


NSEMMISA ENE MMUAEE A EFA HONHOM KRONKRON NO HO

 Na adano anadwo akyiri no yen nyinaa ahye mma. Mate mmuaee papa enne efa dodoɔ a wanya Honhom Kronkron no ho. Na y'ani agye ama eno.

² Eye manigye se yewɔ Onuabarima Graham wɔ yen nkyen anadwo yi, yen asɔfoɔ no mu baako a wɔfiri asɔrefie ha, ɔhwɛfoɔ a ewɔ holiness asafo no mu wɔ Utica. Na Onuabarima Jackson, na ɔwɔ ha, adano anadwo, me gyedi se na eye saa, anaase ɔwɔ atiefɔɔ no mu akyire ha baabi seesei, obi kaa se, wɔ. . . Aane, me hunu Onuabarima Jackson wɔ atiefɔɔ no mu seesei. Ena—ena Onuabarima Ruddell, ɔwɔ ha anadwo yi anaa? Ɔno ye yen asɔfoɔ no mu foforo baako a ewɔ ha “62.” Eye yen anigye se yanya wɔn wɔ ha. Na yene yen. . . Oh, Onuabarima Pat, ene saa anuanom afoforo yi nyinaa, ye ye—na wɔ atiefɔɔ no mu. Eye yen anigye se yanya mo nyinaa wɔ ha anadwo yi.

³ Afei, se menya nnyinasoɔ bi a, anka mɛfre asɛnkafoɔ papa no mu bi aba ha ama wakasa akyere mo, efiri se me nne asi efiri saa bere keseɛ no a yenyaa no adano anadwo no.

⁴ Afei, me yere, ɔbaa no na ɔtenetene me; mo nim, anuanom, deɛ merekasa fa ho. Ɔkaa se nnipa no a na wɔwɔ akyire ho no anadwo no antumi antie me, efiri se na merekasa wɔ saa adeɛ yi mu. Na afei, ansana mɛfiri aseɛ no, merebesɔ biribi ahwe. Afei, me nnim se eno ye papa a. Eno ye papa wɔ akyire ho anaa? Anaase yei na eye papa? Ye ye papa? Afei, Ɔdofoɔ, eno ne bere baako a me wɔ biribi tia woɔ. Afei, wɔka se eno ye papa. Ne nyinaa ye. Oh, me! Eno ye ɔbaa. Eno ye papa, efiri se bere tenten ni a me nyaa bie bere baako. Etaa ba se ɔye papa.

⁵ Eye, nokore ni na yenyaa bere keseɛ wɔ saa anadwo mmiensa no som mu; Me yeɛe. Na afei, tape no, ne nyinaa gyese anadwo a etwaa mu no. . . Me freɛ Onuabarima Goad na meka kyereɛ no se ɔmefa tape no mmra asɔrefie ho. Nanso ebaa se metee aseɛ se Billy Paul faa ne kaar no na ɔkɔ, enti sedee menim no wamfa tape no. Enti eno apa yen ho. Na mɛpe se me kora no asɔre ha de ma asafo no efiri se—obi beka se—deɛ yege die.

⁶ Afei, anadwo yi merebekasa afa *Nhyiamu Keseɛ No* ho, se metumi awie nsemmisa no wɔ bere pa mu a. Na afei, ɔkyena anɔpa ye ayaresa som. Na yebeɔ mpaee ama ayarefoɔ no. Ne saa nti, yerentumi mma—anaase yenko na yenka se, “Afei, merebefa wo, na wo, ene wo.” Eno renye papa. Mmom yema krataa dodoɔ bi, na me gyina nkrataa no so, mɛfre kakra ba apa no so. Na afei, se Honhom Kronkron no firi aseɛ yi kyere a, afei Efa atiefɔɔ no

mu na ema nnipa no a wɔwɔ atiefɔɔ no mu no nya ayaresa som no. Na afei, ɔkyena anɔpa, mekasa, se eye Awurade pe a, ansana ayaresa som no beba so.

⁷ Mehu me yere se ɔresere. Ɖɔɔfɔɔ, worentumi nte me nka koraa anaa? Oh, woretie me. Eye, eye paa. Ɖte akyire hɔ wɔ akyire paa na se eye—ɔrentumi nte me nka a, ɔwoso ne tiri, “Wo... Merentumi nte wo nka, merentumi nte wo nka.”

⁸ Enti afei ɔkyena—ɔkyena anadwo ye asempatre som a nsuo mu asubɔ ka ho. Na afei, se me wie asenka no pe ɔkyena anadwo a, yebetwe ntwamutam no na yayɛ nsuo mu asubɔ wɔ ha ɔkyena anadwo. Se eye Awurade pe a, se eye Awurade pe a, wɔ anɔpa no mepɛ—anaase ɔkyena anadwo mepɛ se me kasa fa asemtire yi ho: *A—A Wɔde Nsenkyerenne Bi Maae*. Na afei, se yewɔ ha Wukuada anadwo a, se Awurade ma me kwan ma me ba ha Wukuada anadwo a, Mepe se me kasa fa asemtire yi ho: *Yeahunu Ne Nsoromma Wɔ Apuee Na Yeaba Se Yerebesom No*. Afei, eno ye Bronya bere mu.

⁹ Na afei, Bronya no awieɛ no mu eye Bronya afoofida nnawɔtwe. Eho ne baabi a yeɣi nkrataa no nyinaa... Onuabarima Mercier ne wɔn mpre pii no wɔyi ne nyinaa pue. Na yeɛde ne nyinaa gu hɔ, na yebɔ saa nkrataa yinom so mpaee na yebisa Awurade ma ɔkyere yen baabi a yebekɔ wɔ wiase nyinaa.

¹⁰ Afei, wɔye, Christian Business Men, wɔwɔ santene keɛɛ paa, eno beye Florida a erebekɔ seesei ara de ama wɔn nhyiamu. Yebefiri hɔ akɔ Kingston, afei na yakɔ Haiti, na yakɔ Puerto Rico, akɔ wura Amerika Anafoɔ, na y’asane y’akyi afa Mexico.

¹¹ Nanso Awurade ase ɔredi me kan akɔ Norway. Me nnim dee ntira. Monim nwoma ketewa no a wɔfre no *Onipa A Wasoma No Firi Onyankopɔn Nkyen?* Eye nyamesom mu nwoma a wɔatintim no keɛɛ paa wɔ Norway. Monwene ho, dee Awurade ayɛ wɔ hɔ. Na bere a na me wɔ hɔ no, wɔmma me mfa nsa ngu ayarefoɔ so. Na me wɔ hɔ beye anadwo mmiensa. Na wɔmma me mfa nsa ngu ayarefoɔ so. Enti mo hunu dee Onyankopɔn betumi ayɛ. Na eɔm no ɔɔso ara se na eɛ se wɔde polisifoɔ, apɔnkɔ, na wɔde pamo nnipa no firi mmɔntene so seɛɛ metumi akɔ beaɛ hɔ. Na mamfa me nsa angu ayarefoɔ so. Me bɔɔ mpaee maa wɔn mmom; memaa wɔde wɔn nsa guu wɔn ho so.

¹² Enti... [Obi kasa kyere Onuabarima Branham—Ɖs.] Aane, nokore meye, afei. Afei, ɔkyena anɔpa... Afei, anadwo yi, ebia yebekɔ saa nsemmissa yinom so, efiri se yanya ebi a eye papa paa. Na me nnim mmere tenten a Awurade bɛma yatena soɔ. Na afei, ɔkyena anɔpa nso Billy Paul, Gene, anaase Leo, baako, bɛwɔ ha ama mpaebɔ nkrataa wɔ nnɔn nnwɔtwe kɔsi nnɔn nnwɔtwe-ne fa. Afei, mo a mo-mfiri-kuro yi mo no, momma me nsi so bio na mo were amfiri. Se mope se moba santene no mu a, yebenya mo a mo-mfiri-kuro yi mu mmom se ebetumi ayehɔ a.

¹³ Afei, ɛtɔ dabi a ɛwɔ asafɔ no mu yɛduru baabi a wɔka sɛ, “Ɛyɛ . . .” Yanya nnipa binom a wɔnfiri-kuro-yi mu, momfa wɔn mmra soro ha . . . Obi bɛka sɛ, “Ɛyɛ, na me nnim deɛ ɛyɛ mfomsoɔ wɔ wɔn ho. Wɔbetumi aka biribi a ɛyɛ mfomsoɔ.” Afei na mo anya nnipa a wɔnfiri kuro yi mu; wɔka sɛ, “Oh, ebia na monim wɔn.” Enti . . . Afei wɔka sɛ—wɔaka sɛ, “Ɛyɛ, mɛka akyerɛ mo, ɛyɛ mpaebɔ nkrataa.” Ɛyɛ, ɛdeɛn na yereyɛ wɔn a wɔnni mpaebɔ nkrataa no? Na da biara da berɛ a ɛyɛ . . .

Ɛdeɛn na wo ka? [Onuabarima Branham wɔmaa no kɔɔ akyire firii akasamu no ho—Ɔs.] Kɔ akyire firi akasamu no ho? Ɛyɛ, mo nim, berɛ biara mɛka asem no wɔ ɔkwan no mfinimfiri. Enti ebia mɛfa no te saa. Ɛyɛ papa? Ɛno yɛ. Ɛno yɛ. Mɛka deɛ ɛteɛ akyerɛ mo. Yɛn—yɛn mfidie a yekasa mu ha no nye papa, ɛnye koraa. Na yɛmpɛ sɛ yɛbɛnya baabi papa biara seesei, ɛfiri sɛ yɛpɛ sɛ yesi asɔrefie foforɔ no ntɛm ara. Na afei no yɛbɛnya baabi kɛsɛɛ paa (wahu?), sɛ yɛbetumi aba ha na yabae bea ha mu kakra, na yanya baabi kɛsɛɛ pii, na yasiesie yɛn ho ama nhyiamu sɛ yɛnya wɔn wɔ ha a.

¹⁴ Na afei, monkae, anɔpa no mmarimaa no, wɔn mu baako anaase mmiensa bɛkyɛ nkrataa wɔ nnɔnwɔtwe-ne fa ntam, anaase, nnɔn nnwɔtwe ne nnɔn nnwɔtwe-ne fa. Ɛno ma obiara akwanya na ɔtena ase. Na merekasa fa sɛnea wɔkyɛ nkrataa no, deɛ nti yeyɛ saa. Ɛyɛ sɛ yerehyehyɛ nnoɔma yie. Wohu? Afei, ɛdeɛn sɛ mɛba mu ha a, te sɛ seesei ara na mekaa sɛ, “Mamma ɔbaa *woi*, ɔbaa *woi*, ɛne *saa* ɔbarima no, ɛne ɔbaa *woi* . . .?” Mo ahu, ɛno bɛyɛ—saa bɛyɛ den. Mohu? Na afei, sɛ wo . . . Mmere pii na mayɛ yei. Na sɛ wɔnnye dodoɔ pii anɔpa no a, ebia mɛyɛ adekorɔ no ara bi. Mɛka sɛ, “Nnipa dodoɔ sɛn na ɛwɔ ha a wɔmfiri kuro yi mu a biribi ha mo? Monsɔre ngɔyina hɔ.”

¹⁵ Onuabarima Mercier, worebɛboa me anaa. Worebɛboa me anaa? [Onuabarima Mercier ka sɛ, “Merebɛboa me ho.”—Ɔs.] Oh, woreba . . . Ɔrebɛboa ɔno ara ne ho. Me kasa kyerɛɛ w’adamfo abaayewa no ɛnɛ. Afei, ɛbɛyɛ sɛ wɔbɛyɛ papa ama me paa. Wohu? Ne nyinaa yɛ. Ɛno yɛ. Me—m’anigyɛ saa akokoɔduru no ho Onuabarima Leo. Sɛ ɛnye papa a, mamma—mamma yɛmma no nye papa sedɛɛ yɛnim sɛnea yɛbɛyɛ no, deɛ ɛyɛ paa a yɛbetumi.

¹⁶ Enti seesei afei, ma nnipa a wɔmfiri-kuro-yi mu mma wɔn nsa so a biribi reha wɔn. Na afei mo nyina hɔ, monwene nnipa baako ho kɔsi sɛ Honhom Kronkron no bɛfiri aseɛ, na afa atiefoɔ no nyinaa so. Dodoɔ sɛn na na wɔwɔ ha berɛ a wɔhunuu sɛ wɔreyɛ saa wɔ ha? Nokorɛ! Hwɛ, hwɛ? Enti ɛmfa ho sedɛɛ kwan no tɛɛ. Ɛyɛ sɛ . . .

¹⁷ Mɛpɛ sɛ mokae yei, na mɛbɔ mmɔden sɛ mɛkɔ so bio anɔpa no. Amanamanmufoɔ, Asempa no a wɔde maa wɔn no yɛ gyedie Asempa, ɛnye nnwuma deɛ koraa. Mohu? Na sedɛɛ mekaa no adano anadwo no. Berɛ a Honhom Kronkron no sianeeɛ wɔ Pentekoste no, berɛ a wɔkɔɔ Yudafoɔ no nkyɛn no (Asomafoɔ no

nnwuma 19:5), na ɛsɛ sɛ wɔdɛ nsa gu wɔn so na wɔn nsa aka No. Na berɛ a wɔkɔɔ Samariafoɔ hɔ no, na ɛsɛ sɛ wɔdɛ wɔn nsa gu wɔn so. Nanso berɛ a wɔbaa Amanamanmufɔɔ no nkyɛn wɔ Kornelio fie no, “Berɛ a Petro gu so reka nsem yi no. . .” Nsa biara angu wɔn so.

¹⁸ Berɛ a abaayewa kumaa no wuiɛ no, Yaro babaa no, ɔsɔfoɔ no, ɔkaa sɛ, “Bra na fa nsa bɛgu ne so, na ɔbetena nkwa mu.” Nanso berɛ a Roma amrado no, Amanamanmuni no, ɔkaa sɛ, “Memfata sɛ Wo ba me suhyɛ ase, ka asem no.” Ɛne no. Mohu?

¹⁹ Ɔno Sirofoinikeni baa no, Hela ankasa na na ɔyɛ, berɛ a ɔno—berɛ a Yesu kakyerɛɛ no sɛ, ɔkaa sɛ, “Ɛnyɛ fɛ sɛ Mede mmɔfra aduane bɛma nkraman.”

Ɔbaa no kaa sɛ, “Ɛno yɛ nokorɛ, Awurade; nanso nkraman no a wɔwɔ ɛpono ase no di mmɔfra no mporoporowa no bi.”

Ɔkaa sɛ, “Asem yi nti, bonsam no afiri wo babaa no so.” Ka nsem papa bi afei. Ka biribi papa fa obi ho. Kasa fa Yesu ho. Ka biribi nokware mu, biribi kann. Ɛno ne kwan a wɔdɛ pamo bonsam firi hɔ. Wanka da sɛ—Wammɔ mpaɛɛ amma abaayewa no da. Wanka biribi baako mpo amfa ne ho sɛ wanya ayaresa; Ɔkaa sɛ, “Asem yi nti, asem yi nti. . .”

²⁰ Hattie Wright, dabi no, wammisa hwee amma ne ho. Na ɔtɛ hɔ, nanso ɔkaa deɛ na ɛyɛ papa, deɛ na ɛsɔ Honhom Kronkron no ani. Na Honhom Kronkron no buaaɛ na ɔkaa sɛ, “Hattie, bisa biribiara a wɔpɛ, biribiara a wo wɔ na wɔpɛ. Monhwe sɛ ebɪa yei yɛ kann anaase ɛnyɛ. Bisa biribiara (na ne nuabaa kumaa te hɔ a w’abubuo apoapoa a ɔhia ayaresa; ɔhia dɔlla mpem du a ɛbeyi no afiri bepɔ no so wea; ne nsa aka mmrantee no a wɔn-ho yɛ); biribiara a wɔpɛ sɛ wobisa no, wo deɛ bisa seesei ara. Sɛ Amma wo nkyɛn seesei ara a, ɛnneɛ na me yɛ odiiyifɔɔ torofɔɔ.” Ɛno yɛ—eno yɛ eno yɛ biribi, ɛnyɛ saa?

²¹ Yesu kaa sɛ, “Ka kyɛrɛ bepɔ yi sɛ. . .” Na moate ɔno—afa deɛ asie ho; eno ne ɔsom adwuma a yɛrewura mu. Yɛwɔ kwan no soro seesei. Ɛrenkyɛ ɛbeyɛ Awurade Yesu Mmaɛɛ no. Na ɛsɛ sɛ yɛnya ohwim gyidie wɔ Asafo a wɔtumi sesa no wɔ berɛ tiaa bi mu, wobɛbɔ w’ani atɛɛ na wo kɔ, anaase yerenkɔ. Nanso monha mo ho, ɛbeyɛ hɔ. Ɛbeyɛ hɔ. Na sɛ asafo yi tumi kɔ soro a, ɔdɛ ne nuanom bɛba; *saa* asafo no tumi kɔ soro a, ɔdɛ ne nuanom bɛba; *saa* asafo no tumi no de anuanom afoforɔ no bɛba; afei owusɔrɛɛ kɛsɛɛ bi wɔ hɔ. Na yɛrehwe no kwan.

²² Afei, momma mo werɛ mfiri, mpaɛbɔ krataa wɔ anɔpa nnɔnwɔtwe kɔsi nnɔnwɔtwe-ne fa. Afei mebisaa wɔn deɛ na ɔwɔ mu biara, afei mongyɛ nkrataa no kyekyɛ, na monkɔ mo akyi, na monkɔ tena ase (mohu?), ɛfiri sɛ wɔbɛkyekyɛ ne nyinaa ebɪa saa berɛ no sɛdeɛ ɛtɛɛ biara, anaase dodoɔ a yɛbetwe afiri hɔ baabi. Mmarimaa no bɛsɔrɛ, aka nkrataa no nyinaa afra wɔ mo anim, afei sɛ wɔpɛ baako a, wɔpɛ baako, anaase biribiara a ɛtɛ saa. . . Afei sɛ me ba mu a, meyɛ. . . Baabiara a Awurade ka sɛ

fɛre firi no . . . Na se Ɔkaa se, “Mfɛre obiara koraa,” Meremfɛre wɔn koraa (wahu?), sɛdeɛ etee biara.

²³ Na me . . . Saa ɔsom adwuma no ɛrefiri hɔ ara se etee biara; biribi kesee bi wɔ hɔ a ereba. Monkae, ɛhɔ na bere biara meka no wɔ apa yi so anaase asenka pono yi akyi, na ennii hwammo da. Mokaɛ ɔsom adwuma no a ɛfa nsa no ho? Monhwe deɛ ɛyɛɛ? Akoma mu nsusue, monhwe deɛ ɛyɛɛ? Afei monhwe yei: ka Asem no, na hwe deɛ Eye. Mohu? Me ka kyerɛɛ mo wɔ ha mfirinhyia a abesene korɔ—asafo no (merekasa kyere asɔrefie no)—mfirinhyia a abesene korɔ no, mfirinhyia mmiensa anaase nnan a abesene korɔ, na biribi reyɛ aba mu; ɛreyɛ asi. Na ɛno nie seesei a ereba mu . . . Erehyɛ ne ho. Afei, ɛye yen aniso de ma saa. Oh, senea yɛda ho ase. Eye yen anigye paa.

²⁴ Afei, yanya nsemmisa den den bebre wɔ ha, na yepe se yekɔ mu pɛɛ. Obi hwɛɛ saa nwoma yi nyinaa a me wɔ no. Me kaa se, “Eye, obi a n’ani atee paa hia baako.” Nanso mennyɛ onipa a m’ani atee. Eɛ se menyɛ no pii na mahwe mu. Eye, yei ye Diaglotte, na yei ye Twere Kronkron, na yei ye nsemnkorenkore nwoma. Enti eye a . . . Yerebɛbisa Awurade ama waboa yen na wadi yen anim ama yama saa nsemmisa yi ho mmuaɛɛ sɛdeɛ Ne Nyankom pe tee ene N’Asem tee.

²⁵ Enti afei, momma yɛnsi yen tiri ase bere kakra mmɔ mpaɛɛ. Awurade, ɛye yen aniso de ma Wo firi yen akoma mu tonn de ma deɛ W’aye ama yen wɔ anadwo mmiensa yi mu. Oh, se yehunuu asɔfo no wɔ dan no mu hɔ na wɔrekyeakyea wɔn nsam, na wɔrenya gyedie foforɔ, na—na wɔretu anammɔn foforɔ. Wɔrefre wɔ telefon so . . . Na yen akoma redi ahurisie, na nnipa renya Honhom Kronkron no bere a wɔayɛ—a wɔahu W’Asem no, senea Ekyere pɛpɛpɛ nkakra, nkakra senea yɛnya Wo Honhom Kronkron no. Yɛda w’ase de ma saa, Awurade.

²⁶ Wo ma nnoɔma ye sima ma yen, ɛfiri se ye ye nnipa sima. Na yɛbɔ mpaɛɛ, Onyankopɔn, se—se Wo bɛma yen aye yen ho sima bere biara. Ɛfiri se ɛye . . . Ɛno ne se deɛ ɔbre ne ho ase no wɔbɛma no so. Na ewiase nyansa ye nkwaseasem ma Onyankopɔn; ɛno sɔɔ Onyankopɔn ani se ɔnam asenka no nkwaseasem so bɛgye wɔn a wɔayera.

²⁷ Na afei, Agya, mewɔ nsemmisa pii wɔ ha a wɔde nokorɛ akoma abisa a ɛfa wɔn ho. Na se ɛmu baako mmuaɛɛ ye mfomsoɔ a ede nnipa bɛfa kwan bɔne so, se woto hann bɔne no to wɔn asemisa a ereha wɔn so. Enti Awurade Nyankopɔn, mebɔ mpaɛɛ se Wo Honhom Kronkron no beba yen so na wayi nnoɔma yinom adi, ɛfiri se watwere wɔ Tweresem no mu se, “Mommisa na mo nsa beka; na monhwehwe na mobɛhunu; mommɔ mu na wɔbɛbue ama mo.” Na ɛno ne deɛ yereye seesei, Awurade, yerebɔ W’ahummɔborɔ pono no mu. Me gyina Wo Nyankoma atentenene no sunsum mu, yesere Onyankopɔn Kristo Mogya no ɛna Honhom Kronkron no.

28 Na yamma anadwo yi esiane se yawie saa anadwo mmiensa asenka wɔ Honhom Kronkron ho no, yede ɔbuo a emu dɔ paa ne nokoredie na aba. Yaba te se yei ne anadwo a etwa toɔ a yebɛnya wɔ asase so. Yede gyidie aba se Wobɛma yen mpaɛɛ ho mmuaɛɛ. Na Awurade, yɛbisa Wo seesei se wo de Wo Daa Nkwa rema yen. Na worema mmuaɛɛ wɔ W'Asɛm mu no, ma Honhom Kronkron no, O Nyankopɔn, sedee yɛhunuu se eye Wo ara na wowɔ yen ntam no, yɛbɔ mpaɛɛ se Ɔbɛda nnooma a yerehwehwe no adi akyerɛ yen anadwo yi. Na yɛpɛ se yen kra bɛnya ahome, na yen adwene bɛnya asomdwoee, na yanya gyidie wɔ Onyankopɔn mu de akɔ yanim na yagyɛ nhyira a Ɔhyɛɛ ho bɔ no. Yɛbisa yei wɔ Yesu Din mu. Amen.

29 Afei, mewɔ nsemmissa no nyinaa a wɔde ama me, gyese baako. Na me maa Onuabarima Martin kumaa no a ɔbisaa me asɛm no mmuaɛɛ adano anadwo, baako pɛ. Na pii wɔ ha nnora anadwo, nanso na eye mpaɛbɔ abisadeɛ. Na Onuabarima Martin bisaa me asɛm a efa Yohane 3:16—anaase Yohane 3, Megyedi se, efa, “Wɔamfiri nsuo ne Honhom mu anwo obi a, ɔrentumi nhyɛne Ahɛnni no mu,” na ɔde totoo Hebrifoɔ tape no a mede kɔɔ abɔntene no ho. Na me hyiaa no wɔ dan no mu akyire ha anwummerɛ a ɛdi akyire no, na—ansaana me nyaa kwan se mema no mmuaɛɛ, na afei me yɛɛ wɔ hɔ, wɔ asemtiri no so.

30 Afei, obi wɔ ha a na ɔnni ha adano anadwo no? Momma yenhwe mo nsa, na monni ha ennora anadwo. Oh, yen, nokore anka na moka yen ho a. Yɛnyaa animuoyam bere bi. Honhom Kronkron no. . .

31 Mɛtumi, simma kakra. . . Erenye obi ya. Wɔakyere yei agu ahoma so. Na se ɔsɔfoɔ biara—anaase se obi ne deɛ merebeka no nye adwene a, anaase mpo ɛwɔ nsemmissa no mu no, me bisa, onuabarima, se emma no nye wo nwanwa, nanso se—monkae se saa tape yi wɔyɛɛ no wɔ yen asɔrefie ha. Yerekyerekyere yen nkurɔfoɔ. Asɔfoɔ pii a wɔwɔ gyidie ahodoɔ mu na wɔtete ha. Na mepe se mekɔ asemtire no so bio, ɛfiri se yen nkurɔfoɔ no bi wɔ hɔ a wɔantumi amma ennora anadwo nanso mehu wɔn anadwo yi. Na mepe se me kɔ mu bere kakra, se mo bɛma ho kwan a, efa deɛ me kaa ho asɛm anwummerɛ a etwaa mu no; na ɛno fa Pentekoste ho, se worennya Honhom Kronkron no.

Afei, merekenkan afiri *Emphatic Diaglott* a eye Hela nkyeraseɛ, baabi a na mewɔ anwummerɛ a etwaa mu no, a emu abue da m'anɛm seesei. ɛno ne nkyeraseɛ ankasa a ɛfiri Hela mu aba Brɔfo mu. Ankɔ nkyeraseɛ foforo mu, eye—ɛne afoforo sorononko, ɛfiri Hela aba Brɔfo mu tee. Afei, Brɔfo nsem no, mmerɛ pii no ɛwɔ deɛ ɛkyere, sedee meka no seesei, *board*. Fa saa asɛm *board* no. Wo bɛka se, “Eye, na ɔrekyere se yama no aye *mmosoo*.” Daabi! “Oh, ɔno—ɔtuuaa *n'ahwɛfoɔ* ka.” Daabi! Eye, ɔno. . . “Eye *ntaaboo* wɔ efie no fa.” Eye, hwɛ? Anaase emu biara. . . Nsemfua foforo nnan anaase nnum na ɛwɔ hɔ a wɔbetumi de aye adwuma; ɛse se wonya nsemfua a wɔde abom

aka asem no. Asemfua *see*. *See* kyere “nteasee,” wɔ Brɔfo mu. *Sea* kyere “epo nsuo.” *See* kyere “hwe.” Mohu? Nanso saa nkyerasese yinom no, asemfua a wɔdeyee adwuma wɔ ha yi no, a mekasa faa ho adano anadwo wɔ Asomafoɔ no nnwuma ti 2 no, baabi a eka se, “Ogya te se tekyerema sisii wɔn so. . .” Afei, mepɛ se me sane kɔ m’akyi kakra. Mopɛ se, bere kakraa bi, yɛbehwemu bio ansana yakɔ yanim kakra anaa?

³² Afei, mommue, se mowɔ mo King James anaase nkyerasese biara a morekenkan firi mu no. . . Na mepɛ se me kenkan. Na montie no yie paa. Monnya nteasee a enye. Enne dodoo, me nuabaa mpo, wɔn mu dodoo no frɛe, okaa se. . . Owurayere Morgan. . . Wɔn mu dodoo no ara na wɔwɔ ha adano anwummere. Owurayere Morgan ye yen nuammaa no mu baako a wɔpoo no; na okaa wɔn a wɔbewuo no ho wɔ Louisville beye mfinrhyia dunsia, dunson a abesene korɔ a na wɔwɔ kokoram. Me susu se wɔte akyire ha bio anadwo yi. Na wɔntumi nte asem, okaa se, efiri se na merekasa gu akasamu no mu pɛe. Na wɔn nti mepɛ se mekɔ mu bio bere kakra.

³³ Afei, merekenkan afiri saa Tweresem yi mu Asomafoɔ no nnwuma 2:

. . . *berɛ a Pentekoste da no tɔee no, na wɔn nyinaa* wɔ adwene *baako* mu. . . (Afei, mepɛ saa kyene akoma baako: efiri se mobetumi aye akoma korɔ wɔ asemtiri biara ho, nanso eha na wɔn adwene ye adekorɔ). . . adwene *baako* ena wɔwɔ bea korɔ no ara.

Na mpofirim no ahum bi firi soro baae te se mframa a emu ye *den* a erebɔ, *na ebɛhyee*. . . *efie* a wɔte *mu no ma*. (Wɔmmuu nkotodwe, wɔremmɔ mpaeɛ, mmom wɔte ho). . .

. . . *Tekyerema* a wɔapaepae mu. . . (T-ɛ-k-y-e-r-ɛ-m-a—tekyerema. “Wɔapaepae mu” ekyerɛ, “wɔatete mu”). . . Tekyerema. . . *yiyi kyereɛ wɔn*. . . *te se*. . . *ogya*, *na baako*. . . (“Baako,” baako kabea). . . *ɛbesisii wɔn mu baako biara so*.

Na ehyye wɔn nyinaa mama. . . (“Na,” nkabomdec). . . *na wɔn nyinaa Honhom Kronkron* no hyee wɔn mma, *na wɔfirii aseɛ kasaa kasa foforɔ, sedee Honhom no maa wɔn se wɔnka*.

Afei *na Yudafoɔ bi a, wɔye nnipa adeferefoɔ, a wɔfiri wiase aman nyinaa* mu *te Yerusalem*.

. . . *berɛ a yei*. . . na saa adeɛ yi kyinkyiniie no, *nnipa pii behyiae*, *na wɔn* adwene mu yeɛ wɔn sakasaka, *efiri se*. . . *obiara tee wɔno*. . . *wɔno se wreka wɔno ara ne kurom kasa*.

³⁴ Afei monhye no nso! Bere a ogya no baaɛ no, na eye kasa foforɔ; bere a na wɔrekasa no, na eye kasa. Afei, nsonsonoeɛ

keseɛ wɔ kasa foforɔ ɛne kasa ahodoɔ ntam. Yen deɛ ne nyinaa ye adekorɔ. Nanso, Hela kasa mu no, “kasa foforɔ” kyere *yei*. [Onuabarima Branham kyere mu—Ɔs.] Aso ye *yei*. Wohu? Ɛno nkyere kasa bi; ɛkyere sɛ wo nipadua no fa bi a ɛye tekyerɛma. Sɛ mohye no nso a, wakyere aseɛ *ogya tekyerɛma* a ɛkyere “te sɛ tekyerɛma,” ɛte sɛ ogya tafere, ogyaframa tenten. Afei, monhwe nnyinasoɔ no seesei. Ɛna beaɛ no mu baako biara, mommma mowerɛ mfiri.

³⁵ Afei, yerebɛma yɛkyere ketewa bi anadwo yi. Na magyae mu ama mo. Afei monkae, sɛ biribi bɔ abira a, ɛno gyina mo so. Nanso kwan baako pɛ a onipa biara betumi anya biribi afiri Nyankopɔn hɔ no ɛnam gyidie so. Na ansana wobetumi. . .

³⁶ Ɛsɛ sɛ me hunu deɛ mereye ansana metumi anya gyidie wɔ deɛ mereye mu. Adɛn nti na wo aware wo yere? Na wowo gyidie wɔ ne mu. Wo sɔɔ no hwɛɛɛ, hwɛɛ no, hunuu baabi a ɔbaa no firi, deɛ na ɔteɛ. Saa kwan no so na Twerɛsem no tee, ɛne Onyankopɔn. Ɛno ne deɛ ɛma saa anisoadehunu yi, ɔno—saa Ogya Fadum yi, saa nnoɔma yi nyinaa, ɛfiri sɛ Onyankopɔn hyɛɛ ho bɔ. Onyankopɔn na ɔkaa saa. Me nam N’Asem so asɔ No ahwe na menim sɛ Ɛye Nokorɛ. Na wo di N’Asem akyi. Afei sɛ sakasaka kakra wɔ baabi a, ɛnnɛɛ na biribi nko yie baabi. Ɛfiri sɛ Onyankopɔn (montie!)—Onyankopɔn anyɛ da anaase ɛrenye adwuma mfiri Ɔno ara—anaase ɛmma ɛne ɔno ara Ne mmara mmɔ abira. Awɔ bere no remma ahuhuro bere no mu, ɛna ahuhuro bere remma awɔ bere no mu. Ahahan rente wɔ fefeɛ bere na asane aba bio wɔ ɔteɛ bere. Worentumi mma no nye saa.

³⁷ Sedeeɛ madikan aka afa abura a ɛma ɔno ara ne ho nsuo, ɛregugu w’aduaba so. Anaase sɛ wogyina ha wɔ wiram mfinimfini a, na aye tumm, na wo beka sɛ, “Oh, anyinam ahooɔden keseɛ, menim sɛ wowo wuram ha. Afei, mayera, mennim baabi a mereko. Ma hann mmra, sedeeɛ metumi anante! Anyinam ahooɔden dodoɔ wɔ wuram sɛ ɛma hann.” Ɛye nokorɛ. Aane, owura! Anyinam ahooɔden dodoɔ wɔ dan yi mu sɛ ɛma hann sɛ saa kanea no nni ha mpo a, sɛ enni ho a. Nanso ɛsɛ sɛ wo hyehye. Afei, wobetumi ateateam kɔsi sɛ wontumi nteam bio, ɛremma hann da. Nanso sɛ wo ye adwuma sedeeɛ anyinam ahooɔden nhyehyeeɛ no tee a, ɛnnɛɛ na wo bɛnya hann.

³⁸ Ɛye, saa kwan no ara so na ɛtee wɔ Onyankopɔn fam. Onyankopɔn ye ɔsoro ne asase Bɔfoɔ keseɛ no, ɔte sɛ deɛ ɔtee ɛnnora, ɛnnɛ, ɛne daapem. Ɔdaso ara ye Onyankopɔn. Nanso Ɖbeyɛ adwuma nko ara sedeeɛ mo di Ne mmara ɛne nkyerekyere akyi. Nnamfonom, meka yei: Me nhunuu sɛ adi hwammɔ da, na ɛrenye.

³⁹ Afei, momma yenhye no nso. Yesu wɔ Luka 24:49 na wahye asomafoɔ no akwire yi a wɔanya nkwayeeɛ na wate wɔn ho sedeeɛ Asem no tee no; wabu wɔn bem ɛnam sɛ wagyɛ Awurade Yesu adie nti; wate wɔn ho wɔ Yohane 17:17 bere a Yesu kaa sɛ, “Ye

wɔn kronkron, Agya, nam Nokore no so. W'Asem ye Nokore no." Na Ono ne Asem no.

⁴⁰ Afei, ɔmaa wɔn tumi se wɔnsa yadeɛ, wɔntutu ahonhommone, wɔnyane awufoo; na wɔsane de ahurisie baɛe. Na wɔn din wɔ Adwammaa no Nkwa Nwoma no mu. Mokae senea yekoo eno mu seesei. Nanso na wɔnsakyerɛe. Yesu ka kyerɛe Petro anadwo a na wɔrebɔ No asennua mu no, Okaa se, "Akyire yi se wo sakyera a, hye wo nuanom den."

⁴¹ Honhom Kronkron no ne deɛ . . . Woregye adie akɔ Daa Nkwa mu, mmom se Honhom Kronkron no ba a Eye Daa Nkwa. Woregye adi akɔ . . . Honhom no awo wo wɔ ahotɛ mu, nanso Honhom no renwo wɔn da kɔsi se Honhom Kronkron no beba. Eye nokore. Abɔfra wɔ nkwa wɔ ne maame awotwaa mu, ntini kumaa no rewoso; eye nkwa. Nanso eye nkwa sononko se ɔhome nkwa home kɔ ne hwene mu a. Eye sononko. Eno ne deɛ eteɛ, eye . . .

⁴² Me nuabarima Metɔdistni dɔfoɔ, ene Pilgrim Holiness, ene Nasarene, honhom Kronkron mu asubɔ no ye sononko firi ahotɛ ho. Ahotɛ ne nhohoroho no, a eye Nkwa ahosiesie. Nanso se Honhom Kronkron no ba a, Eye Nkwa. Ahosiesie ye kuruwa no ho hohoro; Honhom Kronkron no na ehye kuruwa no ma. *Ahotɛ* kyere se "worete ho na wɔayi asi hɔ ama dwumadie no." Honhom Kronkron no wɔde gu mu ma ɔsom. Wo ne kuruwa a Nyankopɔn ahohoro ho.

⁴³ Na yehunu se Honhom Kronkron no ye Onyankopɔn No ara a ɔwɔ wo mu. Na Onyankopɔn wɔ wo soro wɔ Ogya Fadum no mu ɔne Mose. Onyankopɔn ka wo ho wɔ Yesu Kristo mu. Afei Onyankopɔn wɔwo mu wɔ Honhom Kronkron no mu. Enye nyame mmiensa, Onyankopɔn baako a ɔreye adwuma wɔ dibea ahodoɔ mmiensa mu.

⁴⁴ Onyankopɔn rebre ne ho ase, ɔreba fam aboro onipa so. Wantumi amfa ne nsa anka No, efiri se ɔyɛe bɔne wɔ Eden turo no mu na ɔyii ne ho firii N'ayɔnkofa mu. Afei edeen na esiie? Na ese se ɔwɔ ne soro. Anantwinini ne mmirekyie mogya amma No ne onipa annya ayɔnkofa bio; mmom enam mmara ne ahayedee ahodoɔ so, a eye saa bere yi nsususoo, eye anantwie afɔrebɔ, ɛna deɛ ekeka ho, ɛna nnwammaa . . . Afei bere a Onyankopɔn sanee fam na ɔbetenaa nipadua a wateho mu no, ɔbaabunu awoɔ no, a Onyankopɔn No ara . . . Mo nim deɛ Onyankopɔn yeeɛe? Ono—Wannye biribiara gyese . . . Ɔde Ne Ntomadan besii yen deɛ ntam. Onyankopɔn tenaa Ntomadan mu a wɔfɛe no Yesu Kristo. Ɔde Ne Ntomadan besii yen ho, ɔbeyee . . . (Me—mekaa ho asem anɔpa no, enti ebeye se megyae.) Afei, eno—senea Onyankopɔn ntomadan-anaase ɔne yen betenaae . . .

⁴⁵ Na afei Onyankopɔn wɔ yen mu. Yesu kaa wɔ Yohane 14, "Wɔ saa da no mɔbehunu se mewɔ Agya no mu, Agya no wɔ Me mu,

ena me wɔ mo mu, ena mo wɔ Me mu.” Onyankopɔn a ɔwɔ yen mu. Edeɛn ne botaeɛ no? Ɔde Ne nhyehyɛɛ bɛyɛ adwuma.

⁴⁶ Na Onyankopɔn wɔ nhyehyɛɛ. Na ɔpɛ sɛ ɔyɛ adwuma wɔ nnipa ntam, na Ɔde faa Ogya Fadum no mu, a na ɛyɛ honhom Gya a na ɛsɛne Israel mma no so. Afei saa Ogya korɔ no ara na ɛreda adi wɔ Yesu nnipadua mu. Na Ɔkaa sɛ Na ɔyɛ saa Ogya no, “Abraham nnya mmaɛɛ no, na ME NE.” Na ɔyɛ saa Ogya no. Ɔkaa sɛ, “Me firi Nyankopɔn nkyɛn na me baaɛɛ, na meresane akɔ Nyankopɔn nkyɛn.” Na Ne wuo, osie, ɛne owusɔrɛɛ akyi no, Ɔhoteni Paulo hyiaa No wɔ kwan so—berɛ a na ne din daso yɛ Saulo—ɛwɔ kwan a ɛkɔ Damasko, na Wasane adane saa Ogya Fadum no bio. Hann bi firaa n’ani. Ɔyɛ nokorɛ.

⁴⁷ Na Ɔno na ɔwɔ ha ɛnnɛ yi, Ogya Fadum korɔ no ara, Onyankopɔn korɔ no ara a ɔreyɛ nsenkyerɛnnɛ korɔ no ara, nnwuma korɔ no ara. Adɛn? Ɔreyɛ adwuma wɔ Ne nkurɔfoɔ ntam. Ɔwɔ yen mu. Me. . . Ɔka mo ho seesei, “nanso mɛwɔ mo mu. Mɛka mo ho, mpo mɛtena mo mu, akɔsi nnɔɔma nyinaa awiɛɛ,” ewiase awiɛɛ. Ɔbɛka yen ho.

⁴⁸ Afei, monhyɛ no nso. Yesu hyɛɛ wɔn sɛ wɔnkɔ Yerusalem na wɔnkɔ twɛn. Asemfua *tarri* kyɛɛ sɛ “montwɛn,” ɛnkyɛɛ sɛ mommɔ mpaɛɛ, ɛkyɛɛ sɛ “montwɛn.” Na wɔmfataa sɛ wɔka asem no, ɛfiri sɛ na wɔnim Ne wusɔrɛɛ a ɛnam Ne Nipadua sɔɔ nko ara, a wɔhunuu No abɔntene. Ɔno—Ɔhyɛɛ wɔn sɛ wɔnnka asem no bio, wɔnnɛ biribiara kɔsi sɛ ɛdikan no wɔbenya Tumi afiri soro ansa.

Mɛnyɛ nni sɛ ɔsɛmpakani biara no Onyankopɔn na asoma no anaase wɔbetumi ahyɛ no nokorɛ mu. . . Ɔfiri sɛ Onyankopɔn yɛ oniawiɛɛ. Na deɛ Onyankopɔn yɛ no kane no, Ɔyɛ no bere nyinaa. Afei, sɛ Onyankopɔn remma wɔn nka asem no gyɛsɛ wɔkɔ Pentekoste na wɔnya Pentekoste suahunu no a, onipa biara nni hɔ, gyɛsɛ ɔno ara ne pɛ a emu dɔ anaase ekuo bi na ahyɛ no, a ɔwɔ kwan sɛ ɔkɔ asɛnka pono no mu gyɛsɛ Honhom Kronkron no ahyɛ no mma. Ɔyɛ nokorɛ pɛpɛpɛ. Ɔfiri sɛ ɔnam adwene mu nsusus bi so na ɔde redi wɔn anim kɔsi sɛ Honhom Kronkron no ahyɛ no mma; na afei, ɔde aburuburo no aduane ama wɔn; *Adwammaa no ɛne Aburuburo no*, sɛdeɛ yɛkasa faa ho anwummɛɛ a ɛtwaa mu no.

⁴⁹ Afei monhyɛ no nso. Ɔkaa sɛ, “Monkɔ Yerusalem na ɛhɔ na montwɛn; montwɛn hɔ nkɔsi sɛ mɛsoma Agya no bohɛyɛ no.” Na afei, ɛdeɛn na wɔyɛɛ? Na wɔyɛ ɔha ɛne aduonu, mmarmma ɛne mmaa. Wɔkɔɔ asɔrefie no abansoro no mu.

Afei, na Pentekoste Afahyɛ da no abɛn, a ɛyɛ sɛ wɔrɛdwira kronkronbea hɔ no, na wɔrɛkum twam adwammaa no kɔsi ɔno—ɔno Pentekoste mmaɛɛ no, a na ɛyɛ abakan a ɛfiri twabɛrɛ no mu, ahosɛpɛ afahyɛ no, Pentekoste ahosɛpɛ afahyɛ no. Na wɔ adan no ho. . .

50 Afei, makɔ aman ahodoɔ so. Apueefam aman no wɔntaa nni atwedeɛ a ɛwɔ efie no mu. Na atwedeɛ no wɔ abɔnten. Asɔrefie no akyi, wɔka kyereɛ yen se, na atwedeɛ bi wɔ hɔ a ɛkɔ dan ketewa bi mu; ɛkɔ soro, ɛna soro, ɛna soro, kɔsi se wobɛduru dan ketewa bi mu wɔ soro hɔ, te se adekora dan wɔ asɔrefie no soro, dan ketewa bi te saa, abansoro dan. Na Twere Kronkron no kaa se na wɔwɔ mu hɔ ɛna wɔato apono no mu, ɛfiri se na wɔsuro Yudafoɔ no, ɛfiri se wobɛtete wɔn mu se wɔresom Awurade Yesu, akyire yi a Kaiafa ɔsɔfo panin no, ɛna Pontio Pilato, na wɔn akum No no. Enti na wɔrebɛyi wɔn a wɔfrɛ-wɔn Akristofoɔ no nyinaa afiri hɔ. Na wɔato apono no mu, ɛna wɔretwen.

51 Afei, wɔ saa dan no mu te saa no, mpoma biara nni ho. Na mpoma no ye biribi a wɔabrambram akyire te se apono, a wotwe bue. Wɔ saa adan no mu no ngo nkanea na ɛsɛne hɔ na ɛredɛre. . . Se mokɔ California wɔ Clifton Adidibea hɔ a, monkɔ ɛdan no aseɛ hɔ, na mobɛhunu ade korɔ no ara bi, a na ɛwɔ abansoro no so. Mo akɔ hɔ pɛn? Dodoɔ sɛn na mowɔ ha a moakɔ? Me hunu nnipa a morebɔ mo tiri ase. Ɛye, mo nim deɛ merekasa fa ho no. Ne nyinaa ye. Monkɔ hɔ, na mobɛhunu Getsemane Turo no; ansana mobeɛ no, mobeɔ apueefam adan no baako mu. Ɛno ye nokore pɛpɛpɛ. Mobɛhunu kanea ketewa bi a bobɛ ngo aɛ no ma a odwan ho nwi ntomaban hyɛ mu, na ɛredɛre.

52 Afei, momma yenka se na wɔwɔ soro hɔ, a wɔreforo fa ho wɔ saa abɔnten no. Wɔkɔɔ soro hɔ na wɔde wɔn ho sieɛ, ɛfiri se na wɔsuro Yudafoɔ no. Yesu anka ankyere wɔn se wɔnkɔ abansoro no so. Ɔkaa se, “Montwen wɔ Yerusalem.” Na wɔwɔ efie bi mu ha, a ɛye den se wɔbeka deɛ ɛbɛsi. Wɔbɛba hɔ na wɔabɛkyere wɔn. Enti wɔkɔɔ dan dada ketewa bi mu wɔ soro hɔ, wɔ ɛdan mu soro hɔ, na ɛhɔ, wɔabrambram dan no seɛdeɛ Yudafoɔ no ntumi nkɔ wɔn nkyɛn. Na wɔtenaa hɔ a wɔretwen nna du.

53 Afei, afei, yɛwɔ Asomafoɔ no nnwuma 1. Afei, montie no yie seesei. Mo anya mfonini no anaa? Wɔ efie no abɔnten no na atwedeɛ bi kɔ soro, na wɔkɔɔ saa dan ketewa no mu. Wɔ asɔrefie fam hɔ no na wɔreyɛ Pentekoste Afahyɛ no. Oh, na bere kɛsɛ bi rekɔso wɔ hɔ. Afei, bere a Pentekoste da no tɔɛ no, na wɔn nyinaa wɔ adwene baako, adwene baako, wɔregye adi se Nyankopɔn rebɛsoma saa bɔhyɛ no. Momma onipa biara a ɔwɔ ha nya saa adwene korɔ no ara anadwo yi na yenhwɛ deɛ ɛbɛsie. Ɛsɛ se ɛsi so bio. Ɛye bɔhyɛ te se deɛ wɔnyaɛɛ no. Mohu?

54 Ɛdeɛn na na wɔreyɛ? Na wɔredi akwankyerɛ no akyi, ɔno—ɔno—ɔno Onyankopɔn mmara: “Montwen nkasi se . . .”

55 Afei, na wɔsuro Yudafoɔ no. Afei, monkae saa. Na wɔsuro Yudafoɔ no. Afei, mpofirim no ɛne bi baa hɔ te se mframa a emu ye den a ɛrebɔ. Na ɛnye mframa emu ye den; na ɛte se mframa a emu ye den a ɛrebɔ. Mɛkenkan asekyerɛni no nsɛm a ɛfa ho simma kakra bi. Na ɛte se mframa a emu ye den a ɛrebɔ. Wɔ nsɛm foroɔ mu no, na ɛye nyankoma mframa (oh!), biribi a wɔtumi

nya mu atenka. Mframa no na ɛwɔ wɔn mu. Mframa a—a emu ye den a ɛrebɔ baae, te se mframa a emu ye den. Na mframa no mu nye den, nanso ɛgyegyɛ te se mframa a emu ye den, te se biribi a ɛrekɔ: Hwew! Moyaa mu atenka pen anaa? Oh, me! Te se mframa a emu ye den a ɛrebɔ. Afei monhwɛ. Na ɛbɛhyɛɛ no mma. . . Afei, wɔ mu ha ɔkaa se “ne nyinaa,” nanso wɔ Hela no mu no ɛkaa se “Ne nyinaa (Adekɛsɛɛ N-y-i-n-a-a), Efie no Nyinaa,” baabiara wɔ mu hɔ. ɛkam, ntweaso, ɛna tokuro biara ase na aye no ma. ɛnye se, “Ebia, Anuanom, mo nya atenka sɛdɛɛ me nya atenka no anaa?” Daabi! Na ne nyinaa ye, te se mframa a emu ye den a ɛrebɔ. Afei monhwɛ. “ɛnne bi baa hɔ te se mframa a emu ye den a ɛrebɔ ɛna (nkabomdɛɛ. Afei monhwɛ wɔn ɛna. Se wo nye a, wo ma No ka biribi a Wɔanka. Wohu?)—na ɛte se (ɛno ne dɛɛ ɛsie a ɛdikan na ɛye ɛnne, biribi te se a—a mframa a emu ye den a ɛrebɔ baa wɔn so)—na (mo kae, adano anadwo Mekɔɔ baabi a wɔtɔn nmuane na metɔɔ paanoo ɛna ɛnam. ɛno ne biribi a ɛka ho. Paanoo no ye biribi baako, ɛnam no ye foforo. Na ɛnne no ye biribi a ɛbɔɔ wɔn)—ɛna biribi yi kyerɛɛ wɔn, (wɔn anim) tɛkyerɛma—tɛkyerɛma a wɔapaɛpaɛ mu.”

⁵⁶ Obi wɔ ha a wahunu Cecil DeMille *Mmaranseɛ Du* no? Mohyɛɛ no nso berɛ a na wɔretwerɛ Mmaranseɛ no? Senea ɔnyaa no no, na me nnim. Na nnoɔma mmieniu anaase mmiensa bi wɔ hɔ a me hunuu wɔ mu a na mɛpɛ yie paa. Adɛɛ a ɛdikan ye saa ahabammonoboɔ hann no, ɛno ne dɛɛ ɛtɛɛ pɛpɛpɛ. Mohu? Na biribi foforo ye berɛ a wɔtwerɛɛ Mmaranseɛ no, na berɛ a ɔwieɛ no, mohyɛɛ no nso se biribi tu firii saa Ogya Fadum kɛsɛɛ no mu, na ogya nketewa bi retu firii mu? Mohyɛɛ no nso saa? Afei, ɛno ne dɛɛ me susu se na ɛtɛɛ wɔ Pentekoste. ɛyi kyerɛɛ wɔn wɔ hɔ. . . Enti na wɔtumi hu No. Wanka se, “ɛsii wɔ wɔn mu.” Mmom ɛyi kyerɛɛ wɔn nketewa (yeɛɛfre no), tɛkyerɛma, te se tɛkyerɛma te se saa tɛkyerɛma a ɛwɔ ha yi, ɛwɔ tɛkyerɛma bɔsuo, ogya nketewa. Afei, aso—sɛdɛɛ me kaaɛɛ no, aso ye aso; nsateaa ye nsateaa. Nsateaa nkyere se wonyaa atenka; ɛkyere se wo hwe a ɛte se nsateaa. Na se ɛye aso a, ɛnkyere se wɔtɛɛɛ; wo hwe a ɛte se aso. Yei ye ogya a wo hwe a ɛte se tɛkyerɛma, ɛnye obi a ɔrekasa, ogya a wo hwe a ɛte se tɛkyerɛma.

⁵⁷ Afei, montie. Monhwɛ senea Hela mu wɔkenkan no wɔ ha:

Na mpofirim no ɛnne baa hɔ. . . te se mframa a emu ye den a ɛrebɔ. . . (Niyiyimu 3 no—no 3.)

Na tɛkyerɛma a wɔapaɛpaɛmu *yiyi* kyerɛɛ wɔn, . . . (ɛnye tɛkyerɛma a wɔapaɛpaɛmu wɔ wɔn mu, anaase na wɔde tɛkyerɛma a wɔapaɛpaɛmu rekasa; na ɛye tɛkyerɛma a wɔapaɛpaɛmu na ɛyiyi kyerɛɛ wɔn. Afei, monhwɛ. ɔnya mmaa wɔn so mpo. ɔwɔ dan no mu hɔ, ɛretwa ne ho te sei wɔ mframa mu). . . de *ma wɔn. . . te se. . . ogya. . . tɛkyerɛma a wɔapaɛpaɛmu. . . ɛyiyi kyerɛɛ wɔn. . .* (ɛno wɔ wɔn anim) *te se. . . ogya,* (tɛkyerɛma te se ogya) *na* baako (baakokabea) *besii wɔn*

mu baako *biara* atifi. (Ɛnye sɛ ɛwuraa wɔn mu; mmom besii wɔn atifi.)

58 Afei, monhwe senea King James no yi saa adeɛ no firi hɔ: “Na tekyerɛma a wɔpaɛpaɛmu baa wɔn atifi, anaasɛ bɛsisii (ɛkenkane sen wɔ King James mu hɔ?) bɛsisii wɔn so.” Mohu? Afei, na ɛrentumi nkɔ soro hɔ na ɛntena ase. Yɛnim saa. Nanso adekann no kaa sɛ, “Ɛbesii wɔn atifi,” me gyedi; ɛnte saa? Momma me nya no nokorɛ pɛpɛɛpɛ. Aane! “. . . ɛbɛsisii wɔn mu biara so.” Ogya tekyerɛma baako besii wɔn mu baako biara atifi. Moahu hɔ? Moate aseɛ? Ɛno ne biribi a ɛtɔso mmienu a ɛsiɛ. Ɛdikan na ɛyɛ mframa, afei ogya tekyerɛma a ɛyiɛ kyɛrɛɛɛ.

59 Na ɛyɛ saa dan ketewa yi mu a saa ngo nkanea nketewa yi redɛrɛɛ. Monwene wɔn ho sɛ wɔtɛte soro hɔ. Na ɔbaako kaa sɛ, “Oh!” Ɔhwɛɛ dan no mu nyinaa; na ɛyɛ dan no mu nyinaa. Afei wɔkaa sɛ, “Monhwe!” Ogya tekyerɛma afiri aseɛ reba dan no mu. Afei monhwe. Na ɛhɔ na saa ogya tekyerɛma yinom yiɛ kyɛrɛɛɛ.

Afei monhwe deɛ ɛdisoɔ:

Na (Nkabomdeɛ foforoɔ; biribi foforoɔ siɛ.) *na Honhom Kronkron no yɛɛ wɔn nyinaa mama, . . .* (Adeɛ a ɛtɔso mmienu a ɛsiɛ.)

60 Afei monhwe, yɛpɛ sɛ yɛsesa ɛno ka sɛ, “Wɔnyaa ogya tekyerɛma, na wɔrɛkasa ntemntemso wɔ ha; na afei wɔpuɛɛ na wɔfirii aseɛ kasaa kasa foforoɔ.” Biribiara te saa nni Twerɛnsɛm no mu, adamfoɔ. Obiara a ɔde tekyerɛma foforoɔ kasa sɛ wanya Honhom Kronkron no na ɛne Twerɛ Kronkron no bɔ abira. Na merebɛkyɛrɛ mo wɔ simma kakraa bi na mede akyerɛ mo sɛ megye kasa foforoɔ ka di, mmom ɛnye sɛ worennya Honhom Kronkron no. Ɛno yɛ Honhom Kronkron no akɔyɛdeɛ. Honhom Kronkron no yɛ Honhom.

61 Afei monhwe. Saa tekyerɛma yinom na wɔwɔ dan no mu te sɛ ogya, na ɛbesii obiara atifi. Afei Honhom Kronkron no hyɛɛ wɔn mama (adeɛ a ɛtɔso mmienu), na afei, Honhom Kronkron no hyɛɛ wɔn mama akɔyiri no, wɔde tekyerɛma kasaaɛ, ɛnye wɔde tekyerɛma, wɔkaa kasa hodoɔ. Mohyɛɛ no nso saa? Wɔfirii aseɛ kaa kasa ahodoɔ sɛdeɛ Honhom no de maa wɔn sɛ wɔnka. Afei, yɛi yɛɛ dede baabiara.

62 Afei monhwe. Afei, momma yɛnya nhwɛsoɔ no bio sɛdeɛ mo werɛ mfiri no seesei. Sɛdeɛ Twerɛnsɛm no tɛɛ no, wɔwɔ abansoro no so retwɛn no, mpofirim ɛnne te sɛ mframa a emu yɛ den a ɛrebɔ, ɛno na ɛbaa wɔn so; na ɛno ne Honhom Kronkron no. Dodoɔ sɛn na mogyedi sɛ ɛno ne Honhom Kronkron yikyerɛ no? Te sɛ mframa, nyankoma mframa. Afei wɔhyɛɛɛ no nso. Na ogya tekyerɛma nketewa bi puɛɛ hɔ, a wɔyɛ ɔha ne aduonu, na wɔfirii aseɛ baa wɔn so na wɔbɛsisii wɔn mu biara atifi. Na ɛyɛ deɛn? Na ɛyɛ deɛn? Ogya Fadum No, a na ɛyɛ Onyankorɔn No ara na ɔrɛkyɛkyɛ Ne mu wɔ Ne nkurɔfoɔ ntam, na ɔreba nnipa no mu. Yesu na ɔwɔ ne mu nyinaa; Na ɔwɔ Honhom no a ɛnni susudua;

yen deɛ yɛnya No deɛ wasusuo (Mohunu deɛ merekyere no?), ɛfiri sɛ wafa yen abaye. Ne Nkwa—Ne Daa Nkwa na ereba yen mu. Afei, ɛdeen na ɛsiie? Ɛnnee na Honhom Kronkron no hyee wɔn nyinaa mama.

⁶³ Afei, mepɛ sɛ me bisa mo biribi. Bere ben na atesem no firii aseɛ? Sɛ na ɛsɛ sɛ wɔfiri saa abansoro dan no mu na wɔfa saa atwedee no so kɔ fam na wɔpue kɔ ahemfie no adihɔ—anaase wɔpue kɔ—kɔ asɔrefie no adihɔ, a na ɛye ebia efie baako ɛfiri baabi a na wɔwɔ no, esoro ne fam, apue wɔ adihɔ baabi a nnipa no nyinaa aboa ano no. . . Na wɔpue firii hɔ a asɛ waboro-nsa wɔ Honhom no mu. Ɛfiri sɛ nnipa no kaa sɛ, “Saa nnipa yinom aboro nsa.” Wɔnhunu biribiara te saa da.

⁶⁴ Na obiara rebɔ mmɔden sɛ ɔbɛka sɛ, “Honhom Kronkron no aba. Onyankopɔn bɔhye no wɔ me so. Me—me Honhom no ahye me mma.” Na ɔno ɔye Galileani no, onipa a ɔrekasa kyere no no, Arabni anaase Persiani no, ɔtee ɔno ara ne kasa a wɔwoo no mu no.

⁶⁵ “Ɛyee den na yen (ɛnye kasa foforo)—ɛyee den na yen nyinaa te yen ara yen kasa a wɔwoo yen mu yi? Wɔn a wɔrekasa yi nyinaa nye Galileafɔ anaa?” Na ebia wɔreka Galileafɔ kasa. . . Nanso bere a wɔtee no, na ɛye kasa a wɔwoo wɔn mu no. Sɛ ɛnye saa a, mepɛ sɛ mo bisa me—mo ma me asemisa yi mmuae: Ɛyee den na Petro sɔre gyinaa hɔ na ɔkasaa wɔ Galileafɔ kasa mu, na wɔn nyinaa tee deɛ na ɔreka no? Akra mpem mmiensa baa Kristo nkɛyen wɔ hɔ pɛɛ a na Petro rekasa wɔ kasa baako mu. Nokore! Na ɛye Onyankopɔn a ɔreye anwanwadeɛ. Petro, de maa atiefɔ korɔ no ara a na wɔn a wɔte Mesopotamia ne ahɔhɔ, ne wɔn a wɔadane yudafoɔ ka ho, ne wɔn a wɔfiri wiase nyinaa gynyagyna hɔ. . . Na Petro gyina hɔ na ɔreka asem no wɔ kasa baako mu, na onipa biara tee deɛ ɔreka no, ɛfiri sɛ nnipa mpem mmiensa sakyerɛa wɔn adwene na wɔbɔɔ wɔn asu wɔ Yesu Kristo Din mu ehɔ ara. Sɛn na ɛno tee?

⁶⁶ Monhwɛ, me nnamfonom, merentumi nhwehwe me nuabarima asɔrefekuoni, Pentekosteni no sɛ ɔbɛgye saa ato mu seesei ara. Nanso no deɛ di akyire saa wɔ Twere Kronkron no mu na ka kyere me bere biara baabi a wɔnyaa Honhom Kronkron no na wɔkasaa wɔ kasa foforo mu a na wɔnnim deɛ wɔrekasa wɔ mu. Na sɛ saa kwan no so na wɔnyaa No wɔ hɔ a, ɔpumpuni Nyankopɔn no. . . Ɛsɛ sɛ esi bere biara wɔ kwan korɔ no ara so.

⁶⁷ Afei, mentumi. . . Afei, wɔ Korne fie no-. . . Yɛkae, bere a yɛkɔɔ Samaria no, adano anadwo no, yehunu sɛ adeɛ baako nni hɔ a wɔtwere faa wɔn ho sɛ wɔtee kasa foforo biara, wɔanka biribiara amfa ho. Nanso bere a wɔkɔɔ Kornelio fie no, baabi a na aman ahodoɔ mmiensa wɔ hɔ no, wɔkaa kasa foforo. Na bere a wɔyɛɛɛ no, sɛ wɔyɛɛ saa a, wɔnyaa No, Petro kaa sɛ, kwan korɔ no ara a wɔnyaa No mfitiaseɛ no. Na wɔnim sɛ

Amanamanmufoɔ no anya adom afiri Nyankopɔn nkyɛn, ɛfiri se na wɔnya Honhom Kronkron no te se deɛ wɔnyaɛe wɔ mfitiasɛe no. Me wɔ asemmisa bi wɔ ha, biribi wɔ eno ho simma kakraa bi ntam. Na mepe se me de fapem no to hɔ, sɛdeɛ mo behunu deɛ etee.

⁶⁸ Afei, merentumi nhwehwe nnipa a wɔakyerekyerɛ wɔn biribi foforo... Na montie me, m'adɔfoɔ, a mo somboɔ, Pentekoste anuanom. Merenkyerekyerɛ yei wɔ abɔnten. Yei ye... Merenye hwee ma sakasaka mma. Nanso se yannya Nokore no a, bere ben na yɛbefiri aseɛ? Ɛse se yenya biribi de si ha na ɛtenetene yen. Ɛse se yenya ohwim adom a ɛwɔ ha no seesei. Nokore ɛse se epue.

⁶⁹ Edeɛn na onipa beye se ɔye sotifoɔ a, ne emum, na ɔntumi nkasa koraa a? Ɔtumi nya Honhom Kronkron anaa? Edeɛn se anka ɔnni tekyerɛma mfitiasɛe no, na ɔno hiani no pese ɔnya nkwayɛe nso ɛ? Mohu? Eye Honhom Kronkron no, eye asubɔ. Na afei, saa akyedee yinom nyinaa te se kasa foforo, kasa foforo nkyeraseɛ, eye se w'aba Nipadua no mu enam Honhom Kronkron asubɔ so akwire no. Ɛfiri se saa akyedee no wɔ Kristo Nnipadua no mu.

⁷⁰ Afei, deɛ nti meka se... Afei, monhwe ha. Mobɛtumi ahwehwe se Katolik asafo no, a eye asafo a edikan wɔ wiase a wɔhyehyɛe wɔ asomafoɔ no akyi... Afei wɔhyehyɛe Katolik asafo no, oh, mfirmhɔyia ɔha bebree akyi ɔsomafoɔ a ɔdi akwire no wuo akyi, mfirmhɔyia ahansia ene—asomafoɔ no akyi, Nicene Agyinatukuo no akyi pee, bere a Nicene agyanom no kaboom na wɔyɛ nhyehyɛe no; afei wɔde wiase nyinaa asafo no, a na eye Katolik asafo no sii hɔ. Emu hɔ no wɔyɛ wiase asafo. Na asemfua *katolik* kyere se “amansan”; eno ye baabiara. Wɔn... Roma—abosonsom Roma dane beyɛe papal Roma. Na wɔde papa sii hɔ se ɔbeyɛ tire no na wafa Petro dibeɛ, a wɔdweneɛ se na wɔkaa se Yesu de Ahennie no nsafɔa no maa no. Na saa papa no na mfomsoɔ nni ne ho, na ɛte saa enne wɔ Katolik asafo no mu. Eno... N'asem ye mmara ne nhyehyɛe. Ɔye papa a mfomsoɔ nni ne ho. Eno na ekɔɔ soɔ.

⁷¹ Na afei, esiane se wɔne Katolik nkyerekyerɛ no nye baako nti, na wɔkunkumm wɔn no, wɔhyee wɔn wɔ dua ho, ɛna biribiara a aka. Yen nyinaa nim saa ɛwɔ Yosefus ntwerɛɛ kronkron no mu, ene *Fox Mogyadansefoɔ Nwoma no*, ɛna dodoɔ a ɛwɔ kronkron foforo no mu... Hislop *Babylon Mmienu*, ene ɔno—ɔno abakɔsem akeseɛ no. Afei, eye—mfirmhɔyia apem ahannum akwire no, sɛdeɛ yenim no, ɛwɔ Sum Mmereɛ no mu, wɔyii Twere Kronkron no firii nnipa no mu. Na Wɔde—Wɔde siee wɔ sɔfoɔ kumaa bi nkyɛn, ene deɛ ekeka ho, yete aseɛ.

⁷² Afei eno akwiri no Nsakraeɛ a edikan no baɛe, a na eye Martin Luta. Na ɔfirii mu ɛna ɔkaa se adidie no a Katolikfoɔ fre no nipadua no—Kristo nipadua ankasa no, ɛgyinaa hɔ maa Kristo nipadua no nko ara. Na ɔtoo adidie no guu afɔrebukya no

so, anaase atwedee no so, na wamfre no Kristo nipadua ankasa no, na akaa asem se, “Otenenee ni nam gyidie so na obetena ase.” Afei, worentumi nhwehwe se Katolik asafo no ne no beye adwene, nokore ni enye, bere a won tiri a onni mfomsoo ka kyere won se daabi. Ne nyinaa ye.

⁷³ Afei Martin Luta akyi no, areka Bembuo ho asem no, John Wesley baae na areka Ahotee ho asem. Na akaa asem no se onipa, wabu ne bem akyire yi no (ne nyinaa ye) nanso ese se wote wo ho, hohoro wo ho, wonam Yesu Mogyia no so tu bone nhini firi wo mu. Afei, worentumi nhwehwe se Lutafooo no beka Ahotee ho asem, efiri se worennye.

⁷⁴ Wesley kaa Ahotee ho asem akyire yi no, ene nnooma nketewa bebre pue-firii ho, a ebaa no, Wesley Metodis, ene Nasarene, ene dee ekeka ho, dee womaa ogya no deree wo won bere so, afei Pentekoste baae na akaa se, “Aden, Honhom Kronkron no ne asuboo no, na yeka kasa fororo bere a yanya No.” Nokore. Afei bere a eno baaee no, worentumi nhwe kwan se Nasarenefooo no, ene Wesley Metodisfooo no, ene dee ekeka ho se wobegye eno adie. Worengye nni. Wofree no bonsam. Ne nyinaa ye. Edeen na esiie? Wofirii asee too fam; Pentekoste firii asee soore. Afei asore ara abeduru beaee bi kosi se Pentekoste anya ne wosoo. Woye nhyehyee ena wafiri mu, wonngye biribi fororo nto mu. Wowo won ara mmara ene ahyedee, na eno wie biribiara.

⁷⁵ Afei, se Honhom Kronkron no ba mu na oyi Nokore no adi fa biribiara ho a na onam Ono ara N’Animpa so ene N’Asem so kyere se eye nokore a, worentumi nhwehwe Pentekoste nkurofooo no se wobeka se, “Me ne no beye adwene.” Ese se wo nko ara wogyina te se Luta yeeee no, te se dee Wesley yeeee no, na te se dee won a aka no yeeee no. Ese se wo gyina eno so efiri se don no nie. Na eno ne dee ema me ye dabodabo fi. Eno ne dee ema me ye sononko.

⁷⁶ Na mentumi mfiri asee te se me Nuabarima a osomboo Oral Roberts, ene Tommy Osborn, Tommy Hicks, ene won, efiri se asafo ahodoo no ne me nye adwene. Woka se, “Ogye Daa ahobammoo di. Oye Baptisni. Onnye kasa fororo nni se Honhom Kronkron no adanse a edikan no. Momfiri saa nnipa no ho!” Mohu?

⁷⁷ Nanso bene no nsi animu ne animu. Ene no nsi animu. Wobetumi ahyia Lutafooo no, onoo—ono Metodisfooo no betumi. Pentekostefoo no betumi ne Metodisfooo no ahyia. Metumi ne Pentekostefoo no ahyia. Eye nokore peperepe. Eye nokore. Aden nti na ete saa? Yenam Hann no mu sedee Owoo Hann no mu no. Mohu? Yerekoo Ohene no Kwantempoon no so, na ereba wo akirikyiri, adom pii na wode ama, tumi pii na wode ama, nyankoma pii na wode ama. Na ehoo na yaduru. Yei ne don no a Honhom Kronkron no aba fam wo Hann tebea mu te se dee na Otee mfitiasee no, Ogya Fadum, na wada Ne ho adi, reye adekoro no ara a Oyeee bere a na Owoo asase so ha no. Na Yesu kaa se,

“Ɛbeyɛ den na wobɛhunu sɛ wɔyɛ nokorɛ anaasɛ wɔnyɛ? Wɔn aba na wɔdɛ behu wɔn. Dɛɛ ɔgyɛ Mɛ die no, nnwuma a Mɛ yɛ no na ɔbeyɛ nso. Nsɛnkyerɛnnɛɛ yi bɛdi wɔn a wɔbɛgyɛ adie no akyi.”

⁷⁸ Afei, mɛ nuanom Pentekostefoɔ. Mɛ ka mo ho. Mɛ yɛ mo mu baako. Manya Honhom Kronkron no. Maka kasa foforoɔ, nanso mannya no saa berɛ no a menyaa Honhom Kronkron no. Manya Honhom Kronkron mu asubɔ no; Mɛ kaa kasa foforoɔ, hyɛ nkɔm, menyaa nimdɛɛ akyyɛdɛɛ ahodoɔ no, nyansa, nkyeraseɛ, ɛna biribiara resie. Nanso saa nnoɔma no mu biara yɛ mɛ dea, ɛfiri sɛ seesei mɛ yɛ Onyankopɔn ba. Tumi no, Onyankopɔn Gya no wɔ mɛ kra mu; saa Ogya tekyerɛma a ɛsɛɛ no—ɛbaa mɛ mu na ɛhyɛ biribiara a na ɛne Onyankopɔn bɔ abira no, na afei Nɛ Honhom na ɛdi mɛ kan. Ɔbɛtumi aka sɛ, “Kɔ ha,” na mɛkɔ. “Kɔ ha,” mɛkɔ. “Kasa wɔ ha,” Mɛkasa. “Na yɛ yɛi, sɛɛ, ɛnɛ ɔfoforo no.” Wo na wowɔ hɔ no, tɛ sɛ . . . Ɛyɛ Honhom no na ɛdi wo kan. Ɛno nɛ Onyankopɔn a ɔwɔ wo mu, ɔreyɛ Nɛ pɛ. Ɛmfa ho nɛ dɛɛ stɛɛ, Ɔreyɛ Nɛ pɛ ho adwuma.

⁷⁹ Afei, montie. Momma mɛ nkenkan ha ansana yafiri nsemmsisa no ase wɔ nsem asekyerɛ nwoma no ho wɔ ha. Afei, ɛfiri Vatican Nkyeraseɛ mu, Ntoasoɔ 7, 190—1205:

“Ɛyɛ den sɛ yɛrebɔ yɛn tirim ahwɛ sɛ ebia na ɛyɛ saa nnipa no a wɔreka kasa foforoɔ bi no nne; anaasɛ amanɛɛ anaasɛ atesɛm a ɛfa saa nyankoma mframa a emu yɛ den a ɛrebɔ no na ɛkanyan nipakuo no.”

Wɔantumi ante aseɛ. Afei monhwɛ. Ebia na ɛyɛ nnipa no . . .

⁸⁰ Mɛma mfatoho bi. Nkurɔfoɔ ahiafoɔ, a wɔn ho atete Galileafɔɔ bi nie. Ɛna wɔapue wɔ abɔnten soɔ yi. Wɔnhunu biribi tɛ saa da: wɔn nsa wɔ soro, wɔfiri saa abansoro no so, sianɛɛ saa atwedɛɛ no, na wɔpuee abɔnten hɔ, wɔahyɛ mma; na wɔnkasaaɛ mpo. Mohu? Wɔn na wɔreba ha yi. Na afei, momma yɛnka sɛ, wɔapue hɔ a wɔretutu wɔ hɔ nyinaa. Na nnipa no kaa sɛ . . . Helani bi tuu mmirika baa mɛ nkyɛn na, yɛmfa no sɛ, Mɛka Galileafɔɔ kasa.

Wo tuu mmirika kɔɔ nɛ nkyɛn na woka sɛ, “Na ɛdɛɛn na ɛreha wo, Abarimaa?”

⁸¹ “Honhom Kronkron no ahɛ mɛ mma. Onyankopɔn tumi no sianɛɛ wɔ saa dan no mu hɔ. Biribi sii mɛ so. Oh, animuonyam nka Nyankopɔn!”

Na ɔfoforoɔ baako nie, na ɔrekasa kyɛɛ Arabni, na ɔno Galileani ɔreka Arab—Arab kasa.

⁸² Afei, wɔrentumi nka, na ɛyɛ mframa a emu yɛ den a ɛrebɔ no na ɛtwee nnipa no boaa ano berɛ nnipakuo no behyiaaɛ no, anaasɛ na ɛyɛ sɛ wɔrekasa wɔ kasa foforoɔ mu no? Afei, Twɛrɛ Kronkron no anyɛ no pɛpɛpɛ . . . Wowɔ nnoɔma mmienu a wɔbɛtumi ahwɛ. Na ɛyɛ ɔno . . . Ɔno—ɔno abɔntensoni no kaa

se, “Eʻyeɛ den na yete obiara yen ara yen kasa a wɔwoo yen mu yi?” Anka se na wɔrekasa, mmom na wɔretie.

⁸³ Afei kuo korɔ no ara, nnipa korɔ no ara, na wakyerekyere yei mu. Petro huri sii biribi so na ɔkaa se, “Mo Galilea mmarima, ne mo a mote Yerusalem no, monhunu yei (nkurɔfoɔ kaa se na wɔnni Galilea kasa) monhunu yei na montie me nsem (edeɛn—edeɛn kasa na na ɔreka, akyere wɔn nyinaa?); adɛn, yeinom mmoroo nsa sedee mosusuo no, bere a mohunu se eye da no mu dɔn a etɔso mmiensa, nanso yei ne dee odiiyifoɔ Yoel kaaɛ: ‘Na ebeba se nna a edi akyire no mu no, Onyankopɔn na ɔseɛ, Mɛhwie Me Honhom magu honam nyinaa so. Mo mmammama eɛne mo mmammaa behye nkɔm.’” Ɔkɔɔ so ena ɔkɔɔ so ara, ena ɔkaa se, “Mofaa nnebɔneyefoɔ nsa so bɔɔ Nyankopɔn Ba no a ɔnni fɔ no asennua mu. Na Dawid kaa Ne ho asem se . . . ‘ɔrennya Ne kra wɔ asamando, saa ara nso na Ɔremma Ne Kronkron Ni no nhunu porɔɛ.’” Na ɔkaa se, “Monhunu ampara se Onyankopɔn de Yesu yi ara a mobɔɔ no asennua mu no aye Awurade ene Kristo.” Na bere a wotee yei no . . . Amen! Hwan! Onipa biara a ɔwɔ ɔsoro aseɛ no. Edeɛn na na erekɔso? Na ɔrenka se, “Afei, mɛkasa wɔ Galilea kasa mu; Mɛkasa wɔ yei mu; na mɛkasa wɔ yei mu . . . ? . . .”

⁸⁴ Bere a Petro gu so reka nsem yi no, wɔkaa se, “Mmarima ne anuanom, deɛn na yeɔbetumi aye na wagye yen nkwa?” Na Petro kyerɛɛ wɔn kwan no. Eno ne kwan a yefa soɔ bere biara. Mohu?

⁸⁵ Eretu anamɔn kɔ soro, erepia kɔ Nyankopɔn mu, nantee a eɛn ho. Ebeɛɛ den na wobɛhunu? Eye afei, bere a Luta nyaa bambuo no, ɔfɔre eno Honhom Kronkron no. Na eye. Onyankopɔn de ketewaa bi wuraa mu. Afei Ɔkaa deɛn? Wesley nyaa Ahotɛɛ, ena ɔkaa se, “Abarimaa, bere a wo team no, na wanya No.” Nanso wɔn mu pii team saa a wɔannya No. Bere a Pentekoste kaa kasa foforo—kasa foforo, wɔkaa se, “Abarimaa, wanya No.” Nanso wɔn mu pii annya No.

Biribiara nni hɔ se saa nsenkyerɛnneɛ a wɔde hunu saa. “Kwan baako pe a wode hunu dua,” Yesu kaa se, “eye n’aba no a esoo no,” Honhom no nnwuma, aba no a efiri Honhom no mu. Afei se wo hunu onipa a ahɔɔden ahyɛ no mma a, na Honhom Kronkron ahyɛ no mma a, afei wo hunu abraɔ a asesa. Wo hunu saa nsenkyerɛnneɛ yi se edi wɔn a wɔɔɔgye adie no akyi: “Wɔ Me Din mu wɔbetu ahonhommɔne, aka kasa foforo. Se ɔwɔ ka wɔn a, erɛnnye wɔn hwee. Se wɔnya adubɔne bi a, na wɔnom a, erɛnku wɔn. Wɔde nsa beɔgu ayarefoɔ so, na wɔn ho beɛɛ wɔn den.” Me! Saa nsenkyerɛnneɛ yinom di wɔn a wɔgyedie no akyi. Nanso sen na wo wura mu? Saa akyedee no wɔ Nipadua no mu. Sen na wo ba Nipadua no mu? Enye se wɔrekasa wo kwan so awura mu; na mmom wonam asubɔ so akɔ Nipadua baako no mu (Korintofɔɔ a Edikan 12:13). Honhom Baako so na wɔɔɔɔ yen nyinaa asu kɔ saa Nipadua no mu na yaye akyedee no nyinaa fafafoɔ. Awurade nhyira mo.

⁸⁶ Afei, sɛ obi te saa tape no anaase obi wɔ ha a ɔne no nye adwene a, monkae, monye no adamfoɔ mu, onuabarima, ɛfiri sɛ me dɔ mo.

93. Asem̄misa a ɛdikan anadwo yi: Onuabarima Branham, me susu sɛ kasamfonini ye nnomee ma wiase. Deen na wo susu fa ho?

⁸⁷ Ɛye, deɛ ɔtwɛsɛɛ biara no, me ne wo bɛye adwene. Wɔaye no nnomee ama wiase. Ɛbetumi aye nhyira ama wiase, nanso wɔaye no nnomee. Biribiara te saa, me nkurɔfoɔ adɔfoɔ, eye sɛdeɛ wo ara wo hwe no. Sɛ kasamfonini no ye nnomee a, ɛnneɛ kowaakrataa ye nnomee, ɛnneɛ kasafidie ye nnomee, na bere pii no telefon ye. Hwɛ, hwɛ, hwɛ, hwɛ? Ɛye deɛ wonya firii mu. Nanso sɛdeɛ onuabarima no kaa no adano anadwo no, ɛye den sɛ nhyehyeeɛ bi bɛwɔ kasamfonini so bio; ɛno ye sika pii dodo. Ɔsɛmpakani hiani a ɔka Asem̄ Mu no rentumi ntua kasamfonini so dwumadie ho ka. Enti saa nti . . . Onuabarima no kaa no adano anadwo no, me gyedi, baabi, ɔkaa sɛ, “Mompepa mo kasafidie ho mfuturo,” anaase obi, anaase, “Momfa no mfiri ntweaso na mo mmetie saa dwumadie no.” Ɛye nokore.

⁸⁸ Nanso, onipa dɔfoɔ, deɛ woyɛ biara, me ne wo ye adwene nokorem. Abɛye nnoɔma a ɔhaw wɔ mu paa baako de ma adasama. Ɛmu hɔ wɔfa sika a anka ɛsɛ sɛ ɛkɔ aban hɔ sɛ etoɔ no nyinaa, na ɛma wɔde to dawubɔso fa tawa ne hwiski dwumadie so ne nnoɔma te saa, na wɔyi firi aban no toɔ so; na afei wɔba na wɔbɛkyere asɛnkafoɔ na wɔde wɔn kɔ asɛnniebea kɔgye sika kakra firi wɔn hɔ. Me ne wo ye adwene, eye adeɛ a ɛnye koraa. Afei, ɛno nye . . . Wo nim, eye biribi a wo hunu. Meda w’ase, onuabaa, onuabarima, deɛ wo tee biara a wobisaa saa no.

94. Afei, ɔbaako wɔ ha a ɔye papa. Asem̄misa: Baabi wɔ Twɛɛ Kronkron no mu te sɛ Samuel a Ɛdikan 18:10, a ɛka sɛ honhom bɔne bi firi Nyankopɔn nkyɛn na ɔyɛɛ nnoɔma. Mente aseɛ sɛ “honhommɔne a ɛfiri Nyankopɔn nkyɛn.” Mɛpa wo kyɛw kyɛkyɛre yei mu.

⁸⁹ Ɛye, ebia ɛnam Awurade mmoa so, mɛtumi. Ɛnkyɛɛ sɛ Onyankopɔn ye Honhom bɔne. Mmom honhom biribiara hyɛ Onyankopɔn ase. Na Ɔma biribiara ye adwuma sɛdeɛ Ne pɛ tee. Mohunu?

⁹⁰ Afei, w’asem̄misa no, worekasa fa honhom bɔne no a ɔfirii Nyankopɔn nkyɛn kɔhaa Saulo no. Na ɔwɔ adwenemuhaw mu, ne su-asɛɛ tebea—nye, ɛfiri sɛ, ɛdikan, na ɔye okyirisanfoɔ. Na sɛ wosane w’akyi a, honhom bɔne—Onyankopɔn bɛma honhom bɔne kwan ama no aha wo.

⁹¹ Mɛpɛ sɛ me kenkan biribi kyɛre mo wɔ—wɔ bere tiaa bi mu. Mewɔ adwene foforo wɔ ho wɔ ha. Mohu? Honhom biara ɛsɛ sɛ ɛhyɛ Onyankopɔn ase. Mokaɛ bere a na Yehosafat ne Ahab wɔrekɔ ako no? Na adeɛ a ɛdikan no monim, na ɛwɔ hɔ—na wɔatena pono no ano. Na Yehosafat ye onipa teneneɛ, na ɔkaa sɛ

(ahemfo mmienu no na tete hɔ, na wɔaka wɔn asraafɔ no abom) na enti ɔkaa sɛ, “Momma yemmisa Awurade sɛ yenkwɔ anaase yennnkwɔ.”

⁹² Na Ahab kɔfrɛ adiyifo ahannan a na ɔwɔ, wɔn nyinaa, wama wɔn aduane ɛna wɔadɔre ɛna biribiara; na wɔn tebea ye papa. Na wɔbaa hɔ, ɛna wɔn nyinaa de adwene korɔ hyɛ nkɔm, wɔkaa sɛ, “Kɔ, na Onyankopɔn bɛma wo nkonimdie. Kɔ Ramot-gilead na ɛhɔ na Onyankopɔn de adeɛ no bɛma wɔ.” Wɔn mu baako yɛɛ abɛbɛn mmienu faae na ɔfirii aseɛ de tuu mmirika yɛɛ yekyerɛ, ɔkaa sɛ, “Enam saa abɛbɛn yinom so, wobɛpia wɔn afiri ɔman no mu; ɛye wo dea.”

⁹³ Nanso mo nim, biribi wɔ Onyankopɔn nnipa ho a ɛrenngye saa nnoɔma no nyinaa ntom. Mohu? Sɛ ɛne Twerɛsɛm no ankwɔ a, na biribi nkɔ yie. Nokorɛ gyedini biara. . . Enti Yehosafat kaa sɛ, “Eye, saa ahannan no nyinaa ye papa. Wɔrehwe ayɛ sɛ nnipa papa.”

“Oh, wɔye,” ebia Ahab kaa saa.

Nanso Yehosafat kaa sɛ, “Wo nni ɔbaako bio anaa?” Adɛn na ɔbaako bio berɛ a wɔwɔ ahannan a wɔwɔ adwene korɔ? Ɛfiri sɛ na ɔnim sɛ biribi wɔ hɔ a engyegye yie. Mohu?

Ɔkaa sɛ, “Aane, yɛwɔ ɔbaako ka ho, Imla ba no, ɔwɔ soro ha,” ɔkaa sɛ, “nanso me tane no.” Nokorɛ. Wobetɔ n’asafo no mu berɛ biara a wobetumi. Wobetɔ no afiri ɔman no mu. Wohu? Nokorɛ. “Me tane no.”

“Adɛn nti na wo tane no?”

“Berɛ biara ɔhyɛ nkɔm tia me.” Me gyedi sɛ Yehosafat hunuu wɔ ɛhɔ sɛ—biribi nkɔ yie.

Enti ɔkaa sɛ, “Monkwɔ na monkwɔ frɛ Mikaia.”

Enti wɔkwɔ frɛɛ no, na ɔno na ɔreba no. . . Enti berɛ a wɔkwɔ hɔ no, wɔsɔmaa ɔsɔmafoɔ bi baae na ɔkaa sɛ, “Afei, twɛn simma. Afei, wɔwɔ Nyamesom mu Abenfoɔ ahannan wɔ hɔ. Wɔn na wɔye papa paa wɔ ɔman no mu, wɔwɔ Ph, LLD, ɛne biribiara.” Ɔkaa sɛ, “Afei, mo nim, wo mmɔborɔfoɔ nnipa kumaa a wonsuaa adeɛ, wo ne saa asɔfoɔ no nyinaa nye adwene.”

⁹⁴ Imla kaa yei, anaase me kyerɛ sɛ, Mikaia kaa yei: “Merenka hwee gyese Onyankopɔn de ahyɛ m’ano mu, na afei mɛka deɛ Ɔka pɛpɛpɛ.” Mɛpɛ saa. Mɛpɛ saa. Wɔ nsem foforɔ mu no, “Me ne Asem no bɛtena.” Ɛmfa ho ne deɛ wɔn a aka no kaaɛ. Ɔkaa sɛ, “Eye,” ɔkaa sɛ, “Mereka makyerɛ wo. Sɛ wompɛ sɛ wobɛpamo wo a, ɛbɛye sɛ wo bɛka adekorɔ no ara bi.”

Enti ɔkwɔ fam hɔ. Na ɔkaa sɛ, “Menkwɔ hɔ?”

Ɔkaa sɛ, “Kɔ so.” Ɔkaa sɛ, “Ma me anadwo yi. Ma mene Awurade nkasa.” Mɛpɛ saa. Enti saa anadwo no Awurade yii ne ho kyerɛɛ no, na da a ɛdi hɔ no ɔkwɔ hɔ. Na ɔkaa sɛ, berɛ a morekwɔ no, ɔkaa sɛ, “Monkwɔ so; nanso mahunu Israel sɛ nnwan a wɔnni

ɔhwɛfoɔ, a wɔahwete wɔ mmepɔ no so.” Oh, me! Ɛno yii biribi firii ne mu.

Na ɔkaa se, “Mannka ankyere mo? Na me nim. Saa kwan no ara so na ɔye no bere nyinaa, ɔreka biribi bɔne tia me.”

⁹⁵ Aden? Na ɔne Asem no retena. Aden? Odiyifoɔ bi a ɔdii n’anim, Nyankopɔn Asem ɛfiri Elia, odiyifoɔ paa no, ɔkaa se, “Ɛsiane se wɔhwiee Nabot a ɔnni fɔ mogya guuie nti, nkraman betaferɛ wo mogya nso.” Na ɔkaa bɔne kyerɛɛ no. Na Elisa kɔɔ Soro. Nanso na ɔnim se Elisa na ɔwɔ Onyankopɔn Asem no, enti ɔde Asem no na etenaɛ. Mepɛ saa. Ɛne Asem no ntena.

⁹⁶ Se Twere Kronkron no kaa se Yesu Kristo te se deɛ ɔtee ɛnnora, ɛnnɛ, ɛne daapem; Ne tumi ye adekorɔ no ara nso; na Honhom Kronkron no ye ma obiara, ma no mmra, ɔne Asem no ntena. Aane, owura! Ɛmfa ho ne deɛ wɔn a aka no ka. Ɛnea wɔama wɔn aduane adi yie ɛne sukuu dodɔɔ ahodɔɔ a wɔafa mu, ɛno ne no nni hwee ye.

Enti afei ɔkaa se. . . Saa oni kɛsɛɛ yi a ɔde abɛben ato ne tiri soɔ yi, ɔde bɛpia no—ɔman no afiri ɔhene no ase no, ɔnante kɔɔ hɔ ɛna ɔkɔbɔɔ n’ano so (saa ɔsenkani kumaa yi). Na ɔnim se ɔye kronkron amunimuni ketewa bi enti biribiara nni hɔ a obi bɛka afa ho, enti ɔkɔbɔɔ n’ano so. Ɔkaa se, “Mepɛ se me bisa wo biribi.” Ɔkaa se, “Kwan bɛn so na Onyankopɔn Honhom no fa kɔɔɛ bere a Ɔfirii me so na se wo nyaa No a?”

⁹⁷ Ɔkaa se, “Wobete aseɛ bere a wɔafa wo dommum te ebuo mu.” Ɔkaa se, “Me hunuu se Onyankopɔn te ahennwa soɔ (Amen! Afei montie!), na Ɔsoro dɔm no aboa wɔn ano atwa Ne ho ahya.” Na ɛye deen asem? Na ne diyifoɔ aka deɛ na ɛrebeto Ahab dada. Onyankopɔn. . . Na ɛno nye Elia na ɔkaa saa; na ɛno ye odiyifoɔ a wɔasra no ngo no. Na ɛno ye Awurade Asem, SEDEƐ AWURADE SEE NIE. Na Mikaiia kaa se, “Mehunuu Ɔsoro dɔm no nyinaa se waboa ano atwa Nyankopɔn ho ahya wɔ nhyiamu kɛsɛɛ bi mu. Na wɔrekasa kyere wɔn ho wɔn ho. Na Awurade kaa se, ‘Hwan na yeɔbetumi anya no ama wakɔ, mo mu hwan na ɔɔbetumi akɔ, na wakɔ daadaa Ahab, se ɔbɛma no apue hɔ na ɔbɛhyɛ Onyankopɔn Asem no mma, na wanya no abɔ no tuo? Hwan na yeɔbetumi anya no ama wakɔ?’”

⁹⁸ Ɛye, na ɔbaako reka *yeyi* anaase ɔbaako *seɛ*. Na ɛyɛɛ kakra no, honhom bɔne no, atorɔ honhom bi firii aseɛ hɔ na ɔkaa se, “Se Wobɛma me kwan a. Meye atorɔ honhom. Mɛkɔ fam na makɔma asenkafɔɔ no nyinaa abom, ɛfiri se wɔnyaa Honhom Kronkron no; na mɛma wɔn (wɔye mmarimaa a watete-wɔn sukuu mu)—na mɛkɔ fam hɔ, na maka wɔn mu biara abom, na wadaadaa wɔn, na wama wɔn ahye atorɔ nkɔm.” Ɔkaa saa? Na ɔkaa se, “Saa kwan no so na yeɔbɛfa adaadaa.” Enti ɔkɔɔɛ.

Ɔkaa se—Onyankopɔn kaa se, “Mema Wo kwan se kɔ.”

⁹⁹ Na ɔkɔɔ fam na ɔkɔ wuraa saa adiyifoɔ atorɔfoɔ no mu, sukuu-ntetɛ som adwuma, na ɔmaa wɔn hyɛɛ nkɔmtɔɔ. Na

eye atorɔ honhom na ɔreye adwuma ama Onyankorɔn apedeɛ. Momma me. . . Biribi foforɔ a mobetumi ahunu wɔ ha, simma kakra. Monhwe yei. Mepɛ sɛ mo ne me mmue nkɔ Korintofos a Edikan ti 5 no, nyiyimu 1 no, simma kakra. Korintofos a Edikan. . . Na monhwe yei sɛ mope sɛ mo hunu biribi a, eye Onyankorɔn na ɔreye biribi—senea saa ahonhom bɔne no, senea wɔbɛ—wɔbetu anammɔn. . . Ne nyinaa ye, Paulo rekasa:

Wɔabɛka sɛ adwamammɔ wɔ mo mu, na adwamammɔ a enni. . . Abosonsomfos mpo mu, . . . (Edeɛn na wɔ dwene fa eno ho wɔ asafo no mu?) . . . sɛ obi aware n'agya yere.

Na morehoahoa mo ho, na mo anyɛ. . . (Momma yenhwe. Me gyedi sɛ medanee krataafa mmieniu wɔ. . .) . . . Mo ye—Na morehoahoa mo ho, na mo were anho, sɛ. . . (Afei, montwen simma kakra wɔ ha. Me ye. . . Aane, eye nokorɛ. Aane.) . . . mo were anho. . . (Ene no.) . . . morehoahoa mo ho, na mo were. . . anho, amma wɔanyi deɛ ɔyɛɛ saa adeɛ no amfiri mo mu.

¹⁰⁰ Me nnim. Me nnye nni sɛ obi bɛka akyere yei anaase watra yei, mmom merebɔ deɛ megye die no ho ban: Sɛ Honhom no ahye onipa bi ma a ɔrentumi nhwere No. Mohu, mohu?

Na me deɛ, menni hɔ honam fam deɛ, nanso mewɔ hɔ honhom mu, na mabu deɛ ɔyɛɛ saa adeɛ yi aten dada, te sɛ deɛ mewɔ hɔ, efa deɛ ɔyɛɛ saa adeɛ yi,

Wɔ yen Awurade Yesu Kristo din mu, sɛ mo hyia mu a, na me honhom, ne Awurade Yesu Kristo no tumi ka ho a,

Momfa onii no nhye Satan nsa na honam no nsee, na wɔagye honhom no nkwa wɔ Awurade Yesu da no.

¹⁰¹ Onyankorɔn, reka kyere Asafo kronkron no, a eye Ne Nipadua a ewɔ asase so ha, sɛ (afei, yei ye Apam Dada no akyi, ewɔ Foforɔ no mu) ɔreka kyere ɔbarima bi a na ɔye efi ne tantan wɔ nnipa no ntam sɛ ɔreware ɔno ara n'agya yere. Ɔkaa sɛ, “Biribi saa wɔ Kristo Nnipadua no mu. . . Mo, Asafo, momfa no ma ɔbonsam na ɔnsee no. . .” Mohu? Onyankorɔn ma kwan. . . Na sɛ Onya biribi a na esɛ sɛ Ɔye a, sɛ ɔde abaa bɛhwe obi, Ɔbedane honhom bɔne aba wɔn so sɛdeɛ wɔbɛha saa nnipa no na—na ɔde wɔn aba akyire. Afei, yɛhunu saa ɔbarima yi sɛ. . .

¹⁰² Eno ne adeɛ a ereha asafo no enne. Sɛ onipa bi ba Kristo Nnipadua no mu na ɔbeyɛ nnipa no mu baako na ɔfiri aseɛ reye bɔne a, sɛ anka mo nyinaa mobɛbom na moaye ade korɔ no ara bi no. . . Na mo, Branham Tabernacle, mobeyɛ saa. Ɛfiri sɛ mmere tenten a mo kura ne mu no, ɔwɔ Mogya no ase. Na ɔkɔ so ara ye ade dada no ara ɔye bio ne bio ne bio bere nyinaa. Monka mmom na momfa no nhye ɔbonsam nsa na ne nipadua no nsee, sɛ ne honhom ye—te sɛ—wɔbetumi agye no nkwa wɔ Awurade da no.

Na monhwɛ Onyankopɔn abaa no sɛ ɛba mu. Monhwɛ sɛ bonsam sɔ ne mu. Ɛno yɛ honhom bɔne a ɔnya no.

¹⁰³ Na saa abarimaa yi nyaa atenetene wɔ ha. Ɔsane baa akyire. Yɛhunu wɔ Korintofɔ a ɛtɔso Mmienu baabi a wɔhohoroɔ ne ho paa wɔ Onyankopɔn anim.

¹⁰⁴ Monhwɛ Hiob, onipa a owie pɛ, ɔyɛ onipa papa. Na Onyankopɔn maa honhommɔne kwan ma ɔbaa ne so, na ɔtwee naso, ɛne biribiara a ɛka ho sɛ ne honhom bewie pɛ. Mohu? Enti ahonhommɔne no wɔ . . . Onyankopɔn de ahonhommɔne yɛ adwuma mmerɛ pii de yɛ adwuma wɔ Ne nhyehyɛɛ mu ɛne Ne pɛ mu.

95. Afei, ɔbaako bi wɔ ha a ɔyɛ kama paa. Asemmissa (Me susu sɛ ɛyɛ nnipa korɔ no ara, ɛfiri sɛ nsanoatwerɛ no reyɛ ayɛ adekorɔ): **Sɛ ɛsɛ sɛ onipa nya Honhom Kronkron no—nya Honhom Kronkron no na wasakyera na wakɔ ohwim no mu a, na mmɔfra a wɔwuiɛ ansana wɔrenya mfeɛ a wɔbɛbu akonta no tebea bɛyɛ sɛn? Na bere bɛn na wɔbɛsɔrɛ?**

¹⁰⁵ Afei, me nuabarima, onuabaa, merentumi nka nkyerɛ wo saa. Twerɛsem biara nni Twerɛ Kronkron no mu sɛdɛɛ mɛtumi ahunu no baabiara. Nanso mɛtumi akyerɛ m’adwene. Afei, yei bɛhyɛ wo a wogyɛ Onyankopɔn adom die no den. Mo ahunu, onipa no pɛ sɛ ɔhunu (a ɛyɛ asemmissa papa paa. Mohu?) onipa no pɛ sɛ ɔhunu owusɔrɛ korɔ—dɛɛ ɛbɛto abɔfra, sɛ ɛsɛ sɛ ɔnya Honhom Kronkron no sɛdɛɛ ɔbɛkɔ Ohwim no mu . . . Sɛdɛɛ me kaaɛ no, ɛyɛ nokorɛ. Ɛno ne sɛdɛɛ Twerɛ Kronkron no kyɛrɛ. Ɛno ne Twerɛsem no nkyerekyerɛ. Ɛnkɔ—enkɔ Ɔsoro . . . Ɛfiri sɛ wɔn a Honhom Kronkron no hyɛɛ wɔn mma no na wɔnya owusɔrɛ a ɛdikan no, wɔn a Wɔayi wɔn no. Na nkaɛ a wɔfri saafɔ no mu no . . . Awufɔ a aka no anntena ase mfirinhyia apem. Mfirinhyia Apem Ahennie no akyi no, afei owusɔrɛ a ɛtɔso mmienu no, atemmuo Ahennwa Fitaa kɛsɛɛ no. Mohu? Ɛno ne Twerɛ Kronkron nhyɛyɛɛ pɛpɛpɛ no. Nanso saa nnipa yi pɛ sɛ ɔhunu ɛfa saa mmɔfra yinom ho. Wɔn . . . Wɔ nsem foforɔ mu no, wɔnyaa Honhom Kronkron no ansana wɔrewo wɔn? Wɔnyaa No? Afei, ɛno merentumi nka nkyerɛ wo.

¹⁰⁶ Nanso afei, momma yɛnka no sei: Yɛnim sɛ saa mmɔfra no a wɔwuo no, ɛmfa ho ne wɔn awofɔ, wɔgyɛ wɔn nkwa. Afei, me ne adiyifɔ sukuu no nyɛ adwene wɔ ho saa. Wɔkaa sɛ sɛ ɛyɛ—wɔwui na awofɔ no yɛ adebɔneyɛfɔ a, saa abɔfra no bɛko amanahunukrom, aporɔ; na biribiara nni hɔ bio. Ɛyɛ, Yesu . . . Yohane kaa sɛ bere a Yesu baaɛ no, “Monhwɛ Onyankopɔn Adwammaa no a ɔyi wiase bɔne korɔ no nie.” Na sɛ saa abɔfra no yɛ nnipa dɛɛ a, na ɛsɛ sɛ ɔba Nyankopɔn atemmuo ase a, na Yesu wui deyii bɔne nyinaa a, na ɔyii bɔne nyinaa wɔ Onyankopɔn anim bere a Yesu wuiɛ maa saa botaaɛ no. Wɔde wo bɔne kyɛɛ wo. Wɔde me bɔne kyɛɛ me. Na ɛkwan baako pɛ a wɔbɛtumi anya bɔne fakye ɛne sɛ wo begye Ne fakye no ato mu. Afei, abɔfra

no rentumi nye ne fakye no nto mu, enti ɔnyeɛ biribiara. ɔnyeɛ biribiara koraa. Enti ɔwɔ ho kwan biara se ɔkɔ Soro.

¹⁰⁷ Nanso wobeka se, “Wɔbɛkɔ Ohwim no mu?” Afei—afei, yei ye me ara m’asem; yei ye me nsusuiɛ seesei. Enye . . . Merentumi nkyere yei wɔ Twere Kronkron no mu. Nanso monhwɛ. Se Onyankopɔn, ansana wɔrehye wiase aseɛ no, na ɔnim nnipa biara a ɔbɛba asase so . . . Mo gye saa di anaa? Na ɔnim nwansena biara, ɔkramandwie biara, biribiara a etuo, ɔnim biribiara a ebɛba asase so. Se na ɔnim saa a . . .

¹⁰⁸ Monhwɛ. Momma yɛmfa no se, Mose. Bere a wɔwoo Mose no, na ɔye odiyifoɔ. Ansana Yeremia . . . Onyankopɔn ka kyere Yeremia se, “Ansana wɔnwonoo wo wɔ wo maame awotwaa mu no, ansana wɔbɔɔ wo wɔ ne yam no, na menim wo, na metee wo ho, na meyii wo se odiyifoɔ de maa amanman no.” Yohane Suboni, mafirinhya ahanson ene dummienu ansana wɔwoo no no, Yesaia hunuu no wɔ anisoadehunuu mu, ɔkaa se, “ɔno ne enne a ɛreteam wɔ sere no so.”

¹⁰⁹ Nyitohɔ no anaase Onyankopɔn nim a ɔnim dada no nyinaa fa mmɔfra nkumaa no ho (mohu?), deɛ na ɛse se wɔye. Na ɔnim se wɔbewu. Na ɔnim. Biribiara rentumi nsi wɔ bere a Onyankopɔn nnim fa ho. Biribiara ntumi nsi . . . Te se Odwanhwɛfoɔ Pa no, senea ɔkɔ mu . . . Afei, se yenam Twereɛsem so bɛfa yei a, Na mentumi nka se Twereɛsem no ka seɛ-ene-seɛ. Merefa firi me nsusuiɛ mu.

96. Afei, asemmisa a ɛdi soɔ no ye baako a me susu se ebia obi kaa deɛ me kaa no adano anadwo no. **Kyerɛkyerɛ mu se ɔyere nam awoɔ so bɛnya nkwayeɛ.**

¹¹⁰ ɔyere no nni nkwayeɛ enam se wawo abɔfra nti. Nanso momma yɛmmue seesei nkɔ Timoteo a ɛdikan 2:8 simma kakra. Na momma yɛnhwe deɛ Twere Kronkron no ka fa abɔfra no ho. Afei, me hunu se eno ye Katolik nkyerɛkyere, na Katolikfoɔ no ka se ɔbaa no nya nkwa wɔ abawoɔ mu, enam se wawo abɔfra nti. Nanso momma no nnye . . . Mengye saa nni. Timoteo a ɛdikan ti 2 no, na momma yɛmfiri aseɛ wɔ nyiyimu 8 no, na yenkenkan bere kakra. Ne nyinaa ye, montie.

Saa ara nso, na mo mmaa nhye ntadeɛ a ɛse . . . (Ense se yebisa saa, ɛse se yeɛe anaa? Montie yei.) . . . mfa ani a ɛwu adeɛ . . . (Hwew!) . . . ene adwenemuteɛ; enye mmesawɔ, anaase sika, anaase nhwene pa, anaase ntadeɛ a ɛwɔ boɔ mu; (Anuanom, yinombo mo wɔ ha, me wɔ anidasoɔ. Saa nnɔɔma afoforo yinom nyinaa da biara anaase nna mmiensa. Mo ahu? Wɔn mmeyɛɛ Akristofoɔ.)

Mmom (ɛse mmaa a wɔyi onyamesom kyere mu) ene nnwuma pa.

Momma mo mmaa no nye kumm nsua asem no ahobreaseɛ nyinaa mu.

Nanso ɔbaa deɛ memma no kwan sɛ ɔnkyerekyerɛ, anaasɛ ɔnya tumi wɔ . . . ɔbarima so, na mmom ɔnye . . . kkomm.

Ɛfiri sɛ Adam na wɔbɔɔ no kane, ɛna afei Hawa.

. . . Ɛnye Adam na wɔdaadaa no, mmom ɔbaa no na wɔdaadaa no a ɔkɔtoɔ mmara.

Nanso wɔbɛgyɛ no nkwa wɔ n'abawɔɔ mu sɛ . . . (Afei, ɔrekasa kyɛrɛ ɔbaa no a ɔwɔ wiase no, a ɔrewɔ mmɔfra.) . . . sɛ ɔtena gyidie mu a . . . (Mohu? Sɛ ɔtena mu a. ɔbaa no ayɛ dada . . . Ɛno ne ɔbaa no a ɔrekasa fa ho no, ɔbaa a wɔanya nkwayɛɛ dada. Mohunu?) . . . ne ɔɔɔ ne ahotɛɛ ne adwenemutɛɛ nyinaa mu a.

¹¹¹ Ɛnnam ɔrewɔ abɔfra so na ɛma no nya nkwayɛɛ, mmom esiane sɛ ɔbaa no retete mma nti, ɔrɛyɛ n'adwuma nti, ɛnye sɛ ɔretete nkra, nkraman, ɛne deɛ ɛkeka ho asi abɔfra no ananmu, sɛdeɛ wɔyɛ no ɛnne yi, ɛrema no maame dɔ sɛdeɛ ɔbaa no betumi apue na wakɔkyini anadwo mu nyinaa. Nnipa binom yɛ saa. Momfa nkyɛ me, nanso wɔyɛ saa. Ɛno yɛ aniamɔnhɔ mma me sɛ mɛka, nanso nokorɛ no yɛ nokorɛ. Mohu? Wɔmpɛ sɛ wɔnya abɔfra na ɛkyekyerɛ no ketee. Nanso wɔ abawɔɔ mu no, sɛ ɔtena gyidie mu, ahotɛɛ mu, ɛne adwenemutɛɛ nyinaa mu a, wɔbɛgyɛ no nkwa. Nanso sɛ no yɛ, wɔbɛgyɛ wo nkwa nso, sɛ wɔwo wo foforɔ a. Wobɛ wo betumi anya ayaresa sɛ wo gyedi a. Wobetumi anya Honhom Kronkron no sɛ wo gyedi a, siesie wo ho ma No, sɛ wasiesie wo ho awie ama No a. Na wɔbɛgyɛ no nkwa sɛ ɔkɔ so yɛ saa nnoɔma yinom a (mohu?), mmom ɛnye sɛ ɔyɛ ɔbaa nti. Enti ɛyɛ nokorɛ, onuabarima, onuabaa. Ɛnye Katolik nkyerekyerɛ koraa. Afei mɛpɛ sɛ . . . Ɔfoforɔ baako wɔ ha a ɛyɛ kama paa. Afei yanya baako bio. Me susu sɛ ebia yɛwɔ berɛ de ma no. Me faa yɛn berɛ kɛkɛ. Afei, yɛi yɛ—yɛi yɛ ɔhyewbɔ no akyiri nsunsuansɔɔ. Yɛi yɛ nhyiamu no akyiri nsunsuansɔɔ, saa nsemmisa yinom.

97. Afei: Onuabarima Branham (wɔde afidie na atwerɛ), ɛyɛ Twerɛsɛm sɛ onipa bɛka kasa foforɔ na ɔbɛkyɛrɛ ɔno ara ne nkransɛm asɛ? Sɛ ɛte saa a, mɛpa wo kyɛw kyerekyerɛ mu. Korintofɔɔ a Ɛdikan anaasɛ Korintofɔɔ 14:19 ɛna nso Korintofɔɔ 14:27.

¹¹² Ne nyinaa yɛ, momma yɛnkɔ saa Twerɛsɛm no mu na yɛnhwɛ deɛ ɛka. Na afei yɛbehunu sɛ ebia yaka no Twerɛsɛm kwan so a. Yɛpɛ sɛ berɛ biara yɛyɛ no Twerɛsɛm kwan so. Na Korintofɔɔ 14. Afei, onipa no pɛ sɛ ɔhunu sɛ ɛyɛ Twerɛsɛm sɛ onipa kyɛrɛ ɔno ara ne nkransɛm ase a ɔkaa no kasa foforɔ. “Sɛ ɛte saa a, kyerekyerɛ Korintofɔɔ 14:19 mu.” Momma yɛnhwɛ, 14 ɛne 19. Ne nyinaa yɛ, yɛn nie.

Nanso asafɔ mu deɛ mɛpɛ . . . sɛ mede m'adwene mɛka nsem nnum, na makyerekyerɛ ebinom nso, sene sɛ mɛka nsem ɔpedu . . . wɔ . . . kasa bi mu.

Afei, deɛ ɛdisɔɔ no yɛ nyiyimu 27 no, wɔpɛ sɛ wɔhunu.

*Se obi kasa kasa bi a, ma no nye nnipa mmienụ,
anaase... atra soo no mmiensa, na wonka na baako
baako; na obaako nkyere ase.*

113 Afei, merefa dee nnipa no rebɔ mmɔden se ɔbehunu no (a mepe se—merebekenkan akyere mo bere tiawa bi mu). Nanso me susu se dee onuabarima anaase onuabaa no rebɔ mmɔden se ɔbehunu no, “Eye nokore se onipa a ɔreka kasa foforo no nso bekyere nkransem a ɔkaae no ase?” Afei, adamfoɔ ɔɔfoɔ, se wobekenkan nyiyimu 13 no wɔ ti korɔ no ara mu a, ebeka akyere wo:

*Enti dee okasa kasa bie no ommɔ mpae se ɔbetumi
akyere ase.*

114 Nokore. ɔbetumi akyere ɔno ara ne nkransem ase. Afei, se yeɛe... Momma yen... Eye, mo... Monkenkan ne nyinaa wɔ ha, na mobetumi ahunu se Eye... Monkenkan saa ti no nyinaa. Eye paa, na ekyere mu.

115 Afei, kasa foforo... Afei, bere a yewɔ eno so yi, na wɔrekyere yei gu ahoma so yi, mepe se me ka se megye kasa foforo di dodo sedee me gye Nyankoma ayaresa die no, na ɔno—ɔno Honhom Kronkron mu asubɔ no, Kristo Mmae a etsoo mmienụ no, ene wiase a ebaba no tumi no; megye eno di dodo sedee megye die, nanso megye di se kasa foforo wɔ ne gyinaberɛ te se Kristo mmae no wɔ ne gyinaberɛ; Nyankoma ayaresa wɔ ne gyinaberɛ; biribiara wɔ ne gyinaberɛ.

116 Afei, ekɔ ma mo nkurofoɔ no, mewɔ akwanya se meka yei seesei, na mepe se me kyerekyere mu. Na se mereha obi a, me nkyere saa. Me nkyere se meye sakasaka. Nanso montie. Edeɛn na ereha Pentekoste nkurofoɔ no fa se obi reka kasa bie (a eye me ara ankasa; Me ye Pentekosteni. Mohu?)... Afei, dee ereha won nie: ene se wɔmfɔ ɔbuo mma no. Na adeɛ foforo nie, wɔye no se deɛ wɔpe biara. Wɔnnsane mma Asem no mu.

117 Afei montie. Ekwan no nie—momma—ekwan a wahyehye asafo no nie. Afei, wɔ Pentekoste asafo mu, se na meye ɔhwefoɔ de ma asafo yi a, meka akyere mo senea anka mehyehye no (hwe?), se na me—mewɔ ha bere nyinaa se ɔhwefoɔ. Megye akyedeɛ biara a ewɔ Twerɛ Kronkron mu no atom. Meka akyere agyedifoɔ no se edikan wɔbeɔ asu akɔ Honhom Kronkron mu. Na afei, akyedeɛ biara a ewɔ Korintoforo a Edikan 12 no ese se eye adwuma wɔ m’asafo mu, se anka metumi anya won wɔ mu a, na nipadua no nyinaa reye adwuma.

118 Afei, se mohyee no nso a... Enye se mereka asem hunu bi. Na monkae, merenka asem baako mpo a ebɔ abira—a ebetumi aye abususem ama Honhom Kronkron no. Na Onyankopɔn nim se menka saa mfomsoɔ no. Mohu? Mmom mereka yei de akyere Tweresem no ani so akyire yi a m’asua adeɛ beye mfinrhyia aduonu ni. Maka asem no beye mfinrhyia aduasa ni. Na mako biribiara mu, metwe faa mu; wo betumi adwene ho sedee na etee.

Na merehwɛ nnipa biara, ɛne wɔn nkyerekyerɛ, ewiase baabiara. Na me faae ɛfiri sɛ mani gye ho. Eyɛ nnipa ho anigyee sɛ me ara menka ho a. Ɛsɛ sɛ mɛfiri ha. Ɛsɛ sɛ wo firɪ ha. Na sɛ mekɔ sɛ odiyifoɔ torofoɔ a, mɛhwere me ara me kra na mahwere wo deɛ nso. Enti ɛdɔɔso sene—ɛdɔɔso sene daa aduane; ɛdɔɔso sene edin; ɛdɔɔso sene biribiara a aka; ɛyɛ Nkwa ma me. Mohu? Na mɛpɛ sɛ bere biara meyɛ nokwafɔɔ paa.

119 Afei, wo deɛ kɔ Pentekoste asafo bi mu, adeɛ a ɛdikan. . . (menkyerɛ wɔn nyinaa. Wɔn mu binom yɛ. . .) Mmɛrɛ pii wokɔ asafo bi mu a na wofiri aseɛ reka asem a; bere a woreka asem no, obi bɛsɔrɛ na waka kasa foforɔ. Afei, saa nnipa dɔfoɔ no ebɪa Honhom Kronkron ahyɛ no mma pɛpɛpɛ, na ebɪa Honhom Kronkron no rekasa fa saa onipa no mu, nanso deɛ ɛwɔ mu ne sɛ, wɔnni ntetɛɛ. Sɛ saa ɔsomadwuma yi a ɛwɔ apa yi so no de nkanyan rekasa a, adiyifoɔ no honhom no hyɛ odiyifoɔ no ase. Mohu? “Momma yenye nnoɔma nyinaa. . .” Afei, momma yenhwɛ Paulo wɔ ha deɛ nti ɔkaa sɛ “sɛ ɔbaako kasa a,” ɛne deɛ ɛkaho. . . “bere a obaa mu no, na sakasaka bi wɔ ho.”

120 Afei, me frɛ nnipa ba afɔrebukya anim, na obi asɔrɛ agyina na waka kasa foforɔ. Eyɛ. . . Eyɛ, wobɛtumi agyae sɛ worefrɛ nnipa aba afɔrebukya no anim. Ɛsi no kwan. Wohu?

121 Na afei, biribi foforɔ. Mmɛrɛ pii nnipa sɔrɛ na waka kasa foforɔ, na nnipa tɛ ho na ɔrewe atwetann, rehwe baabiara. Sɛ Onyankopɔn rekasa a, monyɛ komm, montie! Sɛ eno ne Nokorɛ no a, sɛ eno yɛ Honhom Kronkron a ɔrekasa wɔ saa onipa no mu a, mo deɛ mo ntena ase komm na mo ntiɛ, mo nya ɔbuo. Nkyerɛaseɛ no bɛtumi aba wo nkyɛn. Wahu? Montena ase komm; montie nkyeraseɛ no. Afei, sɛ asekyerɛni biara nni asafo no mu a, ɛnnɛɛ na ɛsɛ sɛ wɔyɛ komm wɔ Asafo no mu.

122 Na afei, sɛ wɔka kasa bi a, Twɛrɛ Kronkron no kaa sɛ, momma wɔn nkasa nkyerɛ wɔn ho ɛne Nyankopɔn. Deɛ ɔka kasa bie no ɔma ne ho nkɔsɔɔ. Afei, eno yɛ kasa bi; kasa, kasa yɛ sononko. “Wɔnye hwee,” ɔkaa sɛ. . . Nanso deɛ ɛma ngyegyɛ wɔ asekyerɛ. Nanso wo. . . Sɛ totorobento hyɛne a, ɛsɛ sɛ wo hunu deɛ ngyegyɛ no tɛɛ (. . . hyɛn no kɛkɛ) anaase worenhununu sɛnea wobɛsiesie wo ho ama ɔko. Sɛ obi ka kasa foforɔ, na ɔyɛ “toot”; deɛ ɛwɔ ho nyinaa ne no, hwan na ɔnim deɛ ɔbeyɛ. Nanso sɛ ɛfiri aseɛ *reveille*, eno kyɛrɛ sɛ “sɔrɛ gyina ho!” Sɛ ɛbɔ *taps* no a, eno kyɛrɛ sɛ “kɔ fam.” Mohu? Sɛ ɛhyɛn *kyaagyɛ* no a eno kyɛrɛ “toa no.” Ɛsɛ sɛ ɛma nkyeraseɛ, na ɛnyɛ ɔrekasa nko ara. Enti wɔ asafo no mu no, sɛ asekyerɛni biara nni ho a, nanso na asekyerɛni wɔ ho, ɛnnɛɛ na kasa foforɔ kɔso wɔ asafo no mu.

123 Afei, mereba w’asemmisa no so, adamfoɔ dɔfoɔ, a ɔka sɛ, “mekaa ɔpennum mmom. . . nsem nnum wɔ, na sɛdeɛ nnipa bɛtumi ate me aseɛ sene ɔpennum (anaase deɛ ɛka biara) wɔ kasa bi mu.” Ɛno yɛ nokorɛ. Nanso monkenkan mmra fam: “. . . gyɛsɛ

enam adiyie so anaase enam nkyerasee so ma nkɔsoɔ.” Mohu? Ema nkɔsoɔ.

124 Afei, mema mo adwenkyere kakra deɛ sɛ—deɛ. . . Sɛ esɛ sɛ me hwe saa asafo yi so a, sɛ Onyankopɔn befrɛ me sɛ ɔhwefɔɔ a, kwan a anka mɛfa so aye no nie: Mɛbɔ mmɔden sɛ mɛhwɛhwe onipa biara a ɔwɔ akyɛdeɛ wɔ hɔ. Na mama saa nnipa no ahyia mu beye dɔnhwere baako ansana ɔsom no afiri aseɛ, wɔn nko ara wɔ dan bi mu. Momma wɔntena Honhom no mu. Na adeɛ a ɛdikan a mo nim, ɔbaako ba, na ɔwɔ a kasa foforo akyɛdeɛ. Na ɔka kasa foforo. Obiara tena ase komm. Na afei ɔbaako sɔre na ɔkyere deɛ ɔkaae no ase. Afei, ansana wɔbetumi de ama asafo no, Twerɛ Kronkron no ka sɛ esɛ sɛ adansefɔɔ mmienya anaase mmiensa bu ho atɛn. Afei, ɛno ne onipa a ɔwɔ honhom mu nhunumu (hwe?), ɛfiri sɛ mmere pii no tumi bɔne wura mu hɔ. (Mohu?) Paulo kasa faa ho. Nanso afei, Onyankopɔn tumi wɔ mu hɔ nso. Monka nkyere me asɔrefɔɔ a bɔne nnte mu. Monka nkyere me baabi a Onyankopɔn mma ahyia na Satan nni wɔn ntam. Eye biribiara. Enti mommuna wɔ ɛno ho. Moahu? Satan wɔ baabiara. Afei, yen nie. Obi ka kasa foforo. Afei, mmiensa bi te hɔ a wɔwɔ nhunumu Honhom no. Na ɔbaako ka kasa foforo ɛna ɔmaa nkransɛm. Afei, ɛrentumi nye Twerɛsɛm ntimu, ɛfiri sɛ Onyankopɔn mfa kasa dodoɔ nye adwuma, na ɔka kyereɛ yen sɛ yenye saa. Mohu? Enti enye saa. Eye nkransɛm a ɛkɔ ma asafo no.

125 Yanya nnoɔma mmienya wɔ saa ɔhyewbɔ yi mu. Monhwe deɛ na ɛmu baako biara ye—eye pɛ, a ɛsi so pɛɛ. Mohu? ɔbaa mu. Onipa baako sɔree, na ɔkaa kasa foforo, na ɔkyereɛ aseɛ, na ɔsane kɔɔ akyire, na ɔdii saa nkransɛm no a ɛbaae no ho adanseɛ. ɔfoforo no sɔree anadwo bi, ɛna ɔkaa sɛ wɔ—wɔ nkɔmhyɛ nkanyan ase, ɛna ɔkaa biribi, na ɔnnim deɛ ɔreka; na afei awieɛ no ɔkasaaɛ, “Nhyira ne deɛ ɔba wɔ Awurade Din mu.” Ntɛm ara biribi sɔɔ me mu ntɛmso na ɔkaa sɛ, “Anyɛ saa a nhyira ne deɛ ɔgye yei die sɛ yei ye Awurade a waba.”

126 Monhwe ɔno nkye—afei Honhom Kronkron no sianee wɔ dan no mu anadwo no. Mohu? ɛno ma nkɔsoɔ. Na me gyina hɔ rebɔ mmɔden aka akyere nnipa no sɛ esɛ sɛ wɔnya Honhom Kronkron no. Na bonsam aba nnipa no nkyɛn, reka sɛ, “Montie; mo ntena ase komm.”

Me nuabaa no kaa sɛ, “Bill, eyeɛ me anigye paa bere a na woreka asem no; menyaa atenka sɛ deɛ mɛtumi asɔre na mahuri afa fasuo no mu.”

Me kaa sɛ, “Sɔre na huri.” Ne nyinaa ne no.

Na ɔkaa sɛ, “Nanso bere a wo yeɛ saa no,” na ɔkaa sɛ, “nkurɔfɔɔ no firii aseɛ teateam,” ɔkaa sɛ, “afei me nyaa atenka te sɛ menyɛ hwee.”

127 Me kaa sɛ, “ɛno ye bonsam. ɛno ye Satan. Bere a ɔba beyeɛ saa no,” me kaa sɛ, “esɛ sɛ wo sɔre sɛ ɛteɛ biara.” Yeye

Onyankopɔn asɔfoɔ, yerebɔ honhom mu afɔdee—afɔdee, yen anom aba reyi Ne Din aye. Mohu?

128 Afei, afei, dee esiie nie. Afei Honhom Kronkron no sianeese, efiri se eno ye. . . “Nhyira ne dee ɔgye die.” Anadwo, mmienu mmiensa edidisɔ no me bɔ mɔden de eno too hɔ; na afei, Honhom Kronkron no kasae na ɔkaa se (wɔ nkanyan ase) ɔkaa se, “Nhyira ne dee ɔba wɔ Awurade Din mu.” Na ansana metumi aka biribi no, na maka awie. “Nhyira ne dee ɔgyedi se Awurade aba wɔ yei mu.” Mo ahu? Na merikasa fa yei ho, Honhom Kronkron no ye Onyankopɔn No ara a ɔwɔ wo mu no. Mohu? Na wɔtee eno ase. Mohu? Na afei Honhom Kronkron no sianeese wɔ nnipa no ntam. Monhwe senea Ɔno—Ɔma nkɔsɔ, nkɔmhye?

129 Afei, nsonsonoe wɔ nkɔmhye ene odiyifoɔ ntam. Nkɔmhye firi ɔbaako so kɔ ɔfoforɔ so, nanso odiyifoɔ no wɔwo no firi akɔkoa mpa so se odiyifoɔ. Wɔwɔ SEDEE AWURADE SEE NIE! Wɔmmu wɔn aten. Mo nhunu wɔn se wɔgyina Yesaia, anaase Yeremia, adiyifoɔ no mu biara anim, efiri se na wɔwɔ SEDEE AWURADE SEE NIE! Nanso nkɔmhye honhom a ɛwɔ nnipa no mu no; ese se mo hwe eno, efiri se Satan bewura mu hɔ kodɛɛ. Mohu? Afei. Nanso ese se wɔbu ho aten.

130 Afei, yere—yerebeyere ɔhyewbɔ. Afei, monhwe yei yie paa seesei, mo asɔfoɔ no. Yeresiesie ɔhyewbɔ. Ne nyinaa ye. Anaase ebia yereye asafɔ no daa ɔsom. Asafɔ no ogya wɔ mu. Esee se eye bere nyinaa. Eye, ebia yanya nnipa nnum anaase nsia a wɔwɔ akyedee; ɔbaako ka kasa foforɔ, mmienu anaase mmiensa ebia wɔka kasa foforɔ, nnan anaase nnum ka kasa foforɔ, wɔwɔ kasa foforɔ, wɔka kasa bi. Wɔn mu mmienu anaase mmiensa betumi akyerɛ aseɛ. Ebia baako bi wɔ hɔ—mmienu, anaase wɔn mu mmiensa a wɔwɔ nyansa akyedee. Ne nyinaa ye. Wɔn nyinaa hyia, saa nkurɔfoɔ no a wɔwɔ akyedee no. . . Wo. . . Saa akyedee no wɔde ama wo se emfa nni agorɔ, nka se, “Animuonyam nka Onyankopɔn, me ka kasa foforɔ! Halleluya!” Wobe—wo ye—woregu wo ho anim ase. Wɔde ama wo se fayɛ adwuma. Na wo fa a ɛwɔ asafɔ no mu no ese se eba ansana ɔsom no ankasa afiri aseɛ, efiri se ɔhɔhɔ bi beba yen ntam.

131 Afei na mo kɔ dan no mu, na mo tena hɔ, mo nnipa no hyiam, efiri se mo ye—adwumayefɔ wɔ Asempa no mu. Afei na mo tena hɔ. “Awurade, biribi wɔ hɔ a Wope se yehunu anadwo yi? Kasa kyere yen, O Ɔsoro Agya,” morebɔ mpaee, nkotosre; moto dwom. Honhom no ba fam pɛɛ, egu obi so, na ɔka kasa foforɔ. Baako sɔre na ɔka se, “SEDEE AWURADE SEE NIE.” Eye deen? Montie. “Kɔ ka kyere Onuabarima Jones se ɔmfiri baabi a ɔtee no, efiri se ɔkyena awia ahum betu afa saa ɔman no mu; na ebeseɛ ne fie no. Ɔnyi ne nneema na ɔmfiri hɔ!”

132 Afei, eno—eno gyegye yie. Nanso montwen simma. Esee se nnipa mmiensa na ɛwɔ hɔ a wɔwɔ Honhom mu nhunumu no. Emu baako ka se, “Na efiri Awurade.” Ɔfoforɔ no ka se, “Na

ɛfiri Awurade.” Eno ye mmienu a ɛtia mmiensa—mmienu anaase adansefoɔ mmiensa. Ne nyinaa ye. Wɔtwereɛ eno wɔ krataa so. Eno ne deɛ Honhom no kaaɛ. Ne nyinaa ye. Wɔsane kɔ bɔɔ mpaɛɛ, reda Awurade ase.

¹³³ Ɛyɛɛ kakra akyire yi no, “SEDEE AWURADE SEE NIE (odiɣifoɔ bi sɔree) SEDEE AWURADE SEE NIE, anadwo yi, ɔbaa bi firi New York City reba; ɔda ayarefoɔ mpa so; ɔbeba dan yi mu wɔ ayarefoɔ mpa so. Ɔbɔ duku ahabammono wɔ ne tiri so. Kokoram na ɛreku no. Edeen na ɛyɛɛ no saa wɔ saa kwan yi so, Awurade wɔ biribi tia ɔbaa no: bere bi ɔwiaa sika firii N’Asafo mu bere a na wadi mfirinhyia dunsia. Ka kyere Onuabarima Branham se ɔnka saa nnoɔma yinom nkyere no. SEDEE AWURADE SEE NIE, se ɔbetoto no yie a, ɔbenya ayaresa.” Montwen simma. Eno gyegye papa nso ɛye hu, nanso montwen simma. Wo betwere wo din wɔ krataa yi so, deɛ ɔhunuu adeɛ? Wo betwere wo din wɔ so?

¹³⁴ “Na ɛfiri Awurade.” Ɔbaako kaa saa, “Na ɛfiri Awurade.” Afei—afei montwere nto hɔ, “SEDEE AWURADE SEE NIE, anadwo yi ɔbaa bi beba mu, biribi *see-see*.” Wɔn a wɔwɔ honhom mu nhunumu, mmienu anaase mmiensa twere wɔn din wɔ so. Saa nkransɛm yi nyinaa wɔde ama. Ne nyinaa ye.

¹³⁵ Afei ɛyɛɛ kakra akyire yi no wɔfirii aseɛ tee adɔma no se awosɔɔ. Asafo no afiri aseɛ. Afei wɔde saa nkransɛm yi beba, wɔde beɣu pono yi so ha pɛɛ. Eha pɛɛ ne baabi a ɛsɛ se wɔde guo. Mafiri hɔ kɔ baabi resua adeɛ, rebɔ mpaɛɛ. Ɛyɛɛ kakra akyire yi no mepuee bere a wɔato dwom awie no. Asafo no nyinaa aye krado, nnipa reba, wɔretena ase, wɔredwendwene yie, wɔrebɔ mpaɛɛ; eno ne deɛ ɛsɛ se mo ye. Yemma asɔɔre na yene yen ho yen ho nni nkɔmɔ, yeba asɔre ne Nyankopɔn bekasaa. Monya mo ayɔnkofa wɔ abɔnten hɔ. Mohu? Yene Onyankopɔn renya ayɔnkofa seesei. Na yeba ha bekasaa, biribiara mu kommyɛ, ɔbuo mu, na Honhom no reye adwuma. Sankubɔni no betena sankuo no akyi beye simma nnum ansana dwomtɔɔ som no afiri aseɛ, ɔfiri aseɛ dɛɛde so paa:

Ɛwɔ asennua no ase baabi a m’Agyenkwa wuie
no,
Aseɛ hɔ me sui de hohoroɔ bɔne;

Anaase nnwom dɛɛde, kommyɛ paa mu. Ede Honhom Kronkron no Animpa ba nhyiamu no ase. Wohu? Ne nyinaa ye.

¹³⁶ Nnipa no tete hɔ. Wɔn mu binom ye paa—wɔfirii aseɛ su na wɔba afɔrebukyia no anim, wɔsakyera wɔn adwene ansana ɔsom no afiri aseɛ. Honhom Kronkron no wɔ hɔ. Wohu? Asafo no wɔ asodie mu. Akristofoɔ rebɔ mpaɛɛ; wɔwɔ wɔn gyinabere. Wɔnte hɔ rennwe atwetann, nka se, “Hei, Liddie, ma me wo dua a yede keka ano no bi; Me pɛ. . . Mo nim. Mo nim. Me hia. . . Mo nim, adano bi bere a na mredi dwa wɔ fam hɔ, me ka kyere wɔɔ, ɛkaa kakraa bi anka metiaa wo nan so. Mahunu saa pɛn. . . Deen na

mo dwene fa ho?” Oh, ahummɔborɔ! Na wɔfrɛ no Onyankopɔn fie. Adɛn, eyɛ animguaseɛ. Kristo Nipadua no rehyia mu. Eho na yɛteeɛ.

Onipa no a ɔte ho no, “Ka sɛ, wo nim bere a yɛrekɔɔ ho no, yei *sɛɛ-ene-sɛɛ* ene *sɛɛ-ene-sɛɛ-ene-sɛɛ*. . .” Ne nyinaa ye wo abɔnten, nanso wɔ mu ha no eyɛ Onyankopɔn fie.

¹³⁷ Bra mu bebɔ mpaɛɛ; gyina wo gyinabea. Merekasa seesei, ɛnkyerɛ mo asafo ahodoɔ no, anuanom. Me nnim deɛ mo ye; Merekasa kyere saa hyiadan yi. Merekasa kyere me ara m’akyiri pono no. Wahu? Eyɛ nokorɛ.

¹³⁸ Afei, sɛ mo ba mu te saa a, ɛnneɛ na adeɛ a ɛdikan a mo nim, ɔhwɛfoɔ no pue. Ɔye foforo. Ɔnse sɛ ɔma mmuaɛɛ fa *sei*, *sɛɛ*, ɛna ɔfoforɔ ho. Ɔfiri ne—ne som adwuma bosuo a no mu. Watena Honhom Kronkron tumi no ase. Ɔko wura baabi a ogya tɛkyerɛma pii abom ahyia mu. Aye fadum seesei aka kakraa bi (hwɛ?) ɔrekɔ baabiara. Ɔpue ko ha, na wafa yei. “A nkransɛm a ɛfiri asafo no mu: ‘SEDEE AWURADE SEE NIE, Onuabarima Jones mfiri ne fie. Ɔkyena awia ebɔ nnɔn mmienu a ahum betu afa n’asase so. Ɔmfɛ ne nnɔɔma na ɔmfiri ho.” Onuabarima Jones anya ɛno. Ne nyinaa ye. Wɔtwɛɛ ɛno wɔ nkrataa so. “SEDEE AWURADE SEE NIE, ɔbaa bi wɔ ho a ne din de *Sɛɛ-ene-sɛɛ* ɔbeba ha anadwo yi, na eyɛ—wayɛ *sɛɛ-ene-sɛɛ*.” (Sɛdeɛ me kaaɛ no, hwɛ, te saa.) Ne nyinaa ye, ɛno da ho. Ɔne no. Wɔwɔ wɔn gyinabereɛ dada seesei wɔ asafo no mu. Ne nyinaa ye.

¹³⁹ Afei ɔfa nkransɛm no. Na adeɛ a ɛdikan a mo nim, ɔfiri aseɛ ka asem no. Biribiara nni ho a ɛbetwintwane ananmu; asi dada. Afei, yerekɔ y’anim, yeɛka nkransɛm no.

¹⁴⁰ Na eyɛɛ kakra no bere a ɔno . . . Adeɛ a ɛdikan a mo nim bere a nkransɛm no aba awieɛ no, ayaresa santene no firi aseɛ. Ɔbaa bi nie. Obi kaa kasa foforo na ɔkaa sɛ na ɔreba. Mohu? Yen mu biara nim deɛ ɛrebesie. Yen mu biara nim saa. Moahu senea gyidie firi aseɛ de saa ogya tɛkyerɛma no a ɔgyina mo soɔ no nyini seesei. Ɔfiri aseɛ boa ano. Adɛn, eyɛ adwuma a wɔawie; ne nyinaa ne no.

Saa ɔbaa no . . . Mɛka sɛ, “Owurayere *Sɛɛ-ene-sɛɛ*, ɔfiri New York City, ɔte ha . . .” Mohu?

“Oh, eyɛ nokorɛ. Eyɛɛ deɛn na mohunuu saa?”

“Eyɛ nkransɛm a ɛfiri Awurade nkyɛn ɛba asafo no ho. Bere a wo dii mfirmhyia dunsia no, ɛnye wo na wɔ beaɛ *bisɛɛ-bisɛɛ* na wo-faa sika bi firii asafo no mu, na wowiaaɛɛ, na wo pueɛɛ, na wode kɔtɔɔ ntaadeɛ foforo?”

“Oh, ɛno ye nokorɛ. Ɔno ye nokorɛ.”

“Ɔno pɛpɛpɛ na Onyankopɔn aka akyere yen anadwo yi nam Onuabarima *Sɛɛ-ene-sɛɛ* so, ɔkaa kasa foforo; Onuabarima *Sɛɛ-ne-sɛɛ* na ɔkyereɛ aseɛ; Onuabarima *Sɛɛ-ne-sɛɛ* wɔ ha ɔkaa sɛ,

ɔfiri nhunumu no mu, ɔkaa sɛ ɛfiri Awurade no. Na ɛno ne nokorɛ no.”

“Aane!”

“Afei, SEDEE AWURADE SEE NIE, kɔ na kɔtoto no yie, na wo befiɛ wo kokoram no mu.”

¹⁴¹ Onuabarima Jones kɔ fie, ɔfa teaseenam, ɔhyehye, ɔfa ne nkonwa, na ɔfiri hɔ. Nnɔn mmienu ɔkyena awia: Zowie! na nnooma no nyinaa firi hɔ. Mohu? Afei asafo no hye animuonyam. . . “Yɛda w’ase, Awurade Yesu, wɔ Wo papaye ho.” Afei, ɛno ne deɛ etee, dema asafo, no nkɔso.

¹⁴² Afei, ɛdeen sɛ anka deɛ wɔkaaɛ no ansi a? ɛnneɛ na mowo honhom bɔne wɔ mo ntam. Mompe saa adebɔne no. Adɛn nti na mope biribi bɔne bere a—a Pentekostefoɔ adekann no aye soro mma? Momfa nsiananmu dada no mfiri bonsam hɔ. Monya biribi kann no. Onyankopɔn wɔ de ma mo. Afei monnye nhyiamu pii bio, na momfa biribiara nsi ha, kɔsi sɛ Nyankopɔn adi ho adanseɛ sɛ wo ye nokorɛ, ɛfiri sɛ moye aboafɔɔ de ma asafo no wɔ Asempa no dwumadie mu. Afei, mo ate aseɛ sɛdeɛ etee no?

¹⁴³ Na kasa foforo, kasa bi. . . Onipa biara ɔno—nnim deɛ ɔrekasa fa ho no. ɔkasa; nanso nyegyee biara wɔ asekyere. ɛno wɔ asekyere. [Onuabarima Branham bɔ ne nsam—ɔs.] “Glɔk, glɔk, glɔk!” ɛno wɔ—ɛno ye a—ɛno ye kasa wɔ baabi.

¹⁴⁴ Bere a na me wɔ Abibirem no, manye anni da, mmom biribiara a eyee dede bi no na ɛwɔ asekyere bi ma no. Twere Kronkron no kaa sɛ nyegyee biara nni hɔ a ɛnni deɛ ɛkyere, a ɛnni asekyere. Nyegyee biara a wɔaye no wɔ asekyere bi de ma biribi. Adɛn, mate nnipa bi sɛ wɔreka. . . Meka sɛ, “Yesu Kristo, Onyankopɔn Ba no.”

¹⁴⁵ Wɔn mu baako beka sɛ [Onuabarima Branham sua Abibirem asekyerɛni bi—ɔs.]. ɔfoforo nso ka sɛ [Onuabarima Branham ye mfatoho bio.]. Na ɛno ye, “Yesu Kristo, Onyankopɔn Ba no.” Wohu? Na ɛwɔ a. . . Na ɛnkyere hwee mma me, na mmom wɔn deɛ na eyee kasa bi de ma wɔn sɛdeɛ merekasa kyere mo no. Bere a Zulu, Xhosa, Basuto asekyerefoɔ no, ɛna deɛ ɛkaho biara no, wɔbaaɛ no, biribiara a yekaaɛ no, obiara tee aseɛ. Na saa nnooma yi a mote sɛ saa nkurɔfoɔ yi wɔreworosɔɔ no, na wɔsusu sɛ eyee kasa ntentɛm pii no, ɛnye saa; ɛwɔ nkyerasesɛ. Enti ɛsɛ sɛ yeɛde ɔbuo ma, na yeɛde to ne gyinabea.

¹⁴⁶ Afei, ebia na nkransɛm biara nni hɔ. Afei, ɔsom no aba awieɛ; wafre nnipa no aba afɔrebukya no anim. Na akyire yi no obi (nkransɛm biara nni hɔ wɔ akyire hɔ) obi sɔre bere a wɔbenya akwanya no. Honhom Kronkron no. . . Afei, Twere Kronkron no kaa sɛ, “Sɛ asekyerɛni biara nni hɔ a, ma no nye komm.” ɛmfa ho ne sɛnea ɔrebɔ mmɔden akasa, ye komm.

147 Woka sɛ, “Merentumi nye.” Twere Kronkron no kaa sɛ wo bɛtumi. Wahu? Enti eno—eno wie biribiara. Mohu? Ma no nye komm.

148 Afei, sɛ ono, akwanya no ba bere a biribiara wɔ nhyehyee mu a, afei sɛ Honhom Kronkron no ba ne so sɛ ɔbɛma nkransɛm no a, ɛnne na fama. Eno ne deɛ ɛsɛ sɛ mo ye no pɛpɛpɛ. Afei na nkyerɛaseɛ no aba, ɔkaa sɛ, “Ɔbaa bi wɔ ha a ne din de Sally Jones (Mewɔ anidasoɔ sɛ saa ɔbaa no nni ha wɔ saa din no, nanso. . .) Sally Jones. (Mohu?) Ka kyere no sɛ yei ne anadwo a edi akyire a wɔrefrɛ no. Ɛne Onyankopɔn ntoto no yie ɛfiri sɛ ɔwɔ bere tiaa bi a ɔbɛwɔ ha.” Afei, Sally Jones bɛtu mmirika akɔ afɔrebukyia no anim ntɛmso sɛdeɛ ɔbɛtumi aduru hɔ (monhwɛ?), ɛfiri sɛ eno ye ne frɛ a edi akyire. Mohu? Eno ye sɛ ɔrema nkransɛm, anaase adansɛdie, anaase biribi.

149 Eno ne Pentɛkoste asafo a ɛreyɛ adwuma. Biribiara nni hɔ a ɛbɛtumi ayɛ hɔ sɛ ahonhom bɔne bɛba mu, ɛfiri sɛ ayɛ dada. . . Twere Kronkron no na ama no pɛpɛpɛ, “Momma no nye nnidisɔɔ, na ɛnye mmiensa; na momma mmieniu anaase deɛ ɛboro saa mmu atɛn.” Eno ne asafo no. Nanso ɛnne yɛwɔ ɛhefa? Wɔhuri kɔ soro, wɔre-kɔso, wɔsere na wɔkɔ so bere a obi reka kasa foforo; ɔfoforo rehwe adeɛ, ɔrekasa fa biribi foforo ho na nipakuo pii ahyia; ɔhwɛfoɔ no reye biribi; anaase obi a nipakuo ahyia ne ho. Ɛye, eno nye nokorɛ. Ebia ɔhwɛfoɔ no reka asem no, na obi asɔre na wagyina no wɔ ono. . . Ebia merekenkan Twere Kronkron no na obi. . . Merekenkan Twere Kronkron no, na obi wɔ akyire hɔ a ɔreka kasa foforo. Oh, daabi! Mohu? Ɔsenkani a ɔwɔ asɛnka pono no akyi reka asem no, na obi asɔre agyina hɔ na ɔretwa n’asɛnka no so bere tiaa bi mu, ɔreka kasa foforo. Ne nyinaa ye. Menka sɛ ɛnye Honhom Kronkron no a, na mmom ɛsɛ sɛ wo hunu senea wɔde Honhom Kronkron no ye adwuma (mohu?), sɛ wɔde No ye adwuma.

Afei, me—merefɛ. . . Mo wɔ bere ma baako bio? Afei, ɔkyena ye Kwasiada. Afei, yebe. . . Momma yen. . . Baako nie. Me susu sɛ eye adom papa paa. Na afei, sɛ mo nyinaa bɛma me simma kakra aka ho a, mɛpa mo kyew. Na afei, mɛ. . . Mɛpɛ sɛ mo—mɛpɛ sɛ mo nya yei. Me koraa yei botaeɛ bi nti. Yei ne me baako a ɛdi akyire.

Afei, ɛdikan, merebɛkenkan nnoɔma mmieniu a obi bisaɛ no. Ɛye krataa sini dada bi, wɔde nsanoatwerɛ fɛɛfɛ bi na ɛtwerɛɛ. Me nni adwene biara deɛ ɔye, din biara nhyɛ aseɛ—mma wɔn mu biara.

98. Onuabarima Branham, eye sɛ asɔfoɔ bɛtwe no tenten agye sika wɔ wɔn som ahodoɔ mu, reka sɛ Onyankopɔn aka akyere wɔn sɛ dodoɔ wɔ atiefɔɔ no mu a ɛsɛ sɛ wɔma dodoɔ sɛ? Sɛ yei ye nokorɛ a, mɛpɛ sɛ me hunu. Anaase sɛ eye mfomsɔɔ a, mɛpɛ sɛ me hunu. Yei ama mayɛ basaa paa.

150 Afei, wahu, adamfoɔ, merɛka akyere wo, merebɛka akyere wo deɛ me susu. Wohu? Afei, eno nkyere sɛ eye nokorɛ. Me susu

se eye hu paa.

¹⁵¹ Afei, me susu yei. Onyankopɔn somaa me kɔɔ abɔnten. Me hunuwa berɛ bi a na aye se meye . . . Na me—me nni sika koraa. Na meka se, “Momfa prete a wɔde gyegye afɔdee no nkɔ.”

Na ɔhwɛfoɔ no beba me nkyɛn na waka se, “Hwe, Billy, yede ka dɔlla mpem aha nnum anadwo yi, Abarimaa. Wowɔ sika no wɔ Jeffersonville a wɔde betua anaa?”

¹⁵² Meka se, “Ne nyinaa ye. Onyankopɔn na ɔsomaa me ha, anye saa a anka me mma. (Wohu?) Wo deɛ fa prete a wɔde gyegye afɔdee no kɔ.”

Na ansana nhyiamu no baa awieɛ no, obi kaa se, “Wo nim, Awurade detoo m’akoma so se mema dɔlla mpem nnum.” Hwe, mohu? Edikan, ma ɔni wanim na ye saa.

¹⁵³ Mennye nni se wobɛtwe, na wasre, na worebɔ besea. Me susu se enye ade papa. Afei, onuabarima, se wo ye saa a, mma me nha w’atenka. Wohu? Wo—wo betumi anya kwan-a-ɛfiri Nyankopɔn ho aye. Nanso merekasa ama me ho. Menye saa nni.

¹⁵⁴ Afei, me nim asɔfoɔ mpo se wɔkɔ na wɔka se . . . Me gyinaa ho, enkyɛree koraa . . . Afei, yei nye Pentekostefoɔ, yei ye . . . Eye, eye asafo ahodoɔ no (wohu?), asafo aforɔ no. Na eye kamp nhyiamu kɛsee. Gertie, na woka me ho, na dodoɔ no wɔ ho. Na wɔfaa awia no nyinaa wɔ asɔrefekuo bi a aye din—mmienu anaase mmiensa a wabom (eno ne daa daa asafo no, te se yen abɛfo asafo a ɛwɔ kuro no mu no, ene deɛ ekeka ho) wɔ nhyiamu kɛsee bi ase—na wɔfaa awia no nyinaa, de gyinaa apa no so—ena wɔrehunahuna se Onyankopɔn bɛsee wɔn nnɔbaeɛ, ɔbɛma wɔn mmɔfra mmubuo yadeɛ, ene nnoɔma te saa, se wɔamfa ntoboa anhye saa nhyiamu no mu a. Eno ne nokorɛ no pɛpɛpɛ, a eye saa Twere Kronkron yi da m’anim. Me kaa se, “Eye abususem ma Onyankopɔn ena ekɔ ma N’akyidifoɔ.” Se Onyankopɔn soma wo a, ɔbehwe wo so. Se Onsomaa wo a, ennee ma asɔrefekuo no nhwe wo so. Nanso—nanso wo . . . Se Onyankopɔn soma wo a, ɔbehwe wo so.

99. Na Bronya agorɔ a wɔdi no Honhom Kronkron asafo mu nsoɛ?

¹⁵⁵ Eye, se ɛfa Kristo ho a, ne nyinaa beye papa. Mmom se ɛfa Santa Claus ho a, mennye no nni. Me—manyini—manyini afri saa mu. Mennye Santa Claus nni koraa. Mohu? Ena saa Bronya nnoɔma nketenkete yi a wɔwɔ no, me susu se eye nkwaseasem. Na . . . Mmom me susu se wɔayi Kristo nyinaa afiri Bronya mu ena wɔde Santa Claus ahye mu.

¹⁵⁶ Na Santa Claus ye anansesem mu nipa. (Enye se mereha mo mu binom atenka, mewɔ anidasoɔ, ɛfa mmɔfra no ho.) Nanso meka makyerɛ mo. Enkyɛree wɔ ha, ɛbeyɛ mfirmhyia aduonu-nnum, aduasa a abesene korɔ ni, berɛ a ɔsɔfoɔ bi a ɔwɔ saa kuro yi mu no, ɔhwɛfoɔ a ɔwɔ—ɔwɔ asɔre kɛsee bi wɔ kuro yi mu ha, a na me nim no yie paa, m’adamfo papa

paa, ɔbaa me nkyen. Na Charlie Bohannon (Onuabarima Mike, wokae Charlie Bohannon, m'adamfo paa no) . . . Me tenaa ne ɔfese hɔ na mekaa sɛ, “Merenka nkyere me mmɔfra da anaase me mma me mmanananom nka saa atɔro no bio.” Ɔkaa sɛ, “Me ara m'abarimaa kumaa bi baa me nkyen bere a wɔnya m'firinhyia dummienu, na ɔrekasa fa Santa Claus ho . . .” Na ɔno, ɔkaa sɛ, “Aɔen . . . Ɔɔɔfoɔ, me wɔ biribi ka kyere wo,” ɔkaa sɛ, “Maame . . .” Wo nim, na ɔkɔɔ so ka kyereɛ no deɛ ɔyɛɛɛ.

Afei ɔsane baaɛ akyire no, ɔkaa sɛ, “Afei, Papa, yei ye Yesu korɔ no ara bi?”

¹⁵⁷ Ka nokorɛ no. Santa Claus ye Katolik atorɔsem bi a ɛfa onipa bi ho, Kris Kringle anaase Ɔhoteni Nicholas, akɔkora Germani Katolik ɔhoteni bi a na ɔwɔ hɔ m'firinhyia pii a abesene korɔ a na ɔnam reye mmɔfra papa. Na wɔde bɛwuraa mu sɛ atetesem. Nanso Yesu Kristo ne Onyankopɔn Ba no. Ɔye kann, ɛna Ɔte ase.

Afei, asemmisa bi wɔ ha, ɔbaako a ɛdi akyire no, a eye paa . . .

¹⁵⁸ Afei hwɛ. Wo bɛtumi ne me nnye adwene wɔ ɛno ho. Nanso sɛ wo ne me nnye adwene a, monkae, ma no nye adamfoɔ mu, wo bɛye saa? Me ɔ wo, na me mpe sɛ—me mpe sɛ mɛha woɔ. Me ye, mepɛ sɛ me di nokorɛ. Sɛ mentumi a . . . sɛ meka atorɔ kyere m'abarimaa a, ɛnne na me ye ɔtorofoɔ. Wuhu? Mepɛ sɛ me ka nokorɛ kyere no.

¹⁵⁹ Afei, mekaa Santa Claus ho asem kyereɛ no, mekaa sɛ, “Aanet, nokorɛ, Santa Claus wɔ hɔ. Monhwɛ Papa wɔ Bronya anadwo.” Wahu? Aane.

¹⁶⁰ Mo nim, da bi na me wɔ fam hɔ, ɛna me sɔɔ no wɔ saa abaayewa kumaa no so sɛ mɛhwɛ. Wɔtuua me ka ansana ɛnnora akyi. Na mewɔ dan no mu. Na wɔgyina hɔ, wɔ Quaker Maid fam hɔ. Na mekɔɔ fam hɔ kɔtɔɔ nnoɔma. Na enti yen, meyere ɛne me, na yɛwɔ mu hɔ. Na abaayewa kumaa bi wɔ hɔ, na ɔnnii bɛye abosome dunnwɔtwe, na ɔgyina hɔ, rekɔ, reto dwom, “Dingle Bells, Dingle Bells . . .” Na me kaa sɛ . . . Ɔwɔ n'adwa ketewa no mu, mo nim, na ɔte teaseenam ketewa yi akyi.

Me kaa sɛ, “Worehwehwɛ Santa Claus anaa?”

Ɔkaa sɛ, “Ɔno ne me papa, Owura.”

Me kaa sɛ, “Nhyira nka w'akoma ketewa no, Ɔɔɔfoɔ. Wo wɔ nyansa.”

Afei, deɛ eye kama paa nie, nnamfonom. Na wɔ yei mu no . . . Afei merebɛwie. Oh, eye—eye Tweresem hopefoɔ, nanso eye kama paa ma onipa biara a ɔpɛ sɛ ɔye. Na ɛkaa me ho m'firinhyia pii ene m'firinhyia pii; na ɛnam Onyankopɔn adom nko ara so . . . Na me yere a ɔsombo, ɔte akyire hɔ seesei ara, bere a ɔtee sɛ me nyaa saa asemmisa no awia yi no, ɔbaa no kaa sɛ, “Bill, sɛn na wo yi ano saa?” Ɔkaa sɛ, “Eye me ara nwanwa bere biara.” Me kaa sɛ, “Mantumi ante aseɛ da.” Na me kaa sɛ . . .

Me kaa se, “Bra anadwo yi, M’akomamutɔfe. Me nam Onyankopɔn mmoa so na meye deɛ metumi nyinaa.”

100. Onuabarima Branham, mepa wo kyɛw kyerekyerɛ Hebrifoɔ 6:4 kɔsi 6 mu.

¹⁶¹ Eno ye bere baako a eye paa. . . Hwɛ, afei ɛse se mo hwe ha wɔ yen gyidie ho, adom, agyedifoɔ ahobammɔ, ahotefoɔ mmɔdemmo, anemia, mmom, a ɛfiri ahotefoɔ no. Hebrifoɔ ti 6 no, 4 kɔsi 6.

Afei, se ntɛm ara ɔno. . . awiɛ yei a, afei me wɔ anidasoɔ se Onyankopɔn beboa me ama ɛmu ada hɔ kann ama mo. Eye me ya, me—mewɔ me Nkransɛm de ma anadwo yi; ebia mɛka adekorɔ no ara bi wɔ anɔpa no wɔ—wɔ ɔsom no mu. Afei na merekɔ.

¹⁶² Afei, yei ye kama paa. Mohu? Afei, ɛse se mo hwɛ. Afei monkae, yegyedi na yekyerekyerɛ wɔ asafo yi mu, ɛnye se obiara ɔre na wateam, obiara a ɔka kasa foforɔ no, obiara a wo kyɛa ɔsenkani no nsam no, ɔwɔ Daa Nkwa. Nanso yegyedi se wanya Daa Nkwa a, se Onyankopɔn na ɔde Daa Nkwa ama wo a, wanya No daa. Mohu? ɛfiri se monhwɛ. Se anyɛ saa a, na Yesu aye ɔtorɔ kyerekyerɛfoɔ. Wɔ ɔhoteni Yohane 5:24, ɔkaa se, “Deɛ ɔtie Me Nsem na ɔgye Deɛ ɔsoma Me no die no wɔ Daa Nkwa, na ɔremma atemmuo mu da, na watwa mu afiri owuo mu kɔ Nkwa mu.” Afei, ene No ngye akyniyee. “Deɛ Agya no de ama Me nyinaa. . . Onipa biara rentumi mma Me nkyɛn gyɛse Agya no twe no. (Mereti Twerɛsem no mu.) Obiara a ɔba no. . . Obiara rentumi mma Me nkyɛn gyɛse M’Agya twe no kane. Na deɛ M’Agya de ama Me no nyinaa beba Me nkyɛn. (Mohu?) Na deɛ ɔba Me nkyɛn nyinaa no, Mɛma wɔn Daa Nkwa (ɔhoteni Yohane 6), na mɛnyane no nna a ɛdi akyire no.” Eno ne N’asɛm.

¹⁶³ Afei monhwɛ. Se mɛpe se mesane kɔ Efesofoɔ ti 1 no, Paulo reka asɛm no. . . Afei, Korintofoɔ no, na ɔbaako wɔ kasabi ɛna nnwom. Mo hyɛɛ no nso se na asafo foforɔ no nni saa haw no. Wanka biribiara amfa ho da. ɔkaa kasa foforɔ baabiara wɔ Efeso asafo no mu, Roma asafo no? Daabi! Na wɔwɔ kasa foforɔ ɛna biribiara te se Korintofoɔ no yɛɛɛ, nanso na wɔatoto no pɛpɛpɛ. Korintofoɔ no antumi antoto no pɛpɛpɛ. Mohu? Mmom Paulo kɔɔ hɔ na ɔtotoo asafo no pɛpɛpɛ.

Afei, ɔno. . . Me gyedi, sɛdeɛ Oral Roberts ka se, “Onyankopɔn ye Onyankopɔn papa.” Mo nnye saa nni anaa?

¹⁶⁴ Na wo ka se, “Eye, ɛdeen na ɛfa Pentekostefoɔ no kasa foforɔ no ho afei, Onuabarima Branham?” Me susu se wɔwɔ Honhom Kronkron no. Nokorɛ wɔyɛɛ. Ne nyinaa ye, adɛn? Hwɛ. Mo gyedi se ɔye Onyankopɔn papa? Toma kaa se bere bi, “Wo nim, Awurade. . .”

Wɔn a aka no nyinaa gyɛe No diiɛ. Wɔkaa se, “Oh, yenim se ɔye kann!”

“Oh,” Toma kaa se, “daabi, daabi, me nnye nni. Kwan baako pɛ a mɛgye adie, ɛsɛ sɛ me nya adanseɛ bi. Ɛsɛ sɛ me de me nsateaa wura Ne mfe na mekeka wɔ Ne nsa mu.”

Ɔye Nyankopɔn papa. Ɔkaa se, “Bra, Toma. Wo nie.”

“Oh,” Toma kaa se, “afei me gyedi.”

¹⁶⁵ Ɔkaa se, “Aane, Toma, berɛ a wahu Me akyire no, na wo sɔɔ Me mu no, na wode Me nsa. . . wo nsa kaa Me mfe mu no, wo gyedi. Nanso nhyira kɛsɛɛ paa ne wɔn a wonhunuuɛ nanso wɔgyedie.” Ɔye Nyankopɔn papa. Ɔma wo w’akoma so adeɛ, te saa. Mmoma yengye No nni. Ɛno ne ɔno—ɛno ne—ɛno ne bɔtorɔ wuo a ɛkɔ Satan sɔ. Sɛ onipa fa Onyankopɔn sedɛɛ N’Asɛm tɛɛ a, onuabarima, ɛno bɛkum Satan berɛ biara. Ɛno ne bɔtorɔ a ɛmu ye den a saa Satan no bɛtumi anya, berɛ a onipa bɛfa Onyankopɔn sedɛɛ N’Asɛm tɛɛ. Aane, owura. Sedɛɛ me kaa se, “Ɛnye onipa nko ara na ɔbɛtena ase (Yesu, anadwo fororɔ no), na mmom Asɛm biara a ɛbɛpue. . .”

¹⁶⁶ Afei, monhye yei nso. Afei merebɛfiri aseɛ nyiyimu a ɛdikan no:

Enti momma yɛmfa Kristo mfitiaseɛ nkyerekyerɛ nto nkyɛn, na yɛmpɛrɛ nkɔ deɛ ɛye pɛ no mu; . . . (Afei, adeɛ a ɛdikan a mɛpɛ sɛ mo hunu: hwanom na Paulo rekasa kyɛrɛ wɔn wɔ ha? Hebrifoɔ. Wɔka se, “Hebrifoɔ,” wɔ soro, Hebrifoɔ Nwoma no. Ɛye nokorɛ saa? Yudafoɔ no a na wɔapo Yesu no. . . Mo tumi—mo te aseɛ seesei? Ɖrekasa kyɛrɛ Yudafoɔ no, ɔrekyerɛ wɔn mmara no sunsum a abɛye Kristo nsesoɔ. Nnoɔma dada no nyinaa ye foforo no nsesoɔ. Afei monhwɛ.)

. . . yɛmfa Kristo mfitiaseɛ nkyerekyerɛ no nto nkyɛn, na yɛmpɛrɛ nkɔ deɛ ɛye pɛ mu; . . .

¹⁶⁷ Afei, ɔrekasa kyɛrɛ wɔn fa nkyerekyerɛ no ho. Momma yenko na yenkenkan mfa nnoɔma a ɛye pɛ no ho. Afei, mo ye pɛ wɔ Onyankopɔn mo mu berɛ a Honhom Kronkron no asɔ mo ano *kɔsi* mo gyeɛ da no. “Deɛ Onyankopɔn awo no no (Yohane a Ɖdikan) nye bɔne; ɛfiri sɛ ɔrentumi nye bɔne, ɛfiri sɛ Nyankopɔn Aba te ne mu.”

¹⁶⁸ Onipa a Honhom Kronkron ahyɛ no mma no, ɔnwene se wahye no mma, nanso deɛ Onyankopɔn Honhom awo no no nye bɔne, ɛfiri sɛ Onyankopɔn Aba no wɔ ne mu, na ɔrentumi nye bɔne. Wohu? Twerɛ Kronkron no ka saa? Enti ɛno na ɛwɔ ho no. Wo ye. . . Ɛnye deɛ wo ye, deɛ, ɛye deɛn, ɛnye deɛ ewiase susu fa wo ho, ɛye deɛ Onyankopɔn susu fa wo ho. Wohu, wohu? Worentumi. . . Ɛbɛye den na mɛtumi anya ahyɛdeɛ bi a kuro no mu panin atwerɛ, sɛ mɛtumi atu mmirika akwansini aduannan danhwɛre biara kuro no mu, na polisini biara bɛkye me? Mentumi. Ɛbɛye den na mɛtumi aye bɔne berɛ a mogya afɔrebɔ wɔ hɔ wɔ Onyankopɔn anim daadaa, baabi a Ɖrentumi nhu me mpo; berɛ a bambɔ bi wɔ ɔno—wɔ ɔno. . . ɛwɔ m’anim

ena Onyankopɔn, Mogya bambɔ? Efiri se yawu, na yen nkwa asie wɔ Kristo mu nam Onyankopɔn so, na Honhom Kronkron no asɔ yen ano. Ebeye den na wobɛtumi aye biribi bɔne wɔ Onyankopɔn anim wɔ wiase? “Se yeboapa kɔye bɔne (Hebrifoɔ 10) akyire yi a yanya Nokore no mu nimdee no a, na bɔne ho afɔdee biara nni ho bio.” Emu ha no erentumi nye ho (hwe?) se wobɛboapa aye bɔne.

169 Afei, momma yenko y’anim na yenkenkan. Ne nyinaa ye.

. . .eye pe no mu; na yeamfa nnwuma funu mu adwensakyera ne—Nyankopɔn, ho . . .gyidie anto fapem bio,

Ne asubɔ ahodoɔ ho nkayerekyere, . . . ne nsagusoo, ene awufɔ sɔree, ene . . . daa atemmuo.

Na yei . . . yebeye, se Onyankopɔn ma kwan a.

(Afei eha na wɔpe se wɔfiri aseɛ, efiri nyiyimu 4 no.)
Na entumi mma se wɔn . . . wɔanya hann pen, na wɔaka soro akyedee no ahwe, na wɔanya Honhom Kronkron no bie,

Na wɔaka Onyankopɔn asem a eye no ahwe, ene wiase a erebeba no ahoden ahwe,

se wɔfiri ho hwe ase a, wɔbedane—wɔbedane wɔn forɔ akɔ adwensakyera mu; wɔn a wɔseneɛ Nyankopɔn Ba no bio ma wɔn ho, na wɔde no ko animguaseɛ mu.

170 Afei, afei, eno te se, efiri kwan a wo rekenkan no wɔ ho no, se onipa bɛtumi anya Honhom Kronkron no, na afei wasane n’akyi na wayera. Nanso erentumi mma se ebeye saa. Mohu? Erentumi nye saa. Se oyee saa a, na Kristo dii atorɔ. Mohu? Erentumi mma da se won a wɔanya hann pen. Afei, monhwe ha. Dee ɔrekasa kyere no no? ɔrekasa kyere saa Yudafoɔ no a wɔte ehyee soɔ no. Wanka da se onipa a Honhom Kronkron ahye no mma; ɔkaa se, “Se waka Onyankopɔn Asem no ahwe a.”

171 Afei momma me nka no abebuɔ mu, sedee mobɛhunu na empa mo ho. Afei, ɔretwerɛ akɔma saa Yudafoɔ no. Wɔn mu binom ayese agyedifoɔ. Mohu? ɔkaa se, “Afei, yerebegyae saa nnwuma yi na yakɔso akasa afa peye no ho.” ɔkaa se, “Afei, yerekasa afa asubɔ ahodoɔ ho, ene awufɔ sɔree, ene nsagusoo, ena biribiara; nanso momma yenko y’anim seesei nkasa mfa peye ho. Afei, yerebekasa afa bere a wo ba Honhom Kronkron no mu. Afei, mo abegyina nhyiamu no ase akyere . . .”

172 Na mo ahunu saa nkurofoɔ no. Wɔbɛtena ho; wɔrenko mu anaase wɔrempue. Wɔn aniso Honhom Kronkron no. Wɔbeba ha bi. Na ebia Honhom Kronkron no ye biribi na, nnipa no, wɔbesore na wateam, na wahuri akɔ soro ne fam wɔ fam ho, nanso wɔmpɛ se wɔn ara begye No. Daabi, daabi! Mohu? Na wɔbeka se, “Oh, aane, eno ye papa. Oh, me nnim fa eno ho seesei.” Hwe, hwe, hwe? Wɔn a wɔaye se agyedifoɔ. Wɔbeneɛ kɔsii se na wɔtumi ka No hwe, nanso wɔn nsa anka No. Mohu? Afei, wɔtena

ho kyere paa kɔsi sɛ akyire yi no wɔfiri ho koraa. Mɛtumi abobo bebree din a na wɔwɔ asɔrefie ha, a wɔayɛ adekorɔ no ara bi. Wɔahwe ase wɔ kwan no nyinaa so bio, sɛ wɔredane wɔn ho aba adwensakyera mu, adwensakyera biara nni hɔ ma wɔn. Wɔhoo Honhom no were firii wɔn ho. Wɔaben ho paa kɔsi sɛ . . .

173 Ɛha, sɛ mo ne me bɛbue akɔ a (mo nni berɛ, me nim, seesei) nanso sɛ mobɛbue akɔ Deuteronomium ti 1 na mokenkan a, mobɛnya adekorɔ no ara. Meretwerɛ ato hɔ seesei, Deuteronomium ti 1. Afei, na yɛmfiri aseɛ wɔ nyiyimu 19 no na yenkenkan nkɔsi 26 no. Deuteronomium . . . Mobɛhunu sɛ . . . Afei monhwɛ. Israel nyinaa . . . Deɛ saa nkurɔfɔɔ no yɛɛɛ no, wɔbaa Kadesh-barnea. Oh, me hunu biribi! Saa hyiadan yi, saa Pentekoste wiase yi wɔ Kadesh-barnea seesei ara. Saa yɛ nokorɛ paa, Onuabarima Neville. Yɛwɔ Kadesh-barnea, a ɛyɛ ewiase atemmuo adwa no (na ɛyɛ atemmuo adwa).

174 Na akwansrafoɔ pueei. Yoshua kaa wɔ ha sɛ, “Afei, me somaa akwansrafoɔ bi,” anaase Mose, mmom, “Me somaa akwansrafoɔ, dummienu, ɔbaako firi, onipa baako firi no abusua biara mu. Me somaa wɔn kɔɔ sɛ wɔnkɔsra asase no so na wɔnsane mfa amanɛɛ mmra.” Ɛyɛ nokorɛ saa?

Na berɛ a wɔsane baaɛ no, na ɛyɛ dummienu no mu nkron na wɔkaa sɛ, “Oh, ɛyɛ asase papa, nanso oh, ahummɔborɔ, yɛrentumi mfa. Oh, me! Amorifoɔ No wɔ hɔ, na yɛtesɛ mmɛbɛ wɔ wɔn ani so. Wɔyɛ mmarima a wɔwɔ akodeɛ. Wɔwɔ afasuo akaseɛ. Oh, ɛyɛ nso . . . adɛn, yɛbɛnya a anka yɛwuwu wɔ Misraim nohoa sɛ anka wode yɛn bɛba ha.”

175 Mmom, Kaleb kumaa dada ne Yoshua huri gyinaa hɔ na wɔdwodwoo wɔn; ɔkaa sɛ, “Yɛbɛtumi afa ama no aboro so.” Aane, owura! Ɔbaako bi na ɔwɔ hɔ no. Afei hwɛ. Ɛdeɛn na esiie? Kaleb ne Yoshua na wɔnim sɛ Nyankopɔn na ɔmaa bɔhyɛ no: “Memfa ho senea ɛyɛ kɛsɛɛ fa, dodoɔ a akwansideɛ no dɔɔso, senea ne tenten tɛɛ, senea wɔso fa, eno ne no nni hwee yɛ. Onyankopɔn na ɔkaa saa, na yɛbɛtumi afa.” Na monim sɛ wɔn ne nnipa baanu pɛ a, wɔfiri saa ɔpɛpɛm mmienue ne fa no mu, a wɔtwa kɔɔ asase no so? Ɛfiri sɛ wɔkoraa wɔn gyidie so wɔ deɛ Onyankopɔn kaa sɛ ɛyɛ Nokorɛ no mu. Amen!

176 Asɔrefie no, seesei ara, esi hɔ wɔ Kadesh-barnea. Monhwɛ, saa nkurɔfɔɔ no bɛnee ara sɛ wɔkaa bobɛ aba hwɛɛ firii asase no so. Wɔdii bobɛ aba. Berɛ a Kaleb ne wɔn kɔɔɛ na wɔde bobɛ baaɛ no, saa nnipa no bi tetee bi na wɔdiiɛ. “Oh, wɔyɛ papa, nanso yɛrentumi nyɛ.” “Wɔn a wɔaka Onyankopɔn adwuma papa no ahwɛ, na wɔaka Honhom Kronkron no ahwɛ, wɔahunu Ne yɛ paa no, wɔaka No ahwɛ, wɔaka Onyankopɔn Asem no ahwɛ . . .” Moahu eno? Saa mmarima no mu biara nni hɔ, wɔn mu baako nni hɔ a wɔmaa no traɛɛ. Wɔwuwui wɔ wɔn ara asase so, wɔ sɛrɛ no so ha. Wɔantra da, nso wɔbɛnee dodoodosɛ wɔkaa No hwɛɛɛ,

nanso enye adom ene gyidie dododo a yede befa No. Eno ne dee etee.

¹⁷⁷ Afei. Afei montie saa onipa a osomboo no a otwerere saa krataa no. Momma yenkenkan nyiyimu a edisoo no. Monhwe simma kakra. Monhwe Paulo. Afei momma yenkenkan dee etsoo 7 no:

Na asase no . . . nom osuo a etaa to gu soo no, na efifiri aduane a eye ma won a won nti wodo no, nya Nyankopon ho nhyira no bi:

Nanso dee efifiri nkasee ene hweremo no emfra, na eben nnuabo; a n'awiee ne ohyee.

¹⁷⁸ Afei, hwe dee okaaee? Afei monhwe. Na asemmisa yi wo ha; afei, na afei yebewie . . . Saa adee yi na epe se eku me mfie pii.

¹⁷⁹ Me koo nhyiamu bi ase bere bi a na nnipa reka kasa foforo wo Mishawaka, Indiana. Afei, me gyina me ara me dom anim. Mo ate saa nnipa no . . . wotee se mereka m'abrabo mu nsem, na obarima tuntum no a okaa se, "Ono nie. Ono nie." Afei, me kaa saa.

¹⁸⁰ Nanso won a aka no: Me hunuu mmarima mmienu. Na woye . . . Obaako bema nkranssem, ofoforo baako no akyere ase. Ofoforo baako no ma nkranssem, na ofoforo baako no nso akyere ase. Na onuabarima, na woye nokore. Eye yei . . . Me susuu se, "Edeem na merehunu yi! Me nhunuu biribiara te saa da." Me kaa se, "Me wo abofoo ntam." Me susuu se, me nhunuu biribiara da . . . Obaako kasa, na ofoforo no . . .

¹⁸¹ Na mete akyire ho, se asenkani kumaa bi, wo . . . [Ahoma no so ye hunu—Os.] . . . mmarima baanu no eto dabi a na wonkyea won nsam. Me nhunuu saa nnipa yi bi da wo m'abrabo mu. Wobeka nkranssem, na ofoforo no akyere ase. Na me, me! Na eye nwanwa! Baako, kasa na ofoforo baako no akyere ase. Baanu no . . . Na wodane fitaa bere a wobema won nsa so ako soro. Me susuu se, "Oh, me, me! Ehe na na me wo me nkwa nyinaa? Yei ne adee no!" Me kaa se, "Me, Pentekostefoo no ye nokore." Saa ye nokore paa.

¹⁸² Menhunuu nnooma pii da gyese dee na ewo fam ha pee no, baabi a ono . . . Ebia mmaa dodoo bi a wowo dwumadie bi baabi. Na wrekasa gyegyee; na obaako fre ofoforo no, "pete buo," ena, wo nim, te saa, wone won ho kasa gyegyee. Wanni buo ma seesei mmaa anaase obiara, mmom eye . . . Eye—ewo fam koraa. Se mo mu biara . . . Mokae, Onuabarima Graham. Na wo ye abarimaa ketewaa bi wo saa bere no. Na enti, saa kwan no ara so na etee.

Na me tiee eno, na me susuu se, "Oh, me, maba abofoo ntam."

¹⁸³ Dakoro bi merefa efie no ho ntweaso ho no, ebye da a etsoo mmienu no, me hyiaa obarima no mu baako. Me kaa se, "Wo ho te sen, Owura?"

Ɔkaa sɛ, “Wo ho te sɛn?” Ɔkaa sɛ, “Ɛyɛ . . . Wo din de sɛn?”

Na me kaa sɛ, “Branham.”

Ɔkaa sɛ, “Wo firi hen? Eha?”

Na me kaa sɛ, “Daabi, me firi Jeffersonville.”

Ɔkaa sɛ, “Ɛyɛ, saa yɛ. Wo yɛ Pentekosteni?”

Me kaa sɛ, “Daabi, owura, menyɛ saa.” Me kaa sɛ, “Mengye Pentekostefoɔ kwan a wɔnya Honhom Kronkron no nto mu,” Me kaa sɛ, “nanso,” me kaa sɛ, “Me wɔ ha sɛ mɛsua adeɛ.”

¹⁸⁴ Ɔkaa sɛ, “Ɛyɛ, ɛyɛ fɛ paa.” Na merekasa kyerɛ no, merekyere ne honhom (te sɛ ɔbaa no wɔ abura no ho), na ɔyɛ Kristoni mapa. Onuabarima, me kyerɛ sɛ na ne mu nyinaa yɛ papa. Na ɔyɛ papa. Afei, mo nyinaa . . . Dodoɔ sɛn na na mo wɔ me nhyiamu ase na moahunu saa nnoɔma no sɛ asie? Mo ahu? Na ɔbarima no yɛ pɛpɛɛɛ paa. Enti afei, me—me susu sɛ, “Ɛhɔ! Me, senea ɛyɛ nwanwa fa!”

¹⁸⁵ Wɔ saa anwummerɛ no mu no, awia berɛ no, me hyiaa ɔfoforɔ no. Me kaa sɛ, “Wo ho te sɛn, Owura?”

Ɔkaa sɛ, “Wo ho te sɛn? Wo din de sɛn?” Na meka kyerɛɛ no. Na ɔkaa sɛ, “Wanya . . . Wo yɛ—wo yɛ Pentekosteni anaa?”

Me kaa sɛ, “Daabi, owura, ɛnye Pentekoste pɛpɛɛɛ, me nsusu saa.” Me kaa sɛ, “Mewɔ soro ha sɛ mɛsua adeɛ.”

Ɔkaa sɛ, Me kaa sɛ, ɔkaa sɛ, “Wo nyaa Honhom Kronkron no pen?”

Me kaa sɛ, “Me—me nnim.” Me kaa sɛ, “Sɛdeɛ mo nyinaa moanya no tee no, me susu sɛ menyaa bi.”

Na ɔkaa sɛ, “Waka kasa foforo pen?”

Me kaa sɛ, “Daabi, owura!”

Ɔkaa sɛ, “Ɛnneɛ na wo nyaa No.”

¹⁸⁶ Na mekaa sɛ, “Ɛyɛ, me—me susu sɛ ɛno yɛ nokorɛ.” Me kaa sɛ, “Me nnim. Maka asem no bɛyɛ mfirmhyia mmienu, ɛsua,” na me kaa sɛ, “Me nnim bebree fa Ho.” Me kaa sɛ, “Ebia me nnim.” Me kaa sɛ, “Mentumi nte aseɛ . . .” Ɛfiri sɛ ɛdeɛn, na merebɔ mmɔden sɛ mɛsɔ ne mu wo hɔ (wahu?), na makye no. Na berɛ a me yɛɛ saa no, sɛ na mahyia nyaatwomni pen a, na ɛmu baako na ɛwɔ hɔ no. Na ne yere tiri-yɛ tuntum; na ɔne ɔbaa a ne tiri nwi yɛ-kɔkɔ na ɛtɛɛ, ɔne ɔbaa no wɔ mmɔfra mmienu; na ɔreka kasa foforo, na ɔrekyere aseɛ pɛpɛɛɛ sɛdeɛ ɛbetumi biara. Na me kaa sɛ, “Afei, Awurade, deɛn na makɔ wura mu yi?” Mefiri abɔfoɔ no mu, na me nnim deɛ mawura mu yi. Me kaa sɛ, “Me—me—me nyinasoɔ yɛ baako; ɛsɛ sɛ ɛyɛ Twɛrɛ Kronkron no. Ɛsɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ. Mfomsoɔ bi wɔ baabi, Awurade. Ɛbɛyɛ deɛn na saa betumi ayɛ hɔ?”

¹⁸⁷ Me kɔɔ nhyiamu no ase saa anadwo no, na saa Honhom no sianeɛɛ; na onuabarima, wo tumi nya Ne mu atenka, sɛ Ɛyɛ

Honhom Kronkron no. Aane, owura! Se Enye saa a, na Ene me honhom di adanse se Eye Honhom Kronkron no a. Na meye ɔsempakani abranteɛ, na me nnim senea, dodoo fa honhom mu nhunumu ho. Nanso na mete ho. Na me nim Onyankopon korɔ no a ɔgyee me nkwa no, na eno ye atenka korɔ no ara . . . Me nyaa atenka te se deɛ na me nam nkuruie no so no, na eye atenka nwanwasoo wo saa dan no mu. Me susuu se . . .

¹⁸⁸ Ebeye oha dunnun na woɔ ho. Me susuu se, “Me, oh me!” Ekuo mmienun anaase mmiansa na na woahyia mu. Na me susuu se, “Meka se, me! Ebeye den na ebetumi aye saa? Afei, saa Honhom kɛsee no a ewo dan yi mu no resiane te see; na eha, monhwe se yei rekoo wo soro ho, saa anuanom no wreka kasa fororo, worekyere asee, worema nkransɛm pɛpɛpɛ— na emu baako ye nyaatwomni na ɔforoo no ye Onyankopon nnipa paa.” Na me susuu se, “Afei, maye basaa. Me nnim deɛ menyɛ.”

¹⁸⁹ Eye, eno akyiri no, m’adamfo paa baako, Onuabarima Davis (mo nim), firii asee kaa se me ye abaduaba. Eno ye abaayewa bi buroniba, mo nim. Na enti, na meye baakofoɔ, na enti me . . . Ofirii asee goroo me ho, na afei okoo so, ase ɔredi me ho agoro.

¹⁹⁰ Na yereye ketewa bi . . . Na mo maame ene yen nyinaa reye nhyiamu kakra wo meamea ahodoo pii. Na asɔrefie ho nye—nye baabi a yeko saa berɛ no, na yereye nhyiamu kakra wo meamea pii. Na awieɛ no dakoro bi, akyire yi a wosii asɔrefie no wieɛ no, mfirmhyia pii akyire yi no, Me koo Green’s Mill me bodan no mu se merekooɔ mpaee, efiri se na Onuabarima Davis aka nnooma bone pii afa me ho wo—wo—ne krataa no mu. Na medoo no. Na mɛpɛ se biribiara besi, na me—me koo soro ho se merekooɔ mpaee ama no. Na me koo soro ho, na me koo ɔbodan no mu. Na me tenaa ho beye nna mmienun. Na me kaa se, “Awurade, fakye no. Ono—onkyere—onkyere saa.” Na me susuu se, “Mo nim . . .” Ebaa se me dweneɛ Twereɛm bi ho.

¹⁹¹ Na me pue kooɛ. Na dua bi wo ho (saa dua no daso wo ho, enkyeree koraa wo ha) na eɔa bepoo no ase na ebea kwan ketewa bi mu a efiri nsuu no ho. Na me saa dua no ahoma, merehwe mepoo no—no akyiri ho, na me de me Twere Kronkron no too ho te sei. Me susuu se, “Mo nim . . .” Na meredwene Twereɛm bi ho: “Kɔberedwumfoɔ no, waye me bone paa, na mekaa nnooma pii.” Mo nim . . . Me susuu se, “Me gyedi se mekenkan eno.” Me buɛ Twere Kronkron no mu, na me kaa se, “Eye . . .” Me pepaa m’anim, na mframa no boɛ, na ebue koo Hebrifoɔ 6. “Eye,” me kaa se, “enye baabi a ewo ne no.” Na mede No too akyire sei. Na mframa boɔ no bio na edanee No bio. Na me kaa se, “Afei, eye nwanwa, se mframa no reboo no ba akyire te saa.” Enti me susuu se, “Eye, me gyedi se mekenkan.” Na okaa se:

*Na entumi mma se won a woanya hann pen, . . .
na wanya Honhom Kronkron no bie, na waka . . .
Onyankopon Asem no, ene wiase nnooma a erebeba no.*

Me susuu se, “Ɛye, me nhunu biribiara wɔ ɛno ho.” Me kenkane baa fam, ti a aka no. Biribiara nni mu. Me kaa se, “Ɛye, ɛno—ɛno wie ma ɛno koraa.” Na me—me hunuu no te sei, na ɛsane baa bio. Na me faa No kuraae, na me susuu se, “Ɛye, deen ne no?” Me kɔso ara kenkanee, na me kenkanee, na me kenkanee, me kaa se, “Ɛye, mentumi nte aseɛ.” Afei me kɔso. . . Na me kenkane baa fam:

. . . *entumi mma se wɔn a wɔanya hann pen, . . .*

Ɛbaa fam ha baabi a ɛkaa se:

Na asase no . . . nom osuo a etaa tɔ gu soɔ no, na ɛfifiri aduane a ɛye ma wɔn a wɔn nti wɔdɔ no, nya Nyankopɔn ho nyira no bi:

Nanso deɛ ɛfifiri nkaseɛ ene hwereɛno no emfra, na . . . ɛben nnuabɔ; a n’atemmuo ne ɔhyee.

¹⁹² Me kaa se, “Mentumi nhunu deɛ ɛno kyere?” Me. . . Afei, na merenwene biribiara ho wɔ soro ho. Na meredwene saa. Na afei bere a na mete ho no, Me susuu se Awurade bɛma me anisoadehunu afa Onuabarima Davis ne wɔn a na wɔwɔ fam ho no ho. Na mete ho; me hwɛɛ, na me hunuu biribi se ɛredanedane ne ho wɔ m’anim. Na ɛye ewiase bi a ɛredanedane. Na me hunuu se wabubu ne nyinaa mu, aye te se wafuntum ne nyinaa. Na Ɔbarima bi reko a—a—a adeɛ keɛɛ bi wɔ N’anim aba aye no mma, na bere a Ɔreko no na Ɔredua aba no nyinaa wɔ asase no so baabiara. Na Ɔfaa asase no ano wieɛ no, ɛna Ɔfirii m’ani so kɔɔ. Na bere a Ɔfirii m’ani so pe, na onipa bi a ase-ɔrewiawia ne ho paa, a ɔhye atadeɛ tuntum bi baaɛ, ɔrekyinkyini ho te sei, ɔreko, *hwew, hwew*, ɔreto aba bɔne pii, *hwew, hwew*. Na me hwɛɛ no, na bere a asase no guso redanedane ne ho no. . .

¹⁹³ Bere kakra akyi no ayuo fifiriɛ. Na bere a ayuo no fifiriɛ no, ɛho na nsansono, ne nnenkyense, ne nkaseɛ, ne wura kankan, ne biribiara ɛrefifiri, wura ahodoɔ pii, ne biribiara ɛrefifiri wɔ ayuo no mu. Na wɔn nyinaa renyini bom. Na ɔpe bɔne paa, ankasa baaɛ, na ayuo ketewa no sii ne tiri ase te seɛ, na nsansono ketewa no, ne nnenkyense, nkaseɛ, wɔsii wɔn tiri ase. Ewura biara reye, *pan, pan, pan, pan*, rehome te seɛ. Wobetumi atie wɔn. Na wɔrefre osuo, osuo.

¹⁹⁴ Na ɛyee kakra no, mununkum keɛɛ bi baaɛ, na nsuo no hwie guu fam. Na bere a ɛhwie guu fam ho no, saa ayuo no huruui na wɔfirii aseɛ team, “Animuonyam! Halleluya! Ayeyie nka Awurade!” Ewura ketewa kankan no huruui na ɔteeam, “Animuonyam! Ayeyie nka Awurade! Halleluya!” Nkaseɛ ne wɔn nyinaa, wɔresa baabiara wɔ sere no so, wɔreteam, “Animuonyam! Halleluya! Ayeyie nka Awurade!”

Ɛye, me kaa se, “Mentumi nte ɛno ase.”

¹⁹⁵ Anisoadehunu no firii me so; afei me sianee wɔ ɛno so bio: “Nkaseɛ a ɛben nnuabɔ.” Afei metee aseɛ. Yesu kaa se, “Osuo

tɔ gu wɔn a wɔtene ne wɔn a wɔntene so.” Onipa betumi atena nhyiamu no ase, ɔbetumi aka kasa forɔ, ɔbetumi ateam na waye te se wɔn a aka no a wɔwɔ nokore Honhom Kronkron no na wɔkɔso ara nni Nyankopɔn Ahennie no mu. Saa ye nokore paa. Yesu anka se, “Nnipa pii besɔre saa da no na waka se, ‘Awurade, mentuu ahonhommone wɔ Wo Din mu? Memfaa Wo Din nhyee nkɔm (me kaa asem no) ewɔ Wo Din mu? Memfaa Wo Din nyee ahɔɔdennee pii?’” Yesu kaa se, “Momfiri Me so nkɔ, mo a moye deɛ entene, Mennim mo da.” Eno nso soɛ?

¹⁹⁶ Eha ne deɛ ekyerɛ pɛpɛpɛ wɔ ha. Mohu? Wɔkaa osuo papa a efiri Soro no hwɛɛ. Nanso mfitiaseɛ no, na wɔafom. Mfitiaseɛ no na wɔn botaeɛ nye papa; na wɔn adwene nye papa. Eno, worentumi nkyerɛ. Ɔno. . . Wo nim, wɔ twa bere no ɔkaa se, “Menkɔ na menkɔ tutu wɔn nyinaa mfiri mu anaa?”

¹⁹⁷ Ɔkaa se, “Momma wɔmmom nyini, na saa da no nkaseɛ ne nɛnkyense no wɔbehɛ wɔn abom, na wɔde ayuo no beko ɔsan so.” Afei, ebeye den na wɔbehunu deɛ eye nkaseɛ, anaase deɛ eye nɛnkyense, anaase deɛ eye ayuo? “Wɔn aba na wɔde behu wɔn.” Wahu, onuabarima, onuabaa, dua papa rentumi mma aba bɔne. Emfa ho, baabi wɔ kwan no so no, wɔbehu wo. Enti, morehwehwe Honhom Kronkron mu asubɔ. . . M’ani gye ho deɛ ɔtwereɛ saa. Mohu?

¹⁹⁸ Afei, saa ase agyedifoɔ a na wɔwɔ ehyee soɔ no wɔ akyire ho no, na wɔne wɔn wɔ ho pɛɛ. Na wɔde wɔn twetiatwa no bi atwa wɔn twetia. Wɔkɔɔ asase a Onyankopɔn hyee ho bɔ no so pɛɛ, kɔduruu ano pɛɛ. Nnipa pii nante kɔduru ano. Ɖbekɔ akɔduru Honhom Kronkron mu asubɔ no na wapo no. Ɖmpɛ se ɔbegyae mu. Ɖbekɔ Twereɛsem no mu asubɔ no ho wɔ Yesu Kristo Din mu, na wadane n’akyi, na wapo no sɛdeɛ ɔrenhu no.

¹⁹⁹ Twereɛsem baako mpo nni Twereɛ Kronkron no mu baabiara baabi a wɔbɔɔ obi asu wɔ Agya, Ɖba, Honhom Kronkron din mu, Twereɛsem baako nni ho. Katolik asafo no na efirii aseɛ, ebaa Luta mu, ebaa Wesley mu, ɛna watwetwe ne ho aba ha. Eye nokore pɛpɛpɛ. Nanso Twereɛsem nhyehyeeɛ no ye Awurade Yesu Kristo Din. Eno ne asomafoɔ asubɔ. Worentumi nye saa na wontena asɔrefekuo mu. Eye nokoreɛ.

²⁰⁰ Afei, moahu saa nnoɔma no? Honhom Kronkron mu asubɔ no, Honhom no akyedeɛ ahodoɔ no, nnoɔma a Onyankopɔn de pue. . . Honhom No aba no ye ɔɔɔ, anigyee, abodwokyerɛ (oh, woka se, “Nanso Onuabarima Branham, hyira Onyankopɔn, Mewɔ abodwokyerɛ.” Aye te saa. Me kɔɔ Ohio ha a enkyereɛɛ, na obi bisaa me, ɔtwereɛ krataa bi baa ha na ɔbisa me se me bɔɔ nnipa asu wɔ Yesu Kristo Din mu a. Manka asem baako mpo. Wɔhunuui se etee biara, na asɔfoɔ dunsia kaboom tee wɔn ho. Eno ye abodwokyerɛ ente saa!)—abodwokyerɛ, ɔdwoɔ, ahobraseɛ, ɔdwoɔ, abotare, ɛna Honhom Kronkron no. Mohu?

²⁰¹ Oh, onuabarima, onuabaa, yeƳe—yeƳwɔ Kades-barnea. Moreka ahwe seesei ara. Adano anadwo Honhom Kronkron no sianee yen so, baa yen mu, te se mframa a emu ye den a erebɔ. Ɛbetenaa mo mu bebreɛ so. Ɛnne asɔfoɔ resra afie mu eha ne hɔ, wɔde nsa gu wɔn so na worebɔ mpaɛɛ ma wɔn a wɔrehwehwe Honhom Kronkron no. Monngye nsiananmu. Monngye ɛnne ahodoɔ bi. Monngye honam mu atenka bi. Wo deɛ twɛn wɔ hɔ kɔsi se Onyankopɔn anwenne woɔ na waye wo abɔdeɛ foforo, waye wo onipa foforo. Woreka No ahwe seesei, woreka No ahwe, nanso ma Aburuburo no nni wo kan nko pono no ho, na—na Adwammaa no ene Aburuburo no bom si fam, na wɔhye fa daadaa wɔ Nyankopɔn Asem no mu. Ɛfiri se Ɛbegyina bere a ɔsoro anaase asase nni hɔ no; Onyankopɔn Asem no betena hɔ. Ɛno ye nokorɛ.

²⁰² Mɛpa mo kyew monnwene se me ye nsakraeɛ. Se na meye a, na menkyerɛ se meye saa. Se me. . . mewɔ anidasoɔ se mayi saa nsemmisa yinom ano; mewɔ, me nimdeɛ papa paa mu no.

²⁰³ Na ɛno nti, wɔ Hebrifoɔ 6, se mo behunu a, Paulo rekasa kyere Hebrifoɔ se wɔkaa se, “Ɛye, yene wo bekɔ akyirikyiri.” Wɔbɛba. Mo ahu? Ɔkaa se, “Afei, mo anya. . .” Wɔn a wɔba soro na wɔaka ahwe.

²⁰⁴ Me kɔɔ so hwɛɛ dan no mu akyire hɔ. Mede kyere mo Onyankopɔn Teasefoɔ no adanseɛ. Mewɔ anidasoɔ se menyɛ saa nnipa yi adi pefee. Me firii nhyiamu ase a ɛnkyeree koraa, na me baa ha, na meka kyereɛ mo se adamfoɔ papa bi, me yɔnko paa bi, obi a mene no kɔ ahayo, ɔbarima a ɔye ma me, ɔbarima a ɔba m’asafo mu, na waye me nuabarima; Me frɛɛ no Busty. Ne din de Everett Rogers; na ɔtenaa Milltown. Dodoɔ sɛn na mokae se me baa ha bebɔɔ no dawuro? Na wagye no ato ayaresabea ha; adɔkotafɔɔ no paepaɛ no, wɔbueɛ no mu, na kokoram aye no mma ara se wɔpempamoo no. Wɔkaa se, “Ɛnkyere ɔbewu; nnawɔtwe kakraa bi ntam ɔbewu; ɛno ne deɛ ɛbesie nyinaa. Ɖbewu koraa, ne nyinaa ne no.”

²⁰⁵ Mokae sɛnea me gyinaa apa no so ha, na meɔɔ mpaɛɛ maa no? Me kɔɔ hɔ na me kɔɔ dan no mu, na biribi reworoso wɔ m’akoma mu. Me kɔɔ dan no mu, na eho ara me maa obiara pueɛ seɛdeɛ metumi. . . Onuabarima Everett deɛ na ɔda hɔ. Na mo bekae yei. Me wuraa mu; me kaa se, “Onuabarima—Onuabarima Busty.” (Me frɛɛ no Busty.)

²⁰⁶ Bere tenten a atwam ni bere a na yereye brush arbor nhyiamu no wɔ hɔ no, wɔn nyinaa Metɔdisfoɔ no wɔ akyire hɔ wɔ beɔ no so (Gertie, wɔn mu baako), ɔyeɛ nwaa kɔɔ mu, na ɔrehwe tokuro bi mu wɔ grape arbor no mu ahwe deɛ mereka, te saa, wɔsuro se Metɔdis asafo no bepamo wɔn afiri wɔn mu. Na afei, mekɔɔɔ na menyaa anisoadehunu wɔ hɔ, na mehunu nam a wahyehye ne nyinaa wɔ kyensee mu. Mkyeree apataa pii na me kyekyeree wɔn wɔ, mede—mede wɔn sɛsɛnee ahoma so, na me kyekyeree

ahoma no boom. Na bere a mehwɛɛ no. . . Na ne nyinaa wo anisoadehunu mu; Me gyaa—gyaa nnipa pii gyinaa brush arbor no ase saa anadwo no na meforo kɔɔ beɔ no so wo Onuabarima Wright nkyɛn. Na wɔantumi anhu me adeskyeɛ no. Me kaa sɛ, “Mo mu biara nye saa. . .”

²⁰⁷ Bere a na me gyina hɔ reka asem no, ɛha na saa Hann no baaɛ; saa Ogya Fadum no sɛnee ha wo m’anim na ɔkaa sɛ, “Firi ha na kɔ wuram; Mekasa akyere wo.” Na ɛye saa da no ara, da a ɛdi hɔ no bere a wɔhunuu me wo beɔ no so no. Na ɛhɔ na na mewɔ; mede me kaar no siee wura no mu, na mewɔ beɔ bi so rebɔ mpaɛɛ anadwo mu nyinaa ene da a ɛdisoɔ no nyinaa. Wɔn mu binom baa soro hɔ, behunuu kaar no na wɔbaa soro hɔ. . . ɛno ne da a saa Onuabarima Graham Snelling, a ɔwo ha yi, ɔnyaa Honhom Kronkron no ne ɔfre no baa ɔsom adwuma no mu.

²⁰⁸ Wo soro hɔ beɔ no ho baabi a na me da no, na ɔno—ɔkaa nnoɔma ahodoɔ pii kyereɛ me a meye ene nkitahodie a yenya boom. ɔmaa me anisoadehunu a mehunu saa apataa no a wakyekyere no, ɔkaa sɛ, “Yei ne wo Milltown asafɔ.”

Na wɔn mu nnan anaase nnum bu too so; na me kaa sɛ, “Hwan ne saa?”

ɔkaa sɛ, “Wɔn mu baako ye Guy Spencer ne ne yere. ɔfoforo no nso ye Spencer foforo wo hɔ, ene wɔn deɛ no.” Na ɔkaa ahodoɔ pii, deɛ wɔɛbu ato soɔ.

²⁰⁹ Me ka kyereɛ wɔn; me kaa sɛ, “Ma mo mu biara nni.” Me yere na me yenye. . . Na ɛye bere a na yenwareɛ no; na ɔbaa no kɔɔ fie kɔ ne Onuabaa Spencer tenaaɛ, ɔbaa nwanwasoɔ bi. ɔbarima nwanwasoɔ bi, Guy Spencer ye ɔbarima fɛɛfɛ a ɔhyɛɛ aboa nwoma mpaboa. Na ɔno—na ɔkɔɔ hɔ, ɛna Opal kaa sɛ, “Afei, hwe. . .” ɔka kyereɛ, Meda sɛ, ɔkaa sɛ, “Afei, Meda, me gye Onuabarima Bill di.” ɔkaa sɛ, “Nanso bere a ɛkɔm deɛ Opal no, na ɛsɛ sɛ ɔnya prako ene nkosua.” Enti ɔkɔ hɔ, na ɔkye ne prako ne nkosua, na ɔtena ase didi, na ɔfiri aseɛ bɔ mpaɛɛ, na ɔtwere ɛpono no, a ɔresu, na ɔrentumi nsɔ mu. Afei wɔbaa ahayɔ.

²¹⁰ Na beɔ no so saa da no, ɔkaa deɛ ɛbesie pɛpɛɛpɛ kyereɛ me. ɔkaa sɛ, “Yeinom nyinaa bɛfiri ha, na afei yeinom nyinaa bɛfiri ha.” Nanso na ɔwo kyɛnsɛ—nam kɛsɛɛ bi. ɔkaa sɛ, “Fa yei sie na wode ayɛ adwuma pii ama Milltown nnipa no.” Na anadwo bi bere a me tee Onuabarima Creech nka no. . . Na ɔte ha anadwo a ɛdi akyire no. Me nye. . . Onuabarima Creech, wo wo ha anadwo yi? Bere a Onuabarima Creech baa me hɔ no, ɔfreɛ me, ɛna Onuabaa Creech, ɔresu; na ne papa da hɔ. ɔkaa sɛ, “Onuabarima Bill, mɛnka nkyere no. ɔrewu.” ɔkaa sɛ, “Kokoram adidi ne hɔ; adɔkotafoɔ no paaɛ ne mu, na kokoram ayɛ no ma sɛdeɛ ɛbetumi.” Na Will Hall (na mo nyinaa mokae no), bere a dɔkota korɔ no ara buɛɛ ne mu no na kokoram ayɛ no ma. . . Me firii aseɛ kɔɔ mpuro ahayɔ saa anɔpa no, na me hunuu saa apre no sɛ ɛsensene dan no mu. (Mo kae saa asem no?) Na ɔbarima no na ɔte

hɔ ɛnne yi. Mfie pii ni a atwam no. Ɔno ne Onuabarima Busty na wɔye nnamfoɔ.

²¹¹ Na me kɔɔ ayaresabea hɔ, ayaresabea foforo no (me were afiri deɛ wɔfre no, ɛwɔ New Albany) ayaresabea foforo no. Na me kɔɔ hɔ kɔ hwɛɛ Busty; na bere a me kɔɔ dan no mu no, me kaa sɛ, “Onuabarima Busty.”

Ɔkaa sɛ, “Onuabarima Bill.” Ɖsɔɔ me nsa ɔde saa nkyea dada kɛsɛe no; ɔsraani a wasom ne man wɔ Wiase Ɖkokɛsɛɛ a Ɛdikan no mu, na menka no wɔ n’anim, mmom na akoma fɛɛfɛ bi rebɔ wɔ atadeɛ bluu bi ase. Ɖsɔɔ me nsa. Makɔ ne fie; madidi wɔ ne fie; mada wɔ ne fie, te sɛ deɛ na meye ne nuabarima. Ne mmɔfra ɛne ne nyinaa, yeɛye—yeɛye te sɛ mogya anuanom. Onipa papa.

²¹² Na ɔno. . . Nanso Ɖne Awurade ankɔ akyiri da. Ɖno. . . Me bɔɔ no asu wɔ Yesu Kristo Din mu. Nanso saa da no bere a saa Metɔdis ɔsenkani no kaa sɛ, “Obiara a wabɔ no asu wɔ Yesu Kristo Din mu no, momfiri me ntomadan ase.” Na ɛno ye. George Wright ɛne wɔn firi pueɛɛ. Saa awia no me kɔɔ fam hɔ sɛ merebɔ asu wɔ Yesu Kristo Din mu wɔ Totten Ford. N’asɔrefoɔ no nyinaa nante kɔɔ nsuo no mu na wɔbɔɔ wɔn asu wɔ Yesu Kristo Din mu. Enti me kɔɔ so. Na ne nyinaa ye. Onyankopɔn ka wo ho a, hwan na ɔbetumi ne wo adi asie? Me nnim baabi a onipa no kɔɔɛ mpo, deɛ ɛtoo no.

²¹³ Nanso, me nantee wɔ ayaresabea no mu. Na Busty da hɔ a kokoram aye no mma, adɔkotafoɔ no mpo renye, wanye hwee mmom wɔ kyekyeree no boom. Busty ka kyereɛ me; ɔkaa sɛ, “Onuabarima Bill, yei ye botaɛɛ bi ntira. Biribi siie.”

Me kaa sɛ, “Aane, Busty.” Firi aseɛ nya saa Honhom no atenka te sɛ saa mframa a emu ye den a ɛrebɔ a makasa afa ho no, wo nim, ɔreba mu.

Ɔkaa sɛ. . . Bere a me wuraa mu ha no, na nyankontɔn bi wɔ ntweaso hɔ, na ɛgyina ntweaso hɔ. Nyankontɔn ye apam; Onyankopɔn apam. Onyankopɔn ne me yeɛ apam wɔ saa bepɔ no so saa da no. Mede me nsa too Onuabarima Busty so na meɔɔ mpaɛɛ maa no.

Adɔkotafoɔ no ka sɛ, “Ɖbɛhi afiri hɔ. Ɖbɛkɔ fam. Biribiara nni hɔ a ɛbeyɛ. . . Ɖbɛkɔ nna kakraa bi mu.” Na Busty Rogers. . . Ɖno beyɛ nnawɔtwe pii ɛne nnawɔtwe pii ɛne nnawɔtwe pii a abesene korɔ, na Busty Rogers, ɔte akyire ha pɛɛ wɔ asafo no mu anadwo yi, wanya apomuden ɛna wɔye kɛsɛɛ ara sɛdeɛ mahu no wɔ m’abrabɔ mu. Sɔre gyina hɔ, Onuabarima Busty. Ɖno na ɔwɔ hɔ no. Momma yenyi Nyankopɔn aye, obiara.

Na wɔn ahyia wɔ abansoro no so,
Wɔn nyinaa rebɔ mpaɛɛ wɔ Ne Din mu.
Wɔde Honhom Kronkron no bɔɔ wɔn asu,
Na tumi a wɔde som baɛ.
Afei, deɛ Ɖye maa wɔn saa da no
Ɖbeyɛ adekorɔ no ara ama mo.

Ɛye m'anigye paa se metumi ka se me ye won
mu baako.

Me ye won mu baako, won mu baako,
Ɛye m'anigye paa se metumi ka se me ye won
mu baako; (Halleluya!)

Won mu baako, me ye won mu baako,
Ɛye m'anigye paa se metumi ka se me ye won
mu baako.

Ɛwom se saa nnipa yinom nkyere se woye,
Anaase wongyee din wiase nhoahoa won ho,
Won nyinaa anya won Pentekoste,
Wɔabɔ won asu wɔ Yesu Din mu;
Na wɔreka kyere seesei wɔ akwirikyiri ene
baabiara,
Ne tumi no nso ye adekorɔ.
Ɛye m'anigye paa se metumi ka se me ye won
mu baako.

Me ye won mu baako, me ye won mu baako,
Ɛye m'anigye paa se metumi ka se me ye won
mu baako; (Halleluya!)

Won mu baako, me ye won mu baako,
Ɛye m'anigye paa se metumi ka se me ye won
mu baako.

Afei, bra, me nuabarima, na hwewwe saa
nhyira yi
Ɛno bɛte w'akoma ho afiri bɔne ho,
Ɛno bɛma anigyee dɔn no afiri aseɛ awoso
Na ebɛma wo kra adere;
Oh, ɛredere seesei wɔ m'akomam,
Oh, animuonyam nka Ne Din,
Ɛye m'anigye paa se metumi ka se me ye won
mu baako.

Momma yento!

Oh, won mu baako, won mu baako,
Ɛye m'anigye paa se metumi ka se me ye won
mu baako; (Halleluya!)

Won mu baako, won mu baako,
Ɛye m'anigye paa se metumi ka se me ye won
mu baako.

Dodoɔ sen na woye won mu baako? Momma mo nsa so. Oh,
me! Oh, sɛnea eye manigye se me ye won mu baako!

Won mu baako, won mu baako,
Ɛye m'anigye paa se metumi ka se me ye won
mu baako; (Halleluya!)

Won mu baako, won mu baako,
Ɛye m'anigye paa se metumi ka se me ye won
mu baako.

Na wɔahyia wɔ abansoro no so,
 Wɔn nyinaa rebɔ mpaɛɛ wɔ Ne Din mu,
 Wɔde Honhom Kronkron no bɔɔ wɔn asu,
 Afei tumi a wɔde som baɛɛ;
 Afei, deɛ Ɔye maa wɔn saa da no
 Ɖbeyɛ adekorɔ no ara ama mo,
 Ɛye m'anigyɛ paa sɛ metumi ka sɛ me ye wɔn
 mu baako.

Oh, wɔn mu baako, wɔn mu baako,
 Ɛye m'anigyɛ paa sɛ metumi ka sɛ me ye wɔn
 mu baako; (Halleluya!)

Wɔn mu baako, wɔn mu baako,
 Ɛye m'anigyɛ paa sɛ metumi ka sɛ me ye wɔn
 mu baako.

Afei, berɛ a yereto saa dwom no bio no, mepɛ sɛ mo mu biara dane ne ho, na wo kyea obi a ɔwɔ wo nkyɛn, na woka sɛ, “Woyɛ wɔn mu baako?” Wohu? Ne nyinaa ye.

Oh, wɔn mu baako, (me nim sɛ wo ye,
 Onuabarima Neville. Me nim sɛ wo ye,
 Onuabarima Capps. Me nim sɛ wo ye. Me nim
 sɛ wo ye . . . ? . . .)
 . . . Meyɛ wɔn mu baako;
 Oh, wɔn mu baako, wɔn mu baako,
 Ɛye m'anigyɛ paa sɛ metumi ka sɛ me ye wɔn
 mu baako.

²¹⁴ Oh, ɛnye wo anigyɛ sɛ woyɛ wɔn mu baako? Dodoɔ sɛn na wɔpɛ sɛ wɔyɛ baako? Momma mo nsa so. Ne nyinaa ye. Afei, merebɛto yei ama mo:

Afei bra me nuabarima, hwɛhwɛ saa nhyira yi
 Ɛno bɛtɛ w'akoma ho afiri bɔnɛ ho,
 Ɛno bɛfiri anigyɛɛ dɔn no bɔ ase,
 Na ɛbɛma wo kra adɛrɛ;
 Oh, ɛrɛdɛrɛ seesei wɔ m'akomam,
 Oh, animuonyam nka Ne Din,
 Ɛye m'anigyɛ paa sɛ metumi ka sɛ me ye wɔn
 mu baako.

Oh, wɔn mu baako, wɔn mu baako,
 Ɛye m'anigyɛ paa sɛ metumi ka sɛ me ye wɔn
 mu baako; (Halleluya!)

Wɔn mu baako, me ye wɔn mu baako,
 Ɛye m'anigyɛ paa sɛ metumi ka sɛ me ye wɔn
 mu baako.

²¹⁵ Monkɛ deɛ abaayewa kumaa no ka kyerɛɛ Petro sɛ, “Wonyɛ wɔn mu baako anaa?” M'ani agyɛ paa, mo nte saa? Mo nim, Pentro kaa sɛ wɔ Pentekoste da no, “Ɛyi ne No!” Afei, berɛ biara meka sɛ, “Sɛ Ɛyi nye Ɛno a, ɛye me anigyɛ sɛ me nyaa Ɛyi, retwɛnɛ Ɛno sɛ emmra.” Ɛye nokorɛ. Mani gye Ɛyi ho.

Efiri se me ye won mu baako, me ye won mu
 baako
 Eye m'anigye paa se metumi ka se me ye won
 mu baako;
 Oh, won mu baako, won mu baako,
 Eye m'anigye paa se metumi ka se me ye won
 mu baako.

216 Oh, yei nye nwanwa, yete bom wo Osoro honom wo Kristo
 Yesu mu, yene Honhom no redi nkommwo, yeredi nkommwo wo
 Asem no mu, yereka nnooma papa a ereba no ho asem. Eye papa
 paa. M'ani agye paa se me nim saa, monye saa anaa? Enye mo
 anigye se moye Kristofoo? Enye mo anigye se mo bone wo Mogya
 no ase anaa? Obeba nna yi mu baako, na yene No beko. Afei
 dwene se, nyini nyinaa befiri yen mu; yadee no nyinaa, amanee
 no nyinaa, nkwa a ewuo no nyinaa besesa. Oh, me! Metumi susu
 anuanom mpanimfoo a wogynaa ha no ho. Me kae. . . Dodoɔ sen
 na mokae Rabbi Lawson? Me, mo nyinaa. Me tumi hu no se ode
 saa poma dada no asen ha. Na me te akyire ho. Oto saa nnwom
 ketewa yi. . . (Simmakakra Teddy, onuabarima.) Meko mmoden,
 ahwe se metumi anya dwom no a. Me nnim.

Okyena anigyeɛ bi retwen me wo ho,
 Baabi a epono fɛfɛ bi abue tetɛɛ,
 Na se me twa saa awerɛhoɔ kwan yi a,
 Mhome wo Ofa nohoa.

Da bi a etra baabi a owuo duru,
 Da bi, Onyankopɔn nko na onim faako anaa
 bere korɔ,
 Nkwa a ewuo yi nkoba nyinaa begyina dinn,
 Afei meko akotena Sion bepo no so. (Aane.)

217 Saa nkoba nketewa yinom a eredane wo yen mu yi— hwe,
 ka hwe, atenka, hua, ena tie, saa nkateɛ nketenkete yinom ne
 nkoba a eredanedane wo nkwa a ewuo yi mu, da bi wobegyina
 dinn. Afei me, me ara, ena mo, yebeko akotena Sion bepo no so.
 Oh, medo saa, monno saa? Yenim se yewo saa nhyira ahotosoɔ no.
 Ne nyinaa ye. Dodoɔ sen na wonim yen asubɔ nnwom dada no?
 Afei, yebesesa eno. Momma yemfa yen nnwom a yederegya yen
 ho kwan:

Momfa Yesu Din no nka mo ho nko,
 Awerɛhoɔ ba ene amanee;
 Ebema mo anigyeɛ ene awerekyekyerɛ,
 Momfa No nko baabiara a mo ko.

218 Momfa Yesu Din no nka mo ho nko. Ye saa, bere a wo reko yi.
 Ne nyinaa ye, seesei yen nyinaa nka mom. Momma mo werɛ mfiri,
 anɔpa nnɔn nnwɔtwe wobema mpaebɔ nkrataa no ama nhyiamu
 no. Nhyiamu no befiri aseɛ wo nnɔnkron-ne fa. Asenka no beye
 nnɔn du. Mpaebɔ som befiri aseɛ nnɔn dubaako ama ayarefoɔ.

219 Ɔkyena awia, Ɔkyena anwummere ɛbeyɛ aɛmpatre nkransɛm wɔ asɔrefie ha. Na Ɔkyene anadwo, mo a mo asakyera afiri mo bɔne ho nyinaa na wɔmmɔɔ mo asu da, ɛbeyɛ ho . . . wɔɛɛbue nsuo no mu; yɛɛɛɔ nnipa no asu wɔ Awurade Yesu Kristo Din mu.

220 Obiara yɛmmom seesei, bere a yɛreteam denden. Onuabarima Busty, wo nnim sɛnea m'ani agyɛɛ na meda Onyankopɔn ase. Mo nim, ɔkɔɔ dɔkota no ho. Na wɔka kyereɛ me sɛ dɔkota no hwɛɛ no, na na ɔnnim deɛ ɔredwene. Wannye anni sɛ ɛye onipa korɔ no ara. Oh, ɛnni kokoam deɛ Onyankopɔn bɛtumi aye. Ɛnye nokorɛ saa? Ne nyinaa ye.

Momfa Din no . . .

Monwoso!

. . . nka mo ho,

Awerɛhoɔ ba ɛne amanɛɛ;

Ɛbɛma wo anigyɛɛ ɛne awɛɛkyekyerɛ


Afei, momfa No nko baabiara a mo ko.

Din a Ɛsombo, (Din a Ɛsombo!) O sɛnea ɛye de fa!

Asase so anidasoɔ ɛne Ɔsoro anigyɛɛ.

Din a Ɛsomboɔ, (Oh, Din a ɛsomboɔ!) O sɛnea ɛye de fa!

Asase so anidasoɔ ɛne Ɔsoro anigyɛɛ.

221 Ne nyinaa ye. Me dane ɔsom no seesei ma ɔhwɛfoɔ no. Ɔbɛwo aɛm bi, anaase ɔbɛka akyerɛ obi sɛ ɔngya yen kwan, deɛ ɛwo n'adwene mu biara. 

59-1219 Nsemmissa Ene Mmuææ A Efa Honhom Kronkron No Ho
Branham Tabernacle
Jeffersonville, Indiana U.S.A.

ASANTE TWI

©2023 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Suayɛ Tumi Ho Nkaebo

Eho tumi nyinaa yɛ twɛɛfoɔ no dea. Saa nwoma yi wobɛtumi atintim no afidie so wɔ ɛfie afa anaa sɛ wo bɛkyekyɛ, a worennye sika, sɛ biribi a ɛbɛma Yesu Kristo Asempa no bɛtrɛ. Worentumi ntɔn saa nwoma yi, ntintim no pii, mfa nto website so, mfa nsie wɔ afidie biara mu, nkɛyɛ asee nkɔ kasa biara mu, anaa mfa nsɛsɛ sika wɔ bɛɛ a wo nyaa akwanya krataa a ɛfiri Voice of God Recordings®.

Sɛ wopɛ ho nsem anaa nnooma bi a ɛwo ho a, me sɛɛ sɛ twɛɛ kɔ:

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org